



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	27. 11.	20 18. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	24-1/18-1	
VEZA:		
EPA:	600 XXVI	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-5150
Podgorica, 14. novembra 2018. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. novembra 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **MEVLUDIN NUHODŽIĆ**, ministar unutrašnjih poslova i **SAFET KORAC**, generalni direktor Direktorata za strateško - razvojne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

PREDLOG

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI*

Član 1

U Zakonu o graničnoj kontroli ("Službeni list CG", br. 72/09 i 39/13) u članu 2 stav 1 tačka 5 riječi: „ugrožava javna bezbjednost.” zamjenjuju se riječima: „ugrožavaju bezbjednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje.”

Član 2

Poslije člana 2 dodaju se dva nova člana koja glase:

„Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Zabrana diskriminacije

Član 2b

Policijski službenik i drugi državni službenik koji na državnoj granici primjenjuje ovlašćenja, mjere i radnje propisane zakonom ne smije vršiti diskriminaciju građana po osnovu rase, boje kože, nacionalne pripadnosti, društvenog ili etničkog porijekla, veze sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom nacionalnom zajednicom, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili drugog mišljenja, pola, promjene pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije i/ili interseksualnih karakteristika, zdravstvenog stanja, invaliditeta, starosne dobi, imovnog stanja, bračnog ili porodičnog stanja, pripadnosti grupi ili pretpostavke o pripadnosti grupi, političkoj partiji, sindikalnoj ili drugoj organizaciji, kao i po osnovu drugih ličnih svojstava.”

Član 3

U članu 4 stav 1 riječi: „obrazuju organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) i organ državne uprave nadležan za vanjske poslove” zamjenjuju se riječima: „obrazuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada)”.

Član 4

Član 5 mijenja se i glasi:

„Oznake i signalizacija

Član 5

U blizini granične linije i graničnog prelaza postavljaju se posebne oznake i signalizacija kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji i graničnom prelazu, ako je to potrebno.

Na oznake i signalizaciju iz stava 1 ovog člana i u njihovoj neposrednoj blizini zabranjeno je postavljati druge oznake kojima se smanjuje njihova vidljivost ili na bilo koji drugi način mijenja značenje tih oznaka i signalizacije.

Na predlog organa uprave nadležnog za poslove policije (u daljem tekstu: Policija), oznake i signalizaciju iz stava 1 ovog člana, na putevima u blizini granične linije i graničnog prelaza postavlja organ uprave nadležan za poslove državnih puteva, a na drugim mjestima u blizini granične linije i graničnog prelaza organ uprave nadležan za poslove imovine.

Vlasnici ili korisnici zemljišta u blizini granične linije i graničnog prelaza obavezni su da omoguće slobodan prolaz radi postavljanja i održavanja oznaka i signalizacije iz stava 1 ovog člana.

Oblik, sadržinu i izgled oznaka i signalizacije iz stava 1 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).“

Član 5

Član 6 briše se.

Član 6

U članu 8 stav 1 riječi: „Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada)“ brišu se.

Član 7

U članu 11 stav 1 tačka 3 poslije riječi „ugovoru“ tačka - zarez se zamjenjuje tačkom, a tačka 4 briše se.

Član 8

Poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi:

„Prelazak državne granice u slučaju elementarne nepogode

Član 11a

Van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza, državna granica može se preći u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu u slučaju elementarne nepogode, u skladu sa zakonom i u drugim slučajevima, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Lice koje prelazi državnu granicu u slučajevima iz stava 1 ovog člana, dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti Policiju.”

Član 9

U članu 12 stav 2 poslije riječi „stalni,” dodaje se riječ „zajednički.”

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zajednički granični prelaz je granični prelaz koji se nalazi na teritoriji Crne Gore ili na teritoriji susjedne države, na kojem policijski službenici i drugi državni službenici koji na državnoj granici primjenjuju ovlašćenja, mjere i radnje propisane zakonom i službenici susjedne države nadležni za graničnu kontrolu, neposredno jedni nakon drugih vrše granične provjere, u skladu sa pravom svoje države i međunarodnim ugovorom.”

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 10

U članu 13 stav 1 riječi: „inostranih poslova” zamjenjuju se riječima: „vanjskih poslova”.

U stavu 2 riječi: „ministarstvo nadležno” zamjenjuju se riječima: „organ državne uprave nadležan”.

Član 11

U članu 16 stav 2 mijenja se i glasi:

„Rješenje o određivanju privremenog graničnog prelaza donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar) ili lice koje on ovlasti, uz saglasnost ministara

nadležnih za poslove finansija, saobraćaja i pomorstva, uređenja prostora i izgradnju objekata i za vanjske poslove.”

Član 12

U članu 17 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Troškove uređenja i opremanja graničnih prelaza snosi operator.

Međusobni odnosi Policije i operatora u vezi sa korišćenjem objekata i prostora na graničnom prelazu uređuju se ugovorom.”

Član 13

Član 18 mijenja se i glasi:

„Posebni uslovi za granične prelaze

Član 18

Radi vršenja granične kontrole granični prelazi:

- u drumskom i pomorskom saobraćaju mogu da imaju posebne trake za razdvajanje različitih kategorija putnika;

- u vazдушnom saobraćaju moraju da imaju posebne oznake za razdvajanje različitih kategorija putnika i fizičko razdvajanje kretanja putnika.

Kategorije putnika, u smislu stava 1 ovog člana, su: crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru, državljani Švajcarske Konfederacije i stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuje ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.

Uslove iz stava 1 ovog člana u pomorskom i vazдушnom saobraćaju dužan je da obezbijedi operator.”

Član 14

U članu 22 stav 1 riječi: „lica koja obavljaju djelatnost” zamjenjuju se riječima: „lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost”.

U stavu 2 riječi: „Lica koja obavljaju djelatnost” zamjenjuju se riječima: „Lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost”.

Član 15

Poslije člana 22 dodaje se novi član koji glasi:

„Identifikaciona oznaka

Član 22a

Lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza, za vrijeme boravka na području graničnog prelaza moraju na lijevoj strani gornjeg spoljnog dijela odjeće da nose identifikacionu oznaku.

Identifikaciona oznaka iz stava 1 ovog člana izdaje se licu koje:

- 1) ima najmanje 18 godina života;
- 2) nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;

3) u vremenskom periodu od jedne godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje identifikacione oznake nije kažnjavano za prekršaj protiv javnog reda i mira sa elementima nasilja, nasilničkog ponašanja ili izazivanja težih sukoba; i

4) dostavi dokaz o obavljanju određene djelatnosti.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, uslovi za izdavanje identifikacione oznake za lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza u vazdušnom saobraćaju, utvrđuju se zakonom kojim se uređuje bezbjednost vazdušnog saobraćaja.

Ako lice iz stava 1 ovog člana obavlja djelatnost na određeno vrijeme, identifikaciona oznaka se izdaje na vrijeme za koje se djelatnost obavlja.“

Član 16

Član 23 mijenja se i glasi:

„Izdavanje identifikacione oznake

Član 23

Zahtjev za izdavanje identifikacione oznake za lice zaposleno u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza u drumskom saobraćaju, to privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi Policiji.

Zahtjev za izdavanje identifikacione oznake za lice zaposleno u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika na području graničnog prelaza u vazdušnom, željezničkom, pomorskom, riječnom i jezerskom saobraćaju, to privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi operatoru.

Identifikacionu oznaku po zahtjevu iz stava 1 ovog člana izdaje Policija, a identifikacionu oznaku po zahtjevu iz stava 2 ovog člana izdaje operator, uz prethodnu saglasnost Policije.

Identifikaciona oznaka se izdaje na propisanom obrascu.

Troškove izdavanja identifikacione oznake iz stava 3 ovog člana, snosi podnosilac zahtjeva.

Ako se u postupku po zahtjevu iz st. 1 i 2 ovog člana, utvrdi da lice za koje je podniet zahtjev za izdavanje identifikacione oznake ne ispunjava uslove iz člana 22a stav 2 ovog zakona Policija, odnosno operator donijeće rješenje o odbijanju zahtjeva.

Protiv rješenja iz stava 6 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Izgled i sadržaj obrasca iz stava 4 ovog člana, kao i visinu troškova iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Član 17

Poslije člana 23 dodaje se novi član koji glasi:

„Oduzimanje i vraćanje identifikacione oznake

Član 23a

Lice kome prestane radni odnos u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza, dužno je da identifikacionu oznaku vrati Policiji, odnosno operatoru, koji mu je izdao identifikacionu oznaku.

Ako utvrdi da je lice kome je izdata identifikaciona oznaka prestalo da ispunjava uslove iz člana 22a stav 2 tač. 2, 3 ili 4 i člana 22a stav 3 ovog zakona, Policija će donijeti rješenje o oduzimanju identifikacione oznake.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba iz stava 3 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.”

Član 18

U članu 24 stav 3 poslije riječi „komunikacije”, dodaju se riječi: „službene pse.”.

Član 19

Poslije člana 24 dodaje se novi član koji glasi:

„Omogućavanje vršenja granične kontrole

Član 24a

Vlasnici ili korisnici zemljišta uz graničnu liniju dužni su da omoguće nesmetano vršenje granične kontrole, postavljanje, upotrebu i održavanje opreme za vršenje granične kontrole, odnosno nesmetano kretanje policijskih službenika uz graničnu liniju.

O namjeri postavljanja, upotrebe i održavanja opreme iz stava 1 ovog člana, Policija će upoznati vlasnike i korisnike zemljišta uz graničnu liniju, osim ako bi to onemogućilo ili bitno otežalo vršenje policijskih poslova.

Ako u slučajevima iz stava 1 ovog člana vlasnici ili korisnici zemljišta uz graničnu liniju pretrpe štetu, imaju pravo na naknadu štete, u skladu sa zakonom.”

Član 20

Član 25 mijenja se i glasi:

„Nadzor državne granice vrši se na kopnu, moru i unutrašnjim morskim vodama, u skladu sa analizom rizika i procjenom prijetnji, na osnovu koje policijski službenik preduzima odgovarajuće mjere i radnje i primjenjuje ovlašćenja radi sprečavanja prekograničnog kriminala, nezakonitih migracija, prijetnji po bezbjednost državne granice i odvratanja lica od izbjegavanja provjera na graničnim prelazima.

Nadzor državne granice podrazumijeva mjere, radnje i ovlašćenja koje se preduzimaju uz državnu granicu, između graničnih prelaza i na graničnim prelazima van utvrđenog radnog vremena.

Pored ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i drugim posebnim zakonom, u vršenju poslova nadzora državne granice, policijski službenik je ovlašćen da:

- 1) vrši provjeru državne pripadnosti plovnog objekta na teritorijalnom moru i unutrašnjim vodama, zaustavi plovni objekat, pretrese ga i pregleda odgovarajuće isprave;
- 2) goni, zadržava i sprovodi u najbližu luku ili pristanište plovni objekat koji se ne pridržava propisa Crne Gore, međunarodnih ugovora i međunarodnih običaja;
- 3) postavlja rampe i druge prepreke na putevima koji nijesu u funkciji graničnog prelaza, radi sprečavanja nezakonitog prelaska državne granice;
- 4) postavlja rampe ili druge prepreke na nepokretnostima u privatnoj svojini.

Pretres iz stava 3 tačka 1 ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak, bez naredbe suda.

U slučaju iz stava 3 tačka 4 ovog člana vlasniku nepokretnosti u privatnoj svojini pripada naknada, u skladu sa zakonom.”

Član 21

Član 26 briše se.

Član 22

U članu 27 stav 5 riječ „inostrane“ zamjenjuje se riječju „vanjske“.

Član 23

Član 29 mijenja se i glasi:

„Granična provjera vrši se na području graničnog prelaza na prvoj, odnosno drugoj liniji provjere.

Prva linija provjere je mjesto na graničnom prelazu na kojem se uobičajeno vrši granična provjera.

Druga linija provjere je posebno određeno mjesto na graničnom prelazu na kojem se granična provjera vrši van mjesta iz stava 2 ovog člana.

Prije provjere iz stava 3 ovog člana, o svrsi i načinu te provjere lice se obavještava pisanim putem, na jeziku koji razumije, odnosno na jeziku za koji se opravdano smatra da ga razumije.

Granična provjera može se vršiti i van područja graničnog prelaza, u prevoznim sredstvima na koja se primjenjuju posebna pravila graničnih provjera, u skladu sa ovim zakonom.

Granična provjera ili dio granične provjere može se vršiti na području druge države, ako je to u skladu sa međunarodnim ugovorom.”

Član 24

Član 33 mijenja se i glasi:

„Pravila o pregledanju i pretresu lica, stvari i saobraćajnog sredstva

Član 33

Pretres lica, stvari i saobraćajnog sredstva vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak, bez naredbe suda.

Lice koje upravlja saobraćajnim sredstvom ili lice čije se stvari provjeravaju prisustvuje pregledu, odnosno pretresu.

O izvršenom pretresu lica, stvari i saobraćajnog sredstva iz stava 1 ovog člana policijski službenik sačinjava zapisnik.”

Član 25

Član 36 mijenja se i glasi:

„Osnovna granična provjera

Član 36

Crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske konfederacije podliježu osnovnoj graničnoj provjeri, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Pored lica iz stava 1 ovog člana osnovnoj graničnoj provjeri podliježu stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu važeće lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.

Osnovna granična provjera obuhvata provjeru:

1) identiteta lica, vjerodostojnosti i važenja putne isprave, upotrebom tehničkih sredstava i provjerom u evidencijama koje u skladu sa svojim nadležnostima vodi i nad kojima ima pristup Policija;

2) saobraćajnog sredstva upotrebom tehničkih sredstava i uvidom u evidencije o saobraćajnim sredstvima koje vode Ministarstvo i drugi organi državne uprave, kao i međunarodne organizacije;

3) ispunjenosti uslova za ulazak i izlazak iz Crne Gore, propisanih zakonom.

Provjera iz st. 1 i 2 ovog člana vrši se prilikom ulaska u Crnu Goru i izlaska iz Crne Gore.”

Član 26

Član 37 mijenja se i glasi:

„Detaljna granična provjera

Član 37

Lica koja nijesu obuhvaćena članom 36 st. 1 i 2 ovog zakona, kao i lica za koja postoje osnovi sumnje da mogu ugroziti bezbjednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje, podliježu detaljnoj graničnoj provjeri prilikom ulaska u Crnu Goru ili izlaska iz Crne Gore.”

Član 27

U članu 39 stav 1 tačka 3 riječi: „odobrenja privremenog boravka ili stalnog nastanjenja;” zamjenjuju se riječima: „dozvole privremenog ili stalnog boravka;”.

U tački 4 riječi: „prekršilo odobrenje prekoračenjem” zamjenjuju se riječima: „boravilo duže od”.

Član 28

U članu 43 stav 2 tačka 4 poslije riječi: „Crne Gore” tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „a na lični zahtjev i prilikom ulaska u Crnu Goru”.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Strancu u čijoj putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, a koji dokaže da je na zakonit način ušao u Crnu Goru, Policija može izdati potvrdu o zakonitom boravku na propisanom obrascu.”

Član 29

U članu 44 stav 2 tačka 2 riječi: „propisom o viznom režimu na osnovu lične karte;” zamjenjuju se riječima: „zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori sa važećom ličnom kartom;”.

U tački 3 poslije riječi: „Evropske Unije” briše se tačka i dodaju zarez i riječi: „državljeni država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske Konfederacije.”

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja, obrasce potvrda iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Član 30

U članu 48 stav 5 riječ „inostrane” zamjenjuju se riječju „vanjske”.

Član 31

U članu 52 stav 3 riječi: „procjene opasnosti koja je u vezi sa bezbjednošću državne granice i nezakonitim migracijama” zamjenjuju se riječima: „procjene prijetnji za bezbjednost državne granice i od nezakonitih migracija”.

Član 32

U članu 52a stav 2 mijenja se i glasi:

„Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, država koja je izdala putnu ispravu i datum do kad putna isprava važi, državljanstvo, datum rođenja i pol, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Crnu Goru, oznaka leta, planirani datum, vrijeme i mjesto polaska i dolaska aviona, ukupan broj putnika, mjesto ukrcaja i tranzita putnika.”

Poslije stava 4 dodaju se tri nova stava koji glase:

„Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da izbriše podatke iz stava 2 ovog člana u roku od 24 časa od vremena pristajanja aviona na aerodrom u kojem je obavljena granična kontrola na ulazu.

Policija je dužna da podatke iz stava 2 ovog člana, izbriše u roku od 24 časa od momenta ulaska putnika u zemlju, osim ako su podaci naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova.

Sa podacima koji su naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova iz stava 6 ovog člana, Policija postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.”

Član 33

U članu 53 stav 3 mijenja se i glasi:

„Zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno lice koje prilikom vršenja granične kontrole zastupa zapovjednika plovnog objekta ili brodara (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), popis članova posade i svih putnika dostavlja Policiji na obrascu koji je propisan međunarodnim ugovorom, i to:

- u roku od najmanje 24 časa prije dolaska u luku;

- najkasnije kad brod napusti prethodnu luku, ako je vrijeme putovanja kraće od 24 časa;

ili

- ako luka pristajanja nije poznata ili se tokom putovanja promijeni, čim bude dostupna informacija o luci pristajanja.”

U stavu 6 poslije riječi „luci” tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „na teritorijalnom moru i unutrašnjim vodama Crne Gore.”

Poslije stava 8 dodaje se novi stav, koji glasi:

„Ako se u luku iskrca skriveni putnik ili lice kome je ulazak u Crnu Goru zabranjen, troškove boravka i prinudnog udaljenja tog lica snosi zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice.”

Dosadašnji st. 9, 10 i 11 postaju st.10, 11 i 12.

Član 34

U članu 54 stav 3 briše se.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Zapovjednik broda ili brodar, odnosno ovlašćeno lice dostavlja popis članova posade i putnika na način propisan članom 53 st. 3 i 4 ovog zakona.”

U stavu 6 riječi: „procjena rizika povezanih sa bezbjednošću državne granice i nezakonitom migracijom” zamjenjuju se riječima: „procjena prijetnji za bezbjednost državne granice i zaštitu od nezakonitih migracija”.

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 35

U članu 62 stav 1 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4a) licima kojima su izdate identifikacione oznake iz člana 22a ovog zakona;”

Poslije tačke 8 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„8a) odstupanju od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona;

8b) licima zatečenim u pokušaju izvršenja ili vršenju krivičnih djela i prekršaja, a koja su tom radnjom ugrozila bezbjednost državne granice;”

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Podaci u evidencijama iz stava 1 tač. 1 do 8b ovog člana čuvaju se pet godina, a podaci iz stava 1 tačka 9 ovog člana, čuvaju se najduže šest mjeseci od dana unosa u evidencije, poslije čega se brišu.”

Član 36

U članu 66 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) ne omogući slobodan prolaz radi postavljanja i održavanja oznaka i signalizacije i drugih oznaka uz državnu granicu (član 5 stav 4);”

Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) ne obezbijedi uslove za razdvajanje kretanja različitih kategorija putnika radi vršenja granične kontrole za vazdušni saobraćaj (član 18 stav 3);”

Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

“3a) ne omogući nesmetano vršenje granične kontrole, postavljanje, upotrebu i održavanje opreme za vršenje granične kontrole, odnosno ne omogući nesmetano kretanje policijskih službenika uz graničnu liniju (član 24a stav 1);”

Poslije tačke 11 dodaje nova tačka koja glasi:

„11a) zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice odbije ili na drugi način izbjegne da snosi troškove boravka ili prinudnog udaljenja skrivenog putnika ili lica kojem je ulazak u Crnu Goru zabranjen, a koji uđe u Crnu Goru (član 53 stav 9);”

U tački 12 riječi: „stav 9”, zamjenjuju se riječima: „stav 10”.

U tački 13 riječi: „stav 10”, zamjenjuju se riječima: „stav 11”.

U tački 13a riječi: „stav 11”, zamjenjuju se riječima: „stav 12”.

Tačka 15 mijenja se i glasi:

„15) zapovjednik broda ili brodar, odnosno ovlašćeno lice ne dostavi Policiji popis članova putnika i posade na način propisan članom 53 st. 3 i 4 ovog zakona (član 54 stav 3);”

Član 37

U članu 67 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) bez odlaganja ne vrati identifikacionu oznaku ukoliko prestane da obavlja djelatnost na području graničnog prelaza (član 23a stav 1);”

Član 38

U članu 68 stav 1 tačka 3a mijenja se i glasi:
„3a) ne nosi identifikacionu oznaku na lijevoj strani gornjeg spoljnog dijela odjeće za vrijeme boravka na području graničnog prelaza a obavlja djelatnost (član 22a stav 1);”

Član 39

U članu 68a stav 1 mijenja se i glasi:
„Novčanom kaznom od 3.000 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
1) Policiji odmah po završetku prijave putnika za let ne dostavi podatke ili dostavi nepotpune ili netačne podatke o putnicima (član 52a stav 1);
2) ne izbriše podatke o putnicima u vazdušnom saobraćaju u roku od 24 časa od vremena pristajanja aviona na aerodrom u kojem je obavljena granična kontrola (član 52a stav 5).”

Član 40

Poslije člana 69a dodaje se novi član koji glasi:

„Usklađivanje podzakonskih akata

Član 69b

Podzakonski akti iz člana 5 stav 5, člana 23 stav 8, člana 44 stav 3 i člana 63 stav 2 ovog zakona uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 41

Poslije člana 70 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Obezbjedivanje posebnih uslova

Član 70a

Operatori u vazdušnom saobraćaju dužni su da obezbijede posebne uslove na graničnim prelazima u vazdušnom saobraćaju iz člana 18 stav 1 alineja 2 ovog zakona danom ulaska Crne Gore u Šengen zonu.

Ograničenje vremenskog važenja pojedinih odredaba

Član 70b

Odredbe člana 36 stav 2 ovog zakona, primjenjivaće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.”

Član 42

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

* U ovaj zakon prenijete su odredbe Uredbe 2016/399- Zakonik o Šengenskim granicama, Direktive Savjeta Evrope 2004/82/EZ o obavezi prevoznika da otkrivaju podatke o putnicima i Uredbe (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016. godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje lica preko granica.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 1/07) kojom je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlog za donošenje ovog zakona je, prevashodno, potreba za usaglašavanjem vršenja granične kontrole sa pravnom tekovinom evropskog zakonodavstva, imajući u vidu da je Crna Gora jedan od kandidata za ulazak u Evropsku uniju, te da će po ulasku u Evropsku uniju biti dio šengenskog prostora. Govoreći o pomenutom usaglašavanju, fokus je stavljen na implementaciju Uredbe (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. marta 2016. godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o šengenskim granicama), u vezi sa kojom je sačinjen i Šengenski akcioni plan koji sadrži mjere koje je, između ostalih, potrebno implementirati u Zakon o graničnoj kontroli (“Službeni list CG”, br. 72/2009 i 39/2013). Takođe, kada je pitanju granična kontrola, postoji i niz ostalih evropskih propisa koji su relevantni za ovu oblast i sa kojim je potrebno usaglasiti crnogorsko zakonodavstvo.

Nadalje, obzirom da postoje i određena pitanja koje je potrebno izmijeniti kako bi se granična kontrola obavljala efikasnije i time olakšao posao policijskim službenicima, to se javljaju i dodatni razlozi za donošenje ovog zakona.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoje odredbe primarnih izvora prava Evropske unije sa kojim je potrebno izvršiti usaglašavanje. Kada su u pitanju sekundarni izvori prava Evropske unije zakonodavac je ovaj zakon usaglašavao sa odredbama sljedećih akata: Uredba 2016/399 – Zakonik o šengenskim granicama i Direktiva Savjeta 2004/82/EZ od 29. aprila 2004. o obavezi prevoznika da otkrivaju podatke o putnicima.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Koncepcijski i sadržajno Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli sastoji se iz članova kojima su članovi Zakona o graničnoj kontroli (“Službeni list CG”, br. 72/2009 i 32/2013) izmijenjeni i dopunjeni.

Članom 1 Predloga zakona izmijenjen je član 2 Zakona o graničnoj kontroli na način da su u tački 5 riječi: „ugrožava javna bezbjednost“ zamijenjene riječima: „ugrožavaju bezbjednost

državne granice, javni poredak i javno zdravlje“, kako bi se prvi termin uskladio sa svim ostalim u Zakonu o graničnoj kontroli.

Članom 2 Predloga zakona dodata su dva nova člana, i to član 2a kojim se propisuje da izrazi koji se u tekstu zakona koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu, kao i član 2b kojim se policijskom službeniku i drugi državni službenik koji na državnoj granici primjenjuje ovlaštenja propisuje zabrana diskriminacije u obavljanju poslova granične kontrole.

Članom 3 Predloga zakona izvršena je izmjena člana 4 Zakona o graničnoj kontroli kojim je propisano određivanje državne granice, i to u odnosu na organ koji je nadležan da obrazuje komisiju koja vrši poslove razgraničenja i utvrđivanja državne granice, kao i pripreme za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici, zajedno sa nadležnim organima susjedne države. Do sada su komisiju obrazovali organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove i organ državne uprave nadležan za vanjske poslove, a od početka primjene Predloga zakona, komisiju će obrazovati Vlada Crne Gore.

Članom 4 Predloga zakona izvršena je izmjena člana 5 Zakona o graničnoj kontroli koji se odnosi na oznake i signalizaciju, i to na način da će se od sada, u slučaju potrebe, u blizini državne granice postavljati posebne oznake i signalizacija kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji i graničnom prelazu. Takođe, ovim članom propisana je i obaveza vlasnika odnosno korisnika zemljišta da omoguće slobodan prolaz radi postavljanja i održavanja oznaka i signalizacije i drugih oznaka uz državnu granicu. Nadalje, član je takođe izmijenjen na način da je istim predviđeno i da će oznake i signalizaciju na putevima u blizini granične linije i graničnog prelaza postavljati organ uprave nadležan za poslove državnih puteva, a na drugim mjestima u blizini granične linije i graničnog prelaza organ uprave nadležan za poslove imovine.

Članom 5 Predloga zakona predviđeno je brisanje člana 6 Zakona o graničnoj kontroli koji se odnosi na obavezu vlasnika, odnosno korisnika zemljišta da omoguće slobodan prolaz radi postavljanja i održavanja oznaka i signalizacije uz državnu granicu, imajući u vidu da je od sada ova obaveza predviđena izmjenom člana 5 Zakona o graničnoj kontroli.

Članom 6 Predloga zakona predviđeno je brisanje riječi: „Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada)“, s obzirom da je skraćenje ovih riječi izvršeno u članu 3 Predloga zakona.

Članom 7 Predloga zakona predviđeno je brisanje tačke 4 u stavu 1 u članu 11 Zakona o graničnoj kontroli obzirom da je ova tačka članom 8 Predloga zakona predviđena kao novi član 11a koji se odnosi na mogućnost prelaska državne granice u slučaju elementarne nepogode van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza, odnosno ako je tako predviđeno međunarodnim ugovorom.

Članom 9 Predloga zakona predviđena je dopuna člana 12 Zakona o graničnoj kontroli kojim je uređen granični prelaz (mjesto za prelazak državne granice, vrste graničnog prelaza) na način da se dodaje nova vrsta graničnog prelaza i to zajednički granički prelaz koji predstavlja granični prelaz koji se nalazi na teritoriji Crne Gore ili na teritoriji susjedne države, na kojem policijski službenici i drugi državni službenici Crne Gore koji na državnoj granici primjenjuju ovlaštenja, mjere i radnje propisane zakonom i službenici susjedne države nadležni za graničnu

kontrolu, neposredno jedni nakon drugih obavljaju granične provjere. Navedeno ujedno predstavlja i mjeru iz Šengenskog akcionog plana.

Članom 10 Predloga zakona izvršena je izmjena člana 13 na način da su u stavu 1 riječi: „inostranih poslova“ zamijenjeni riječima: „vanjskih poslova“, s obzirom da je naziv državnog organa koji se bavi pomenutim poslovima izmijenjen u Ministarstvo vanjskih poslova. Nadalje, u stavu 2 riječi: „ministarstvo nadležno“ zamijenjeni su riječima: „organ državne uprave nadležan“ iz razloga što je pravna tehnika izrade propisa u Crnoj Gori takva da se ministarstva, uprave i ostali organi državne uprave u propisima prepoznaju kao organi državne uprave, odnosno organi uprav

Članom 11 Predloga zakona izmijenjen je stav 2 člana 16 Zakona o graničnoj kontroli kako bi se termini koji su postojali u vrijeme donošenja Zakona o graničnoj kontroli uskladili sa sadašnjim terminologijom, te je sada predviđeno da rješenje o određivanju privremenog graničnog prelaza donosi ministar unutrašnjih poslova ili lice koje on ovlasti, uz saglasnost ministra finansija, saobraćaja i pomorstva, uređenja prostora i izgradnju objekata i vanjskih poslova.

Članom 12 Predloga zakona dopunjen je član 17 Zakona o graničnoj kontroli koji se odnosi na uređenost i opremljenost graničnog prelaza, na način da su u istom dodata dva nova stava kojim je predviđeno da troškove uređenja i opremanja graničnih prelaza snosi operator imajući u vidu na osnovu člana 3 Zakona o graničnoj kontroli kojim su definisani pojmovi, operator obavlja svoju djelatnost u svim djelovima, odnosno i na putevima, aerodromima, željeznici i lukama. Takođe članom 10 je predviđeno i da se međusobni odnosi Policije i operatora u vezi sa korišćenjem objekata i prostora na graničnom prelazu uređuju ugovorom.

Članom 13 Predloga zakona mijenja se član 18 Zakona o graničnoj kontroli na način da su njime sada predviđeni posebni uslovi za granične prelaze, što ujedno predstavlja i naziv predmetnog člana. Naime, shodno Šengenskom zakoniku o granicama ovim članom je propisano da granični prelazi u drumskom i pomorskom saobraćaju mogu imati posebne trake za razdvajanje različitih kategorija putnika, dok u vazdušnom saobraćaju moraju postojati posebne oznake za razdvajanje različitih kategorija putnika i uslovi za fizičko razdvajanje toka, odnosno kretanja putnika. Neophodno je naglasiti da u Predlogu zakona navedeno nije predviđeno za granične prelaze u željezničkom saobraćaju iz razloga što u ovom trenutku, ne postoje uslovi za fizičko razdvajanje u smislu ovog člana, niti se može sa sigurnošću znati kada će se moći stvoriti takvi uslovi, te se, prema tome, operator trenutno ne može obavezati za stvaranje ovakvih uslova, niti se može ograničavati rokom. Navedena izmjena je neophodna radi potrebe razdvajanja kategorije sljedećih putnika: crnogorskih državljana, stranaca koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuje ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori, državljana Evropske unije, državljana država ugovornica Ugovora o evropskom, ekonomskom prostoru i državljana Švajcarske konfederacije s jedne i ostalih putnika s druge strane. Kako će fizičko razdvajanje toka, odnosno kretanja putnika iz pomenute kategorije lica biti moguće tek po ulasku Crne Gore u Šengen zonu, to će se ova odredba primjenjivati tek nakon pristupa Crne Gore u Šengen, što je i predviđeno u prelaznim odredbama.

Članom 14 Predloga zakona izvršena je izmjena člana 22 Zakona o graničnoj kontroli na način da su riječi: „lica koja obavljaju djelatnost“ zamijenjene riječima: „lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost“, kako bi pomenuta odredba bila jasnija, s obzirom da je prvobitna terminologija nije konkretna i ne obuhvata sve vrste djelatnosti koje bi lice moglo da obavlja.

Članom 15 Predloga zakona dodat je novi član 22a koji nosi naziv „Identifikaciona oznaka“, kojim su predviđeni uslovi za dobijanje identifikacione oznake za lica koja obavljaju privrednu djelatnost na području graničnog prelaza. Pomenuti uslovi predviđeni su prije svega za sprečavanje zloupotreba kod korišćenja identifikacione oznake, kao i sprečavanja diskrecionog odlučivanja o licima koja dobijaju ove oznake. Ovim članom je takođe propisano i da će se pomenuta oznaka izdati na vrijeme za koje se djelatnost obavlja, ukoliko se djelatnost obavlja na određeno vrijeme.

Članom 16 Predloga zakona izmijenjen je član 23 Zakona o graničnoj kontroli i to na način da je prvobitno izmijenjen naziv člana u „Izdavanje identifikacione oznake“, imajući u vidu da je njime predviđen način izdavanja identifikacione oznake. Prema tome, predmetnim članom je predviđeno da za lice zaposleno u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju privrednu djelatnost na području graničnog prelaza u drumskom saobraćaju, to privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik zahtjev za izdavanje identifikacione oznake podnosi Policiji. Kada je u pitanju lice zaposleno u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju privrednu djelatnost na području graničnog prelaza u vazdušnom, željezničkom, pomorkom, riječnom i jezerskom saobraćaju, to privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik zahtjev za izdavanje identifikacione oznake podnosi operatoru aerodroma, luke odnosno upravljaču željezničke infrastrukture. Nadalje, predmetni član predviđa da identifikacionu oznaku za prvo lice izdaje Policija, a za drugo operator, uz prethodu saglasnost Policije. Takođe, predviđeno je i da će Policija, odnosno operator u postupku po zahtjevu, donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva ako se utvrdi da lice za koje je podnjet zahtjev ne ispunjava uslove iz člana 22a.

Članom 17 Predloga zakona dodat je novi član 23a koji nosi naziv „Oduzimanje i vraćanje identifikacione oznake“. Naime, predmetnim članom predviđena je obaveza lica zaposlenog u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza, da vrati identifikacionu oznaku Policiji, odnosno operatoru kada mu prestane radni odnos. Ovim članom, takođe je propisano da će Policija rješenjem oduzeti identifikacionu oznaku licu koje je prestane da ispunjava određene uslove za izdavanje identifikacione oznake. Članovi koji uređuju identifikacionu oznaku izmijenjeni su na navedeni način kako bi se stvorili uslovi za bolju kontrolu upotrebe identifikacionih oznaka, te sve moguće zloupotrebe istih svele na minimum.

Članom 18 Predloga zakona dopunjen je član 24 Zakona o graničnoj kontroli koji se odnosi na ovlašćenja Policije u vršenju granične kontrole i to na način da će od sada policijski službenici u vršenju granične kontrole koristiti službene pse. Navedeno predstavlja mjeru iz Šengenskog akcionog plana.

Članom 19 Predloga zakona dodaje se novi član 24a. Ovim članom propisana je obaveza vlasnika odnosno korisnika zemljišta uz graničnu liniju da omoguće nesmetano vršenje granične kontrole, postavljanje, upotrebu i održavanje opreme za vršenje granične kontrole, odnosno nesmetano kretanje policijskih službenika uz graničnu liniju. Takođe, predmetnim članom predviđeno je i da će Policija upoznati vlasnike i korisnike zemljišta uz graničnu liniju, osim ako bi to onemogućilo ili bitno otežalo vršenje policijskih poslova. Kako bi se zaštitila prava vlasnika ili korisnika zemljišta ovim članom predviđena je i obaveza naknade štete ukoliko u navedenim slučajevima vlasnik odnosno korisnik zemljišta pretrpi štetu.

Članom 20 Predloga zakona izmijenjen je član 25 Zakona o graničnoj kontroli kojim su propisana ovlašćenja Policije u vršenju nadzora državne granice. Naime, stav 2 ovog člana izmijenjen je na način da je u istom precizirano da se nadzor državne granice vrši na kopnu, moru i unutrašnjim vodama, u skladu sa analizom rizika i procjenom prijetnji, na osnovu koje Policija preduzima odgovarajuće mjere i radnje usmjerene na sprječavanje prekograničnog kriminala, nezakonitih migracija, prijetnji po bezbjednost državne granice i odvratanje lica od izbjegavanja provjera na graničnim prelazima. Potom je u stavu 3 dodata nova tačka kojom je predviđeno su policijski službenici u vršenju poslova nadzora državne granice ovlašćeni da postavljaju rampe i druge prepreke na nepokretnostima u privatnoj svojini, a imajući u vidu da je nepovredivost prava svojine garantovana Ustavom Crne Gore kao i zakonom kojim se uređuju svojinsko pravni odnosi, to je novim stavom ovog člana predviđeno i da vlasniku nepokretnosti u privatnoj svojini pripada naknada u skladu sa pomenutim zakonom o svojinsko pravnim odnosima.

Članom 21 Predloga zakona predviđeno je brisanje člana 26 Zakona o graničnoj kontroli koji se odnosi na prava i obaveze vlasnika, odnosno korisnika zemljišta, s obzirom da je isto sada na malo drugačiji način propisano članom 24a Predloga zakona.

Članom 22 Predloga zakona izmijenjen je član 27 na način da je u stavu 5 riječ „inostrane“ zamijenjena riječju „vanjske“.

Članom 23 Predloga zakona izmijenjen je član 29 Zakona o graničnoj kontroli koji se odnosi na vršenje granične provjere, kojim je sada propisano da se granična provjera vrši na prvoj, a u slučaju potrebe i na drugoj liniji provjere, pri čemu je prva linija provjere mjesto na graničnom prelazu na kojem se uobičajeno vrši granična provjera, dok je druga linija provjere posebno određeno mjesto na graničnom prelazu na kojem se granična provjera vrši van mjesta koji obuhvata prvu liniju provjere, ako se iz nekog razloga javi potreba da se dalje vrše određene provjere. Takođe, policijski službenik će biti dužan da lice koje će biti podvrgnuto graničnoj provjeri na drugoj liniji provjere upozna o svrsi i postupku te provjere i to pisanim putem, na jeziku koji razumije, odnosno na jeziku za koji se opravdano smatra da ga razumije. Takođe, u duhu člana propisano je da i da se granična provjera može vršiti i van područja graničnog prelaza, u prevoznim sredstvima na koja se primjenjuju posebna pravila graničnih provjera u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, odnosno u smislu potpoglavlja 5 Zakona. Navedene vrste provjere su još jedan način usklađivanja crnogorskih sa evropskim standardima.

Članom 24 Predloga zakona izvršena je izmjena člana 33 Zakona o graničnoj kontroli i to prevashodno u samom nazivu, te ovaj član sada nozi naziv Pravila o pregledanju i pretresu lica, stvari i saobraćajnog sredstva. U samom članu predviđeno je da se pretres lica, stvari i saobraćajnog sredstva vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak, bez naredbe

suda, kako bi policijski službenici koji vrše graničnu kontrolu, pored ovlaštenja propisanih zakonom kojim se uređuju policijski poslovi i policijska ovlaštenja, imali ovlaštenje da vrše pretres bez naredbe suda, ali u skladu sa zakonom koji uređuje krivični postupak.

Članom 25 Predloga zakona izmijenjen je član 36 Zakona o graničnoj kontroli koji sada nosi naziv Osnovna granična provjera shodno izmjenama Šengenskog zakonika o granicama, a ne Minimalna granična kako je to do sada bilo. Ovim članom propisano je da crnogorski državljani i državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske konfederacije podliježu osnovnoj graničnoj provjeri, a u odnosu na ovo pravilo u stavu 2 predviđeno i da stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori takođe podliježu osnovnoj graničnoj provjeri. Za pomenuti izuzetak u prelaznim odredbama je propisano da će isti važiti do ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, s obzirom da tada više neće biti moguće primjenivati ovaj izuzetak. Nadalje, predmetnim članom predviđeni su i postupci koji predstavljaju osnovnu graničnu provjeru.

Članom 26 Predloga zakona izvršena je izmjena člana 37 Zakona o graničnoj kontroli kojim je propisana detaljna granična provjera kojoj podliježu lica koja nisu obuhvaćena članom 36 (Osnovna granična kontrola), kao i lica za koja postoje osnovi sumnje da mogu ugroziti bezbjednost državne granice, unutrašnju bezbjednost, javni poredak i javno zdravlje. Predmetnim članom nije predviđen osnov za podzakonski akt kojim se uređuje bliže način vršenja detaljne granične provjere, što predstavlja mjeru iz Šengenskog akcionog plana, iz razloga što je ova materija predmet podzakonskog akta, odnosno pravilnika kojim se bliže uređuje vršenje policijskih poslova i ovlaštenja, u kojem će biti predviđeni svi policijski poslovi i ovlaštenja na jednom mjestu. Isto važi i za nadzor državne granice, odnosno poslovi nadzora državne granice bliže će biti uređeni pomenutim pravilnikom.

Članom 27 Predloga zakona izvršene su izmjene člana 39 Zakona o graničnoj kontroli kako bi se dosadašnji termini ovog člana uskladili sa terminima iz zakona kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.

Članom 28 Predloga zakona izmijenjen je član 43 Zakona o graničnoj kontroli koji se odnosi na stavljanje otiska i sadržaj štambilja, na način da je sada data mogućnost crnogorskim državljanima da traže otiskivanje štambilja i prilikom ulaska u Crnu Goru. Takođe, u istom članu propisana je mogućnost izdavanja potvrde o zakonitom boravku strancu koji nema ulazni štambilj u putnoj ispravi, ukoliko dokaže da je na zakoniti način ušao u Crnu Goru.

Članom 29 Predloga zakona izmijenjen je Član 44 Zakona o graničnoj kontroli koji se odnosi na izuzetak od obaveze stavljanja otiska štambilja, na način da su riječi: „propisom o viznom režimu na osnovu lične karte;“ zamijenjene riječima: „zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori;“. Takođe, predmetni član je dopunjen na način da u u tački 3 u stavu 2 poslije riječi: „Evropske unije“ dodate riječi: „državljanima država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske konfederacije“. Nadalje, ovaj član je dopunjen još i na način što je u stavu 3 kojim je propisan osnov za donošenje podzakonskog akta o izgledu, sadržaju, načinu stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu i obrasca potvrde iz člana 43 stav 2 Zakona o graničnoj kontroli, predviđen i način

čuvanja i način zaduživanja štambilja. Navedena dopuna ovog stava predviđena je kao mjera Šengenskog akcionog plana.

Članom 30 Predloga zakona izvršena je izmjena člana 48 Zakona o graničnoj kontroli na način da je riječ „inostrane“ zamijenjena riječju „vanjske“.

Članom 31 Predloga zakona izmijenjen je član 52 Zakona o graničnoj kontroli na način da su riječi: procjene opasnosti koja je u vezi sa bezbjednošću državne granice i nezakonitim migracijama“ zamijenjene riječima: „procjene prijetnji za bezbjednost državne granice i od nezakonitih migracija“, kako bi se uskladila terminologija kroz čitav tekst.

Članom 32 Predloga zakona izmijenjen je član 52a Zakona o graničnoj kontroli kojim je propisana obaveza prevoznika u vazdušnom letu da, po završetku prijave putnika za let, Policiji dostavi podatke o putnicima. Prevedno je dopunjen stav 2 u kojem su nabrojani podaci o putnicima koji se dostavljaju. Nadalje je u novom stavu propisana obaveza prevoznika da izbriše pomenute podatke u roku od 24 časa od vremena pristajanja aviona na aerodrome u kojem je na ulazu obavljena granična kontrola. Takođe, predviđena je i obaveza Policije da izbriše podatke koji su mu dostavljeni od strane prevoznika, i to u roku od 24 časa od vremena ulaska putnika u zemlju, osim ukoliko su ti podaci naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova, kao i obaveza Policije da sa podacima koji su naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Navedene izmjene izvršene su radi usklađivanja Zakona o graničnoj kontroli sa (API) Direktivom Savjeta 2004/82/EZ od 29. aprila 2004 o obavezi prevoznika da otkrivaju podatke o putnicima.

Članom 33 Predloga zakona izvršena je izmjena člana 53 Zakona o graničnoj kontroli kojim su propisani opšti postupci za granične provjere u međunarodnom pomorskom, jezerskom i riječnom saobraćaju, na način da je izmijen stav 3 tako da je zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno lice koje zastupa zapovjednika plovnog objekta ili brodara (ovlašćeno lice) dužno da dostavi popis članova posade i svih putnika Policiji na obrascu koji je propisan međunarodnim ugovorom, u roku od 24 časa prije dolaska u luku, odnosno najkasnije kada brod napusti prethodnu luku, ako je vrijeme putovanja kraće od 24 časa, ili ako luka pristajanja nije poznata ili se tokom putovanja promijeni, čim ta informacija bude dostupna. Navedeni slučajevi preuzeti su iz Priloga 6 Šengenskog zakonika o granicama. Gore pomenuti međunarodni ugovor kojim je propisan obrazac na kojem se dostavlja popis članova posade i svih putnika je Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom saobraćaju. U istom članu dodat je novi stav kojim je predviđena obaveza zapovjednika plovnog objekta, ili brodara, odnosno ovlašćenog lica da snosi troškove boravka i prinudnog udaljenja ukoliko se u luku iskrca skriveni putnik ili lice kojem je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Takođe u stavu 6 poslije riječi „luci“ dodaju se riječi: „na teritorijalnom moru i unutrašnjim vodama Crne Gore“ kako bi se preciziralo na koje se luke misli.

Članom 34 Predloga zakona izmijenjen je član 54 Zakona o graničnoj kontroli i to na način što je brisan stav 3, dok je u stavu 4 kojim je propisano da zapovjednik broda ili brodar, odnosno ovlašćeno lice dostavlja popis članova posade i putnika koji se nalaze na brodu, i to na način koji je propisan članom 53 st. 3 i 4, što podrazumijeva da se popis dostavlja na obrascu iz Konvencije o olakšicama u međunarodnom pomorskom saobraćaju. Takođe u stavu 6 riječi:

„procjena rizika povezanih sa bezbjednošću državne granice i nezakonitom migracijom“ zamjenjuju se riječima: „procjena prijetnji za bezbjednost državne granice i zaštitu od nezakonitih migracija“, kako bi se uskladila ista terminologija kroz čitav tekst.

Članom 35 Predloga zakona dopunjen član 62 Zakona graničnoj kontroli kojim su propisane evidencije koje vodi Policija, i to na način što su dodate tri nove i to tačka 4a kojom je predviđeno da Policija vodi evidenciju o licima kojima su izdate identifikacione oznake iz člana 22a, zatim tačke 8a i 8b, kojim je predviđena dužnost Policije da vodi evidencije o odstupanju od režima granične provjere iz člana 34, kao i o licima zatečenim u pokušaju izvršenja ili vršenju krivičnih djela i prekršaja, a koja su tom radnjom ugrozila bezbjednost državne granice. Takođe je izmijenjen i stav 3 ovog člana i to tako da je istim predviđeno da se podaci u evidencijama iz stava 1 tač. 1 do 8b čuvaju pet godina, a podaci iz tačke 9 čuvaju najduže šest mjeseci od dana unosa u evidencije, poslije čega se brišu.

Članom 36, 37, 38 i 39 Predloga zakona član izmijenjeni su članovi Zakona o graničnoj kontroli koji propisuju kaznene odredbe shodno izmjenama i dopunama materijalnih odredbi.

Članovima 40 i 41 Predloga zakona propisane su prelazne odredbe ovog zakona i to na način što je članom 40 Predloga zakona predviđen novi član 69b – „Usklađivanje podzakonskih akata“ kojim je propisano da će se podzakonski akti iz člana 5 stav 5, člana 23 stav 8 i člana 44 stav 3 Zakona o graničnoj kontroli uskladiti sa ovim izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu izmjena i dopuna. Članom 41 propisana su dva nova člana 70a i 70b. Članom 70a predviđeno je da će operatori u vazdušnom saobraćaju obezbijediti posebne uslove na graničnim prelazima u vazdušnom saobraćaju iz člana 18 stav 1 alineja 2 danom ulaska Crne Gore u Šengen zonu, te ovaj član nosi naziv „Obezbeđivanje posebnih uslova“. Članom 70b predviđeno je da će se odredbe člana 36 stav 2 kojim je propisano da osnovnoj graničnoj provjeri podliježu i stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori, primjenjivati do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, imajući u vidu da nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji neće biti moguće sprovođenje osnovne granične kontrole prema licima koji nisu državljani Evropske unije.

ODREDBE ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI KOJE SE MIJENJAJU

Granična kontrola

Član 2

Granična kontrola, u smislu ovog zakona, obuhvata nadzor državne granice, granične provjere i procjenu prijetnji za bezbjednost državne granice i vrši se radi:

- 1) obezbjeđenja državne granice;
- 2) zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine;
- 3) sprječavanja vršenja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja i pronalaženja i hvatanja njihovih učinilaca;
- 4) sprječavanja nezakonitih migracija;
- 5) sprječavanja i otkrivanja drugih aktivnosti i radnji kojima se ugrožava javna bezbjednost.

Određivanje državne granice

Član 4

Poslove razgraničenja i utvrđivanja državne granice, kao i pripreme za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici, zajedno sa nadležnim organima susjedne države, vrši komisija koju obrazuju organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) i organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Državna granica obilježava se graničnim oznakama, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Poslove premjera i označavanja državne granice, održavanja i obnavljanja graničnih oznaka na državnoj granici i pripremu dokumenata o državnoj granici vrši organ uprave nadležan za poslove nekretnina.

Oznake i signalizacija

Član 5

Ako granična linija nije dovoljno vidljiva, na putevima u blizini državne granice mogu se postaviti posebne oznake i signalizacija kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji.

Na oznake i signalizaciju iz stava 1 ovog člana i u njihovoj neposrednoj blizini zabranjeno je postavljati druge oznake kojima se smanjuje njihova vidljivost ili na bilo koji drugi način mijenja značenje tih oznaka i signalizacije.

Oznake i signalizaciju iz stava 1 ovog člana postavlja organ uprave nadležan za poslove državnih puteva, na predlog organa uprave nadležnog za poslove policije (u daljem tekstu: Policija).

Oblik i sadržinu oznaka i signalizacije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Obaveza vlasnika ili korisnika zemljišta

Član 6

Vlasnici ili korisnici zemljišta obavezni su da omoguće slobodan prolaz radi postavljanja i održavanja oznaka i signalizacije iz člana 5 ovog zakona i drugih oznaka uz državnu granicu.

Bezbjednost na graničnoj liniji

Član 8

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) može, iz bezbjednosnih razloga, zabraniti plovidbu, lov, ribolov, prelet aviona i helikoptera, kretanje, zadržavanje i naseljavanje uz graničnu liniju.

Zabrana iz stava 1 ovog člana traje dok traju bezbjednosni razlozi.

Pojedinačni ili grupni lov i ribolov u dubini teritorije do 300 metara od granične linije mora se, u pisanoj formi, najaviti nadležnom organu, najkasnije 24 časa prije početka lova, odnosno ribolova.

Prelazak državne granice van graničnog prelaza

Član 11

Izuzetno od člana 10 ovog zakona, granica se može prelaziti i van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza u slučaju:

- 1) slobodne plovidbe;
- 2) iskrcavanja pomoraca radi boravka u opštini na čijem području je luka u kojoj je njihov brod pristao ili u susjednim opštinama;
- 3) prelaska lica ili grupe lica koja imaju odobrenje za prelazak državne granice, ako je takav prelazak neophodan iz opravdanih razloga i nije suprotan međunarodnom ugovoru;
- 4) prelaska lica ili grupe lica u slučaju nepredviđenih hitnih situacija, odnosno više sile.

Lice koje prelazi državnu granicu u slučajevima iz stava 1 ovog člana dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti Policiju, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.

Odobrenje iz stava 1 tačka 3 ovog člana na zahtjev lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu, izdaje Policija, uz saglasnost organa uprave nadležnog za poslove carina i lučke kapetanije, sa rokom važenja do jedne godine.

Policija će oduzeti odobrenje iz stava 3 ovog člana prije isteka roka važenja ako je zloupotrijebljeno, ako se ne koristi u svrhu radi koje je izdato i po prestanku razloga radi kojeg je izdato.

Sadržaj i obrazac odobrenja iz stava 3 ovog člana i zahtjeva za izdavanje tog odobrenja, kao i bliži način izdavanja odobrenja propisuje Ministarstvo.

Granični prelaz

Član 12

Granični prelaz je mjesto određeno za prelazak državne granice u drumskom, željezničkom, vazdušnom, pomorskom, jezerskom i riječnom saobraćaju.

Granični prelaz može biti stalni, sezonski i privremeni.

Stalni granični prelaz je mjesto određeno za prelazak državne granice u toku čitave godine u skladu sa planskim dokumentom.

Sezonski granični prelaz je mjesto određeno za prelazak državne granice u određenom periodu godine.

Privremeni granični prelaz je mjesto određeno za privremeni prelazak državne granice.

Plan sezonskih graničnih prelaza i postavljanje objekata

Član 13

Plan sezonskih graničnih prelaza donosi Ministarstvo uz saradnju sa ministarstvima nadležnim za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata, saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, finansija i inostranih poslova.

Odobrenje za postavljanje objekata po planu iz stava 1 ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za uređenje prostora i izgradnju objekata.

Određivanje privremenog graničnog prelaza

Član 16

Izuzetno, privremeni granični prelaz može se odrediti na zahtjev ili po prethodno pribavljenoj saglasnosti nadležnog organa susjedne države radi:

- 1) izvođenja vježbi za sprječavanje prirodnih i drugih katastrofa;
- 2) održavanja kulturnih, vjerskih, naučnih, stručnih, sportskih i turističkih aktivnosti;
- 3) potrebe za preusmjeravanjem saobraćaja;
- 4) obavljanja aktivnosti koje proizilaze iz međunarodnih ugovora;
- 5) poljoprivrednih i ekonomskih aktivnosti ako postoji širi ekonomski interes.

Rješenje o određivanju privremenog graničnog prelaza donosi ministar, uz saglasnost ministara nadležnih za poslove finansija, saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, inostranih poslova i uređenja prostora i zaštite životne sredine.

Rješenjem iz stava 2 ovog člana određuje se vrijeme na koje se taj prelaz otvara, koje ne može biti duže od tri mjeseca u toku jedne kalendarske godine, osim u slučaju iz stava 1 tačka 5 ovog člana i utvrđuju se troškovi njegovog otvaranja i rada.

Uređenost i opremljenost graničnog prelaza

Član 17

Granični prelazi moraju biti uređeni i opremljeni tako da omogućavaju bezbjedno vršenje granične kontrole, u skladu sa standardima i uslovima koje utvrđuje Vlada.

Uredenost i opremljenost graničnih prelaza iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na privremene granične prelaze.

Obaveze operatora i upravljača

Član 18

Operator je dužan da na graničnom prelazu obezbijedi potrebne uslove za vršenje granične kontrole u skladu sa članom 17 stav 1 ovog zakona.

Operator aerodroma, luke i upravljač željezničke infrastrukture na kojima se odvija međunarodni saobraćaj dužan je da obezbijedi prostor koji omogućava da se putnici u međunarodnom saobraćaju odvoje od drugih putnika, kao i prostor za smještaj stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u Crnu Goru, u skladu sa posebnim zakonom.

Medusobni odnosi u vezi korišćenja objekata i prostora između operatora i upravljača iz stava 2 ovog člana i Policije uređuju se ugovorom.

Kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza

Član 22

Na području graničnog prelaza mogu se kretati i zadržavati: službena lica, lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla i lica koja obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza.

Lica koja obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza i lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla mogu se kretati i zadržavati na za to određenom prostoru i dužna su da se pridržavaju upozorenja i izvršavaju naređenja policijskog službenika koji vrši graničnu kontrolu (u daljem tekstu: policijski službenik).

Identifikaciona oznaka

Član 23

Lica koja obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza moraju na lijevoj strani gornjeg spoljnog dijela odjeće da nose identifikacionu oznaku za vrijeme boravka na području graničnog prelaza.

Troškove izdavanja identifikacione oznake iz stava 1 ovog člana snosi lice koje je podnijelo zahtjev za izdavanje te oznake.

Obrazac identifikacione oznake i način njenog izdavanja propisuje Ministarstvo.

Ovlašćenja Policije u vršenju granične kontrole

Član 24

Graničnu kontrolu vrši Policija.

U vršenju poslova granične kontrole, policijski službenik primjenjuje ovlašćenja utvrđena zakonom, kojima se sa najmanje štetnih posljedica postiže cilj.

Policija je ovlašćena da, radi vršenja poslova granične kontrole, postavlja i koristi tehnička i druga sredstva komunikacije, kao i druga sredstva u skladu sa zakonom.

Ovlašćenja Policije u vršenju poslova nadzora državne granice

Član 25

Nadzor državne granice podrazumijeva mjere, radnje i ovlašćenja koje se preduzimaju uz državnu granicu, između graničnih prelaza i na graničnim prelazima izvan utvrđenog radnog vremena, u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala, sprječavanja nezakonitog prelaska državne granice i zaštite njene nepovredivosti i preduzimanja mjera protiv lica koja su na nezakonit način prešla državnu granicu.

Nadzor državne granice vrši se na kopnu, moru i unutrašnjim vodama, primjenom odgovarajućih operativno taktičkih mjera i radnji.

U vršenju poslova nadzora državne granice, policijski službenik je ovlašćen i da:

- 1) vrši provjeru zastave plovnog objekta na teritorijalnom moru i unutrašnjim vodama, zaustavi plovni objekat, pretrese ga i pregleda odgovarajuće isprave;
- 2) goni, zadržava i sprovodi u najbližu luku ili pristanište plovni objekat koji se ne pridržava propisa Crne Gore, međunarodnih ugovora i međunarodnih običaja;
- 3) postavlja rampe i druge prepreke na putevima koji nijesu u funkciji graničnog prelaza, radi sprječavanja nezakonitog prelaska državne granice.

Način vršenja nadzora iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Prava i obaveze vlasnika ili korisnika zemljišta

Član 26

Vlasnik ili korisnik zemljišta obavezan je da policijskom službeniku, radi vršenja poslova nadzora državne granice, omogući slobodan prolaz i kretanje, uključujući i korišćenje svih vrsta saobraćajnih sredstava.

Štetu koju u slučaju iz stava 1 ovog člana pretrpi vlasnik ili korisnik zemljišta dužna je da naknadi Policija primjenom opštih propisa o naknadi štete.

Granični incidenti i povrede državne granice

Član 27

Granični incident je aktivnost stranih državnih organa na teritoriji Crne Gore, koja nije u skladu sa međunarodnim ugovorima ili propisima Crne Gore, kao i svako drugo narušavanje nepovredivosti državne granice i životne sredine u prostoru oko državne granice od strane službenika državnih organa i službenika organa lokalne uprave susjedne države.

Povreda državne granice je svako narušavanje nepovredivosti državne granice koje prouzrokuje stranac.

Granični incident i povredu državne granice utvrđuje Policija.

Granični incident i povreda državne granice rješavaju se u skladu sa međunarodnim ugovorom, odnosno diplomatskim putem, ukoliko ne postoji međunarodni ugovor.

Način postupanja Policije u utvrđivanju i rješavanju graničnog incidenta i povrede državne granice propisuje Ministarstvo, po pribavljenom mišljenju organa državne uprave nadležnog za inostrane poslove.

Vršenje granične provjere

Član 29

Granična provjera vrši se na području graničnog prelaza.

Granična provjera može se vršiti i van područja graničnog prelaza, u vozovima i na brodovima.

Granična provjera ili dio granične provjere može se vršiti na području druge države, ukoliko je to u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Prilikom vršenja granične provjere mora se poštovati dostojanstvo lica čija se provjera vrši, bez obzira na pol, rasu, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, invaliditet, godine života ili polnu orijentaciju.

Pravila o pregledanju i pretresu stvari i saobraćajnog sredstva

Član 33

Lice koje upravlja saobraćajnim sredstvom ili lice čije se stvari provjeravaju prisustvuje pregledu, odnosno pretresu.

Policijski službenik može izvršiti pregled, odnosno pretres stvari i saobraćajnog sredstva bez naredbe suda.

O izvršenom pretresu saobraćajnog sredstva i stvari iz stava 1 ovog člana policijski službenik sačinjava zapisnik.

Minimalna granična provjera

Član 36

Crnogorski državljani, stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru u skladu sa međunarodnim ugovorom i propisom o viznom režimu na osnovu lične karte i stranci državljani država članica Evropske Unije podliježu minimalnoj provjeri, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.

Minimalna granična provjera obuhvata provjeru:

1) identiteta lica na osnovu uvida u putnu ispravu, a sastoji se od brze i neposredne provjere, po potrebi upotrebom tehničkih sredstava i provjerom u evidencijama o izdatim putnim ispravama, ukradenim, nezakonito stečenim, izgubljenim i nevažećim putnim ispravama, kao i od utvrđivanja znakova falsifikovanja;

2) saobraćajnog sredstva upotrebom tehničkih sredstava i provjerom u evidencijama saobraćajnih sredstava koje vodi Ministarstvo i drugi organi državne uprave, kao i međunarodne organizacije.
Provjera iz stava 1 ovog člana vrši se prilikom ulaska u Crnu Goru i izlaska iz Crne Gore

Detaljna granična provjera

Član 37

Lica koja nijesu obuhvaćena članom 36 stav 1 ovog zakona, kao i lica za koja postoje osnovi sumnje da mogu ugroziti bezbjednost državne granice, javnu bezbjednost, javni poredak i javno zdravlje, podliježu detaljnoj graničnoj provjeri prilikom ulaska u Crnu Goru ili izlaska iz Crne Gore.

Prilikom detaljne provjere, lice koje se provjerava na drugoj liniji provjere, obavještava se o svrsi i postupku te provjere.

Druga linija provjere obuhvata mjere i radnje koje se mogu dalje vršiti na posebno određenom mjestu na graničnom prelazu, koje nije mjesto na kojem se vrši granična provjera svih lica.

Detaljna granična provjera prilikom izlaska iz Crne Gore

Član 39

Detaljna granična provjera prilikom izlaska iz Crne Gore obuhvata provjeru:

- 1) posjedovanja važeće putne isprave za prelazak državne granice;
- 2) znakova falsifikovanja na putnoj ispravi;
- 3) posjedovanja važeće vize, odnosno odobrenja privremenog boravka ili stalnog nastanjenja;
- 4) da lice nije prekršilo odobrenje prekoračenjem odobrenog vremena boravka;
- 5) upozorenja o licima i predmetima iz odgovarajuće baze podataka.

Stavljanje otiska štambilja

Član 43

Prelazak državne granice ovjerava se u putnoj ispravi stavljanjem otiska štambilja, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno.

Otisak ulaznog ili izlaznog štambilja stavlja se i u putnu ispravu:

- 1) u kojoj je već sadržana važeća viza koja strancima omogućava prelazak državne granice;
- 2) stranca kome je na graničnom prelazu izdata viza;
- 3) stranca kome za ulazak nije potrebna viza;
- 4) crnogorskog državljanina prilikom izlaska iz Crne Gore.

Licima koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom, na njihov zahtjev, policijski službenik dužan je da izda potvrdu koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore.

Izuzetak od obaveze stavljanja otiska štambilja

Član 44

Izuzetno od člana 43 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:

- 1) putne isprave visokih predstavnika druge države i članova njene delegacije čiji je dolazak službeno najavljen diplomatskim putem;
- 2) dozvole pilota ili potvrde članova posade aviona;
- 3) putne isprave pomoraca u slučaju kad ostaju na brodu u području luke u kojoj brod pristaje;
- 4) putne isprave članova posade i putnika brodova na kružnom putovanju koji podliježu provjerama u skladu sa članom 54 stav 2 ovog zakona;
- 5) putnu ispravu stranca, na njegov zahtjev, ukoliko bi to moglo prouzrokovati ozbiljne probleme, pri čemu se činjenica ulaska ili izlaska, lično ime i broj putne isprave konstatuju na posebnom listu koji se uručuje strancu.

Pored slučajeva iz stava 1 ovog člana, u slučajevima odstupanja od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:

- 1) putne isprave crnogorskih državljana;
- 2) putne isprave stranaca koji mogu da ulaze u Crnu Goru u skladu sa međunarodnim ugovorom i propisom o viznom režimu na osnovu lične karte;
- 3) putne isprave državljana država članica Evropske Unije.

Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, obrazac potvrde iz člana 43 stav 3 ovog zakona i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Granična provjera lica sa diplomatskim statusom

Član 48

Lice koje je imalac diplomatskog ili službenog pasoša izdatog u skladu sa propisima svoje države, kao i imalac isprave za prelazak državne granice koju izdaje međunarodna organizacija podliježe minimalnoj graničnoj provjeri i ima prioritet i olakšice prilikom vršenja te provjere u odnosu na ostale putnike, ukoliko se radi o službenom putovanju.

Lice iz stava 1 ovog člana ne prilaže dokaz o potrebnim sredstvima za izdržavanje, u skladu sa posebnim zakonom.

Policijski službenik može da zahtijeva od lica koje se poziva na privilegije i imunitete po međunarodnom pravu da pruži dokaz kojim se potvrđuje njegov diplomatski status.

Akreditovanim članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava i članovima njihovih porodica prelazak državne granice je dozvoljen na osnovu posebne lične karte koja je izdata u skladu sa posebnim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Kad policijski službenik utvrdi da postoje smetnje za ulazak lica iz st. 1 do 4 ovog člana u Crnu Goru, tim licima neće zabraniti ulazak bez prethodne konsultacije sa organom državne uprave nadležnim za inostrane poslove.

Granična provjera u međunarodnom vazdušnom saobraćaju

Član 52

Granična provjera lica u međunarodnom vazdušnom saobraćaju vrši se na aerodromu, na mjestu određenom za tu svrhu.

Operator je dužan da preduzme mjere za usmjeravanje putnika u prostorije određene za vršenje granične provjere.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, granične provjere se mogu vršiti i u avionu ili na izlazima iz aviona, na osnovu procjene opasnosti koja je u vezi sa bezbjednošću državne granice i nezakonitim migracijama.

Ako, u slučaju više sile, vazduhoplov sleti na poletno sletnu stazu koja nije granični prelaz, vazduhoplov može nastaviti let samo nakon odobrenja Policije i organa uprave nadležnog za poslove carina.

Odredba stava 4 ovog člana shodno se primjenjuje i na vazduhoplov koji sleti bez dozvole.

Vođa vazduhoplova koji se koristi u svrhe privatnih letova u međunarodnom saobraćaju dužan je da prije polijetanja Policiji dostavi plan leta i opštu izjavu koja sadrži informacije o identitetu putnika.

Na opštu izjavu iz stava 6 ovog člana policijski službenik stavlja otisak štambilja.

Obaveze prevoznika u vazdušnom saobraćaju

Član 52a

Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da, odmah po završetku prijave putnika za let, Policiji na graničnom prelazu na kojem će putnici ući u Crnu Goru, dostavi potpune i tačne podatke o putnicima.

Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, državljanstvo, datum rođenja, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Crnu Goru, oznaka leta, vrijeme polaska i dolaska, ukupan broj putnika i mjesto ukrcanja.

Podaci iz stava 1 ovog člana prikupljaju se i dostavljaju elektronskim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog dostavljanja, prikupljanje i dostavljanje tih podataka vrši se na drugi odgovarajući način.

O dostavi podataka iz stava 1 ovog člana prevoznik u vazdušnom saobraćaju registrovan u Crnoj Gori obavijestiće putnika u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Opšti postupci za granične provjere u međunarodnom pomorskom, jezerskom i riječnom saobraćaju

Član 53

Granična provjera na plovnom objektu u međunarodnom saobraćaju vrši se u luci dolaska ili polaska u kojoj se nalazi granični prelaz ili na plovnom objektu. U skladu sa međunarodnim ugovorom, granična provjera se može vršiti i tokom plovidbe ili nakon pristajanja plovnog objekta na području druge države.

Provjerom iz stava 1 ovog člana utvrđuje se da li članovi posade i putnici ispunjavaju uslove za ulazak u Crnu Goru ili izlazak iz Crne Gore, u skladu sa posebnim zakonom.

Zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice, popis članova posade i svih putnika u dva primjerka predaje Policiji najkasnije nakon pristajanja u luku.

Ako, usljed više sile, plovni objekat pristane u mjestu gdje se ne nalazi granični prelaz, zapovjednik plovnog objekta dužan je da kopiju popisa članova posade i putnika dostavi Policiji, odnosno najbližoj ili dostupnoj lučkoj kapetaniji ili lučkoj ispostavi.

U slučaju iz stava 4 ovog člana zapovjednik plovnog objekta ne smije ukrcavati i iskrcavati lica osim ako se radi o spašavanju tih lica.

Kopiju popisa iz stava 4 ovog člana potpisuje policijski službenik koji vrši graničnu provjeru i vraća je zapovjedniku plovnog objekta koji je dužan da je pokaže na zahtjev Policije za vrijeme boravka u luci.

Zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice o svim promjenama sastava posade ili broja putnika odmah obavještava Policiju.

Zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice obavještava Policiju, ako je moguće i prije pristajanja plovnog objekta u luci, o prisustvu skrivenih putnika. Zapovjednik broda odgovoran je za skrivene putnike.

Zapovjednik plovnog objekta dužan je da blagovremeno obavijesti policijske službenike koji vrše granične provjere o isplavlavanju plovnog objekta, odnosno najbližu ili dostupnu lučku kapetaniju ili lučku ispostavu.

Prije isplavlavanja zapovjednik plovnog objekta dužan je da kopiju popisa iz stava 4 ovog člana preda policijskom službeniku nadležnom za vršenje graničnih provjera.

Zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice, dužan je da nakon završenegranične provjere, najkraćim plovnim putem, plovnim objektom napusti teritorijalne vode Crne Gore.

Posebni postupak granične provjere broda na kružnom putovanju

Član 54

Zapovjednik broda na kružnom putovanju ili brodar, odnosno ovlašćeno lice dužan je da dostavi Policiji plan puta i program kružnog putovanja najkasnije 24 časa prije napuštanja luke polaska i prije uplovljavanja u luku dolaska u kojoj se nalazi granični prelaz.

Nakon uplovljavanja, odnosno prije isplovljavanja iz luke članovi posade i putnici podliježu graničnim provjerama na osnovu popisa članova posade i putnika koji se nalaze na brodu.

U popis članova posade i putnika unose se ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo i broj i vrsta putne isprave, a ako je potrebno i broj vize.

Zapovjednik broda ili brodar, odnosno ovlašćeno lice dostavlja popis iz stava 2 ovog člana Policiji najkasnije 24 časa prije pristajanja u luci na teritoriji Crne Gore, a ako putovanje do luke traje manje od 24 časa, odmah nakon završetka ukrcavanja.

Na popis članova posade i putnika iz stava 2 ovog člana stavlja se otisak štambilja. Putnici koji se iskrcavaju na obalu podliježu graničnoj provjeri u skladu sa ovim zakonom, osim ako procjena rizika povezanih sa bezbjednošću državne granice i nezakonitom migracijom ukazuje da ne postoji potreba da se provjera vrši.

Vrste evidencija

Član 62

Za potrebe vršenja granične kontrole, Policija vodi evidencije o:

- 1) licima i saobraćajnim sredstvima koja su podvrgnuta graničnoj provjeri;
- 2) licima i saobraćajnim sredstvima kojima nije dozvoljen prelazak državne granice;
- 3) licima prema kojima je sproveden postupak utvrđivanja identiteta;
- 4) licima kojima je izdato odobrenje iz člana 11 stav 3, člana 42 stav 2 i člana 57 stav 1 ovog zakona;
- 5) licima koja su narušila nepovredivost državne granice;
- 6) licima koja su najavila lov, odnosno ribolov uz graničnu liniju;
- 7) licima koja unose, prenoše i iznose vatreno oružje i municiju preko državne granice;
- 8) licima o kojima se vodi operativna zbirka podataka;
- 9) licima i saobraćajnim sredstvima o kojima se vodi zbirka podataka koja nastaje vršenjem video nadzora.

Na zaštitu ličnih podataka iz stava 1 ovog člana, koji se obrađuju u skladu sa ovim zakonom, primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Podaci u evidencijama iz stava 1 tač. 1 do 8 ovog člana čuvaju se pet godina, a podaci iz stava 1 tačka 9 ovog člana, čuvaju se 30 dana od dana unosa u evidencije, poslije čega se brišu.

IX. KAZNE NE ODREDBE

Član 66

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 5.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) na aerodromu, lukama i željezničkoj infrastrukturi na kojima se odvija međunarodni saobraćaj ne obezbijedi prostor koji omogućava da se putnici u

međunarodnom saobraćaju odvoje od drugih putnika ili ne obezbijedi prostor za smještaj stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u Crnu Goru (član 18 stav 2);

2) u toku izgradnje i postavljanja objekata, instalacija i opreme na mjestima na kojima se vrši granična kontrola investitor ne pribavi mišljenje Policije (član 21 stav 2);

3) ne omogući policijskom službeniku slobodan prolaz i kretanje, uključujući i korišćenje svih vrsta saobraćajnih sredstava za vršenje poslova nadzora državne granice (član 26 stav 1);

4) mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju koji ulazi u Crnu Goru, odnosno izlazi iz Crne Gore zaustavlja voz na dijelu pruge između državne granice i graničnog prelaza, osim ako je to neophodno zbog regulisanja željezničkog saobraćaja i u slučaju više sile (član 51 stav 5);

5) mašinovođa zaustavi voz u međunarodnom saobraćaju koji je prešao državnu granicu na otvorenoj pruzi van područja graničnog prelaza i ne preduzme potrebne mjere u cilju sprječavanja ulaska, odnosno izlaska lica iz voza ili o zaustavljanju odmah ne obavijesti Policiju (član 51 stav 6);

6) operator ne preduzme mjere za usmjeravanje putnika u prostorije određene za vršenje granične provjere (član 52 stav 2);

7) vođa vazduhoplova koji u slučaju više sile sleti na poletno sletnu stazu koja nije granični prelaz nastavi let bez odobrenja Policije i organa uprave nadležnog za poslove carina (član 52 stav 4);

8) vođa vazduhoplova koji se koristi u svrhe privatnih letova u međunarodnom saobraćaju prije polijetanja ne dostavi Policiji plan leta i opštu izjavu koja sadrži informacije o identitetu putnika (član 52 stav 6);

9) zapovjednik plovnog objekta ne dostavi Policiji, odnosno najbližoj ili dostupnoj lučkoj kapetaniji ili lučkoj ispostavi kopiju popisa lica i posade, ako usljed više sile plovni objekat pristane u mjestu gdje se ne nalazi granični prelaz (član 53 stav 4);

10) zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice o svim promjenama sastava posade ili broja putnika, odmah ne obavijesti Policiju (član 53 stav 7);

11) zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice ne obavijesti Policiju, ako je moguće i prije pristajanja plovnog objekta u luci, o prisustvu skrivenih putnika (član 53 stav 8);

12) zapovjednik plovnog objekta blagovremeno ne obavijesti policijske službenike koji vrše granične provjere, odnosno najbližu ili dostupnu lučku kapetaniju ili lučku ispostavu o isplovljavanju plovnog objekta (član 53 stav 9);

13) zapovjednik plovnog objekta prije isplovljavanja ne preda policijskom službeniku nadležnom za vršenje graničnih provjera kopiju popisa članova posade i putnika broda (član 53 stav 10);

13a) zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice nakon završene granične provjere, najkraćim putem ne napusti teritorijalne vode Crne Gore (član 53 stav 11);

14) zapovjednik broda na kružnom putovanju ili brodar, odnosno ovlašćeno lice ne dostavi Policiji plan puta i program kružnog putovanja najkasnije 24 časa prije napuštanja luke polaska i prije uplovljavanja u luku dolaska u kojoj se nalazi granični prelaz (član 54 stav 1);

15) zapovjednik broda ili brodar, odnosno ovlašćeno lice ne dostavi Policiji popis članova posade i putnika najkasnije 24 časa prije pristajanja u luci na teritoriji Crne Gore, a ako putovanje do luke traje manje od 24 časa, odmah nakon završetka ukrcavanja (član 54 stav 4);

16) ako se član posade stranog broda, odnosno član posade stranog vazduhoplova koji nema potrebnu vizu za vrijeme zadržavanja broda, odnosno vazduhoplova na području graničnog prelaza kreće bez odobrenja za kretanje na području u kojem se luka, odnosno aerodrom nalazi (član 57 stav 3).

Novčanom kaznom od 250 eura do 550 eura kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava 1 ovog člana.

Novčanom kaznom od 50 eura do 300 eura kazniće se i fizičko lice za prekršaj iz stava 1 tač. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15 i 16 ovog člana.

Član 67

Novčanom kaznom od 100 eura do 1.100 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) pređe državnu granicu van graničnog prelaza ili pređe ili pokuša preći granični prelaz bez važeće putne isprave ili druge isprave propisane za prelazak državne granice van vremena koje je određeno za odvijanje saobraćaja na graničnom prelazu ili suprotno načinu koji je u skladu sa namjenom graničnog prelaza (član 10 stav 2);

2) ne stavi na uvid isprave propisane za prelazak državne granice ili se ne podvrgne graničnoj provjeri ili napusti područje graničnog prelaza dok se ne izvrši granična provjera ili izbjegava, odnosno pokušava izbjeći graničnu provjeru (član 40 stav 1).

Član 68

Novčanom kaznom od 50 eura do 300 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) učestvuje u pojedinačnom ili grupnom lovu i ribolovu u dubini teritorije do 300 metara od granične linije, bez pisane najave Policiji najkasnije 24 časa prije početka lova (član 8 stav 3);

2) pređe državnu granicu van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza, osim u slučaju slobodne plovidbe ili iskrcavanja pomoraca radi boravka u opštini na čijem području je luka u kojoj je njihov brod pristao ili u susjednim opštinama ili prelaska lica ili grupe lica koja imaju odobrenje za prelazak državne granice ili ako je takav prelazak neophodan iz opravdanih razloga i nije suprotan međunarodnom ugovoru, prelaska lica ili grupe lica u slučaju nepredviđenih hitnih situacija, odnosno više sile i o tome ne obavijesti Policiju bez odlaganja (član 11 stav 1);

3) se kreće ili zadržava izvan određenog prostora područja graničnog prelaza ili se ne pridržava upozorenja ili ne izvršava naređenja policijskih službenika koji vrše graničnu kontrolu (član 22 stav 2);

3a) ne nosi identifikacionu oznaku na lijevoj strani gornjeg spoljnog dijela odjeće za vrijeme boravka na području graničnog prelaza (član 23 stav 1);

4) saobraćajno sredstvo kojim prelazi državnu granicu ne zaustavi na određenom prostoru graničnog prelaza na kome se obavlja granična provjera (član 40 stav 3);

5) saobraćajnim sredstvom ne napusti područje graničnog prelaza poslije završene granične provjere (član 40 stav 3).

Član 68a

Novčanom kaznom od 3.000 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako Policiji na graničnom prelazu na kojem će putnici ući u Crnu Goru odmah po završetku prijave putnika za let ne dostavi podatke ili dostavi nepotpune ili netačne podatke o putnicima (član 52a stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 eura do 500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 3.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci."



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI	2. Unutrašnja bezbjednost
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost	24.30.10 Polijska saradnja [19.30.10]
Ključni termini - eurovok deskriptori		

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo unutrašnjih poslova
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli
<p>1. Definisanje problema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? <p>- Izmjene i dopune Zakona o graničnoj kontroli predviđene su, prevashodno zbog potrebe da se važeći tekst ovog zakona usaglasi sa pravnom tekovinom Evropske unije. Iako je važeći tekst u znatnoj mjeri već usklađen sa relevantnim aktima (Šengenski zakonik o granicama), usvajanje novog Zakonika i Uredbe Evropskog parlamenta i Vijeća o evropskoj graničnoj i obalskoj straži iz 2016. godine stvorilo je potrebu izmjena, odnosno dopuna pomenutog zakona.</p> <p>- Šengenskim akcionim planom kao mjera predviđena je izrada izmjena i dopuna Zakona o graničnoj kontroli, koja sublimira i znatan broj drugih mjera koje je moguće realizovati kroz izradu pomenutog zakona. Realizacija Šengenskog akcionog plana (kao i ostalih, već donijetih strategija i planova) ne znači samo ispunjavanje uslova za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju i posljedično, nakon toga, i u šengenski proctor (prostor bez postojanja granične kontrole na unutrašnjim granicama država članica Evropske unije), već predstavlja i plan razvoja integrisanog upravljanja granicom u skladu sa savremenim evropskim principima i standardima koji će, u prvom planu, doprinijeti boljoj bezbjednosti same Crne Gore.</p> <p>- Pored navedenog, još jedan, ništa manje bitan cilj izrade predmnog zakona je i iznalaženje najboljih zakonskih formulacija kojima bi se ako ne u cjelosti onda makar u velikoj mjeri otklonili i regulisali problemi sa kojima se policijski službenici Sektora granične policije susrijeću u vršenju poslova granične kontrole.</p>	
<p>2. Ciljevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. <p>- Predloženim propisom nastoje se uspostaviti standardi koje granična kontrola mora ispunjavati u momentu pristupa Crne Gore Evropskoj uniji, kao i oni standardi koji se ovom momentu mogu uspostaviti, u skladu sa mogućnostima a i potrebama granične policije.</p>	
<p>3. Opcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju? <p>- Imajući u vidu značaj predmetne oblasti, drugih mogućih opcija nema, obzirom da je nezamislivo gore pomenute ciljeve realizovati bez jasno postavljenog pravnog okvira.</p>	
4. Analiza uticaja	

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktno i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Rješenje u propisu će prvenstveno uticati na dosadašnji način vršenja granične kontrole, obzirom da će se od početka primjene propisa vršiti različite vrste provjere za različite kategorije lica, odnosno osnovna granična provjera koja će se vršiti prema crnogorskim državljanima, državljanima država članica Evropske unije, državljanima država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljanima Švajcarske konfederacije, a do ulaska Crne Gore u Evropsku uniju i prema strancima koji mogu da ulaze u Crnu Goru u skladu sa međunarodnim ugovorom i propisom o viznom režimu na osnovu lične karte. Takođe rješenja u propisu će uticati i na rad policijskih službenika, imajući u vidu da se predmetnim propisom žele pooštriti određena dosadašnja rješenja, što posljedično utiče i na unaprjeđenje bezbjednosti na granicama.
- Primjena propisa neće izazvati troškove građanima. Kada su u pitanju preduzeća, operatori aerodroma će snositi troškove za razdvajanje gore pomenutih kategorija putnika i fizičko razdvajanje kretanja putnika radi vršenja granične kontrole, predviđeno članom 11 Predloga zakona koji uređuje posebne uslove za granične prelaze. Nadalje, operatori u željezničkom, vazdušnom, pomorskom, jezerskom i riječnom saobraćaju snosiće troškove uređenja i opremanja graničnih prelaza za prelazak granice u navedenim djelovima, što je definisano u članu 10 stav 3 Predloga zakona kojim je izvršena izmjena člana 17 Zakona o graničnoj kontroli koji nosi naziv Uređenost, opremljenost i kategorizacija graničnog prelaza. Zatim, obzirom da su Predlogom zakona dopunjene odredbe kojim su definisane identifikacione kartice za lica koja obavljaju privrednu djelatnost na području graničnog prelaza koje ova lica moraju nositi za vrijeme boravka na području graničnog prelaza (čl. 13, 14 i 15 Predloga zakona), te će privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik snositi troškove izdavanja pomenutih oznaka za lica koja obavljaju privrednu djelatnost području graničnog prelaza u vazdušnom, željezničkom, pomorskom, riječnom i jezerskom saobraćaju. Nadalje, kako je članom 31 Predloga zakona izvršena izmjena člana 53 Zakona o graničnoj kontroli (Opšti postupci za granične provjere u međunarodnom pomorskom, jezerskom, i riječnom saobraćaju) to će ubuduće zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice snositi troškove boravka i prinudnog udaljenja ukoliko se u luku iskrcava skriveni putnik ili lice kojem je ulazak u Crnu Goru zabranjen.
- Pozitivne posljedice donošenja propisa su brojne, i odnose se kako na unaprjeđenja cjelokupnog upravljanja granicom, tako i pojačanje bezbjednosti na granicama, a u prvom redu, ispunjenje uslova za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, a potom u Šengen zonu, te su stoga troškovi koje će Predlog zakona izazvati u potpunosti opravdani.
- Propis ne utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu.
- Nema administrativnih opterećenja i biznis barijera.

6. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa prolaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je uvođenjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će prosteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihodi za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda?

<p>Objasniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa? - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Objasniti.
<ul style="list-style-type: none"> - Potrebno je obezbjeđenje finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore za implementaciju propisa, međutim pomenuto obezbjeđenje sredstava ne podrazumijevaju nikakve novine u odnosu na do sada izdvajana sredstva. - Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. - Predviđeno je da u blizini granične linije i graničnog prelaza Direkcija za saobraćaj postavlja posebne oznake i signalizaciju na putevima kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji i graničnom prelazu, i za isto nijesu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta već se ista obezbjeđuju iz tekućeg Budžeta, niti je potrebno zapošljavanje novih službenika jer je to Direkcija za saobraćaj i do sada radila. Takođe, predviđeno je da u blizini granične linije i graničnog prelaza posebne oznake i signalizaciju van puteva postavlja na zahtjev Uprave policije Uprava za imovinu, za šta nijesu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta, niti zapošljavanje novih službenika već je to moguće realizovati sa trenutnim brojem zaposlenih u Upravi za imovinu. - U članu 24 stav 3 važećeg Zakona mijenja se na način da je „Policija ovlašćena da, radi vršenja poslova granične kontrole, postavlja i koristi tehnička, sredstva komunikacije, službene pse, kao i druga sredstva u skladu sa zakonom (član 16 Predloga zakona)“. Za primjenu navedenih ovlašćenja nije potrebno obezbjeđivanje sredstava iz Budžeta, jer su već obezbijeđeni službeni psi, tehnička oprema i sredstva komunikacije.
<p>6: Konsultacije zainteresovanih strana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljne konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Objasniti.
<ul style="list-style-type: none"> - U izradi propisa korišćena je eksterna ekspertna podrška i to od 14. do 18. maja 2018. godine od strane eksperata iz granične policije Slovenije, angažovanih od strane TAIEX-a. - U izradi Predloga zakona, pored eksperata, tokom cjelokupnog rada na ovom propisu bili su uključeni i predstavnici Sektora granične policije, Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom, Uprave za imovinu i Uprave carina. - Evropska komisija je dala pozitivno mišljenje na navedeni Predlog zakona. - Glavni rezultati su definisanje posebnih uslova za prelazak državne granice od strane gore pomenutih kategorija lica, zatim definisanje osnovne granične kontrole za pomenute kategorije lica, uz sugestije i podršku eksperata. Takođe, Predlogom zakona, uz podršku predstavnika Sektora granične policije, definisani su i uslovi za izdavanje, oduzimanje i vraćanje identifikacionih oznaka za lica koja obavljaju privrednu djelatnost na području graničnog prelaza, kao i omogućavanje graničnoj policiji da u vršenju nadzora nad granicom postavlja rampe ili druge prepreke na nepokretnostima u privatnoj svojini, uz pravičnu naknadu. Zatim je u Predlogu zakona propisana obaveza prevoznika u vazdušnom saobraćaju da čuva podatke o članovima posade i to najduže 24h, nakon čega je dužan da ih obriše.
<p>7: Monitoring i evaluacija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa? - Nema prepreka za implementaciju propisa. - Vlada Crne Gore će biti zadužena za sprovođenje Zakona.

Datum i mjesto
Podgorica, 18 oktobar 2018 god.



Starješina

[Handwritten signature]



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-16297/1

Podgorica, 24. oktobar 2018. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
-n/r ministra, g-đina Mevludina Nuhodžića-

Poštovani gospodine Nuhodžiću,

Povodom *inoviranog teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, utvrđeno je da implementacija predmetnog akta neće zahtijevati izdvajanje dodatnih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

U RIA obrascu je navedeno da je dostavljenim aktom predviđeno da Direkcija za saobraćaj, u blizini granične linije i graničnog prelaza, postavlja posebne oznake i signalizaciju na putevima kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji i graničnom prelazu, i da za predviđene aktivnosti nijesu potrebna dodatna sredstva iz budžeta već se ista obezbjeđuju iz tekućeg budžeta Direkcije za saobraćaj, kao i da nije potrebno zapošljavanje novih službenika, imajući u vidu da je Direkcija za saobraćaj, navedeno i do sada radila. Takođe, predviđeno je da u blizini granične linije i graničnog prelaza, posebne oznake i signalizaciju van puteva, postavlja Uprava za imovinu, na zahtjev Uprave policije, i da za predviđene aktivnosti nijesu potrebna dodatna sredstva iz budžeta, kao ni zapošljavanje novih službenika, već je to moguće realizovati sa trenutnim brojem zaposlenih u Upravi za imovinu.

Za primjenu ovlašćena predviđenih članom 16 Predloga zakona, takođe je navedeno da nijesu potrebna sredstva iz budžeta, imajući u vidu da su već obezbjeđeni službeni psi, tehnička oprema i sredstva komunikacije, za implementaciju predmetnog člana.



S poštovanjem,



MINISTAR
Darko Radunović

**IZJAVA O USKLADENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave		MUP/IU/PZ/18/03
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli	
na engleskom jeziku	Proposal for the Law on amends to the Law on border control	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova	
- Sektor/odsjek	Direktorat za strateško-razvojne poslove	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	mr Safet Korać e-mail: safet.korac@mup.gov.me	
kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Hermin Šabotić e-mail: hermin.sabotic@mup.gov.me, 067 340 273	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
Naziv pravnog lica	/	
odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VII, Pravda, sloboda i bezbjednost, član 82 – Vize, upravljanje granicom, azil i migracija		
b) Stepem ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2018-2020	
- Poglavlje, potpoglavlje	24: Pravda, sloboda i bezbjednost 2. Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir, B) Vanjske granice i Šengen	
- Rok za donošenje propisa	2018/IV	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32016R0399		
Regulativa (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. marta 2016. godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje lica preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) / Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the		

rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), OJ L 77, 23.3.2016. <u>Djelimično usklađeno/Partly harmonized</u>	
32004L0082 Direktiva Savjeta 2004/82/EZ od 29. aprila 2004. o obavezi prevoznika da otkrivaju podatke o putnicima / Council Directive 2004/82/EC of 29 April 2004 on the obligation of carriers to communicate passenger data, OJ L 261, 6.8.2004 <u>Potpuno usklađeno/ Fully harmonized</u>	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
Potpuna usklađenost s regulativom 32016R0399 će se postići donošenjem podzakonskog akta o izgledu, sadržaju i načinu stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, načinu čuvanja i zaduživanja štambilja i obrascu potvrde koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore za lica koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom i obrascu potvrde o zakonitom boravku za stranca koji u putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, kao i obrascu posebnog lista koji se uručuje strancu u kojem se konstatuje činjenica ulaska ili izlaska, lično ime i broj putne isprave (rok: II kvartal 2019).	
U dijelu koji se odnosi na definisanje pojmova „lica s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije“ i „državljana trećih zemalja“, potpuna usklađenost će se postići danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, budući da sada na osnovu međunarodnih ugovora i Zakona o strancima postoji posebna kategorija stranaca koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte, a važenje ove odredbe je upravo predloženim tekstom zakona (čl.39) ograničeno do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
U dijelu koji se odnosi na pristup bazama podataka iz Šengenskog informacionog sistema (SIS), te na obavezu operatera u vazdušnom saobraćaju da obezbijede uslove za postavljanje posebnih oznaka za razdvajanje različitih kategorija putnika i fizičko razdvajanje kretanja putnika, potpuna usklađenost će se postići danom ulaska Crne Gore u Šengen zonu.	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navedi da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navedi da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli u okviru ekspertske misije organizovane od strane TAIEX-a učestvovali su eksperti g-din Robert More i g-din Peter Skerbiš iz Slovenije	
Potpis / ovlašteno lice obradivača propisa	Potpis / glavni pregovarač
Datum: 	Datum: 

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtu/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MUP/TU/PZ/18/03		MUP/IU/PZ/18/03		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. marta 2016. godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje lica preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) – 32016R0399				
Direktiva Savjeta 2004/82/EZ od 29. aprila 2004. o obavezi prevoznika da otkrivaju podatke o putnicima – 32004L0082				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli		Proposal for the Law on amendmends to the Law on border control		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Regulativa (EU) 2016/399				
<p align="center">Član 1. Predmet i načela</p> <p>Ovom se Uredbom predviđa nepostojanje nadzora državne granice u odnosu na lica koja prelaze unutrašnje granice država članica Unije. Njome se utvrđuju pravila nadzora državne granice u odnosu na lica koja prelaze vanjske granice država članica Unije.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo	<p>Odredba će biti primjenjiva po ulasku CG u EU u smislu regulisanja unutrašnjih i vanjskih granica.</p> <p>Zakonom o graničnoj kontroli se reguliše granična kontrola koja podrazumijeva obezbjeđivanje granica Crne Gore i međunarodna granična policijska saradnja</p>	

<p>Član 2. Definicije</p> <p>Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>1. „unutrašnje granice“ znači:</p> <p>(a) zajedničke kopnene granice, uključujući granice na rijekama i jezerima država članica;</p> <p>(b) aerodromi država članica za unutrašnje letove;</p> <p>(c) morske, riječne i jezerske luke država članica za redovne unutrašnje trajektne linije;</p> <p>2. „vanjske granice“ znači kopnene granice država članica, uključujući granice na rijekama i jezerima, granice na moru i njihove aerodrome, riječne, pomorske i luke na jezerima, ako se ne radi o unutrašnjim granicama;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>	<p>Imajući u vidu da Crna Gora još uvijek nije članica Evropske Unije, niti je dio Šengen zone, to je nemoguće propisivati i uvoditi unutrašnje granice, a posljedično i vanjske granice</p>	
<p>3. „unutrašnji let“ znači bilo koji let isključivo prema ili s državnih područja država članica, a koji ne slijeće na državno područje treće zemlje;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		
<p>4. „redovna unutrašnja trajektna linija“ znači bilo koja trajektna linija koja povezuje dvije ili više istih luka koje se nalaze na državnom području država članica, a koja ne pristaje u luke izvan državnog područja država članica i koja prevozi putnike i vozila prema objavljenom rasporedu;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		
<p>5. „lica s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije“ znači:</p> <p>(a) građani Unije u smislu člana 20. stav 1. UFEU-a i državljani trećih zemalja koji su članovi porodica građanina Unije koji ostvaruje svoje pravo na slobodno kretanje, na koje se primjenjuje Direktiva 2004/38/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća (1);</p> <p>(b) državljani trećih zemalja i članovi njihovih porodica bez obzira na njihovo državljanstvo koji, na osnovu sporazuma između Unije i njenih država članica s jedne strane i tih trećih zemalja s druge strane, uživaju jednaka prava na slobodno kretanje kao i građani Unije;</p>	<p>Član 11 Član 18 mijenja se i glasi: „Posebni uslovi za granične prelaze Član 18</p> <p>Radi vršenja granične kontrole granični prelazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u drumskom i pomorskom saobraćaju mogu da imaju posebne trake za razdvajanje različitih kategorija putnika; - u vazdušnom saobraćaju moraju da imaju posebne oznake za razdvajanje različitih kategorija putnika i fizičko razdvajanje kretanja putnika. <p>Kategorije putnika, u smislu stava 1 ovog člana, su: crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru, državljani Švajcarske Konfederacije i stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Odredba je djelimično usklađena s obzirom da u Crnu Goru na osnovu bilateralnih sporazuma i Zakona o strancima („Sl.list CG“, broj 12/2018) određene kategorije stranaca mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte (državljeni Srbije, BiH). Potpuna usklađenost će se postići izjednačavanjem ovih</p>	<p>Nakon ulaska CG u EU</p>

	<p>osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuje ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori. Uslove iz stava 1 ovog člana u pomorskom i vazdušnom saobraćaju dužan je da obezbijedi operator.”</p> <p style="text-align: center;">Član 23 Član 36 mijenja se i glasi: „Osnovna granična provjera Član 36</p> <p>Crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske konfederacije podliježu osnovnoj graničnoj provjeri, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. Pored lica iz stava 1 ovog člana osnovnoj graničnoj provjeri podliježu stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.</p>		<p>kategorija lica na način kako predviđa regulativa</p>	
<p>6. „državljanin treće zemlje” znači lice koje nije građanin Unije u smislu člana 20. stav 1. UFEU-a i koja nije obuhvaćena tačkom 5. ovog člana;</p>	<p style="text-align: center;">Član 11 Član 18 mijenja se i glasi: „Posebni uslovi za granične prelaze Član 18</p> <p>Radi vršenja granične kontrole granični prelazi: - u drumskom i pomorskom saobraćaju mogu da imaju posebne trake za razdvajanje različitih kategorija putnika; - u vazdušnom saobraćaju moraju da imaju posebne oznake za razdvajanje različitih kategorija putnika i fizičko razdvajanje kretanja putnika. Kategorije putnika, u smislu stava 1 ovog člana, su: crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru, državljani Švajcarske Konfederacije i stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i čl. 6 tač. 7 Zakona o strancima („Sl. list CG”, 12/2018) S obzirom da u Crnoj Gori na osnovu međunarodnih ugovora i Zakona o strancima postoji posebna kategorija stranaca koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte, to u smislu Zakona o graničnoj kontroli, državljani trećih zemalja nisu samo</p>	<p>Nakon ulaska CG u EU</p>

	<p>i zakonom kojim se uređuje ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori. Uslove iz stava 1 ovog člana u pomorskom i vazdušnom saobraćaju dužan je da obezbijedi operator.”</p>		<p>lica koja nisu građani Unije, nego i lica koja nisu državljani pomenute kategorije država. Potpuna usklađenost će se postići izjednačavanjem ovih kategorija lica na način kako predviđa regulativa</p>	
<p>7. „lica za koja je izdato upozorenje u svrhu zabrane ulaska” znači bilo koji državljanin treće zemlje za kojeg je u Schengenskom informacijskom sistemu (SIS) izdato upozorenje u skladu s članovima 24. i 26. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 Evropskog parlamenta i Vijeća (2) i za potrebe utvrđene u tim članovima;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Do dana ulaska Crne Gore u Evropsku Uniju, policija nema pristup Šengenskom informacionom sistemu</p>	
<p>8. „granični prelaz” znači bilo koji granični prelaz koji su nadležni organi odobrili za prelazak vanjskih granica;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.12 st.1 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG”, broj 39/2013)</p>	
<p>9. „zajednički granični prelaz” znači svaki granični prelaz koji se nalazi ili na državnom području države članice ili na državnom području treće zemlje, na kojem službenici graničnog nadzora države članice i službenici graničnog nadzora treće zemlje neposredno jedan nakon drugoga obavljaju izlazne i ulazne kontrole, u skladu sa svojim nacionalnim pravom i prema bilateralnom sporazumu;</p>	<p>Član 7 U članu 12 stav 2 poslije riječi „stalni,” dodaje se riječ „zajednički,”. Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „Zajednički granični prelaz je granični prelaz koji se nalazi na teritoriji Crne Gore ili na teritoriji susjedne države, na kojem policijski službenici i drugi državni službenici koji na državnoj granici primjenjuju ovlašćenja, mjere i radnje propisane zakonom i službenici susjedne države nadležni za graničnu kontrolu, neposredno jedni nakon drugih vrše granične provjere, u skladu sa pravom svoje države i međunarodnim ugovorom.” Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>10. „kontrola državne granice“ znači aktivnost koja se sprovodi na granici u skladu s ovom Uredbom i za potrebe ove Uredbe, isključivo kao odgovor na pokušaj prelaska ili na čin prelaska granice, nezavisno od svih drugih okolnostima, a sastoji se od granične kontrole i zaštite državne granice;</p>	<p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>U Zakonu o graničnoj kontroli (“Sl.listCG”, br. 72/09 i 39/13) u članu 2 stav 1 tačka 5 riječi: „ugrožava javna bezbjednost“ zamjenjuju se riječima: „ugrožavaju bezbjednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje”.</p> <p style="text-align: center;"><i>Zakon o graničnoj kontroli ("Sl. list Crne Gore", br. 72/09, 39/13)</i></p> <p style="text-align: center;">Granična kontrola</p> <p style="text-align: center;">Član 2</p> <p><i>Granična kontrola, u smislu ovog zakona, obuhvata nadzor državne granice, granične provjere i procjenu prijetnji za bezbjednost državne granice i vrši se radi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obezbjeđenja državne granice; 2) zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine; 3) sprječavanja vršenja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja i pronalaženja i hvatanja njihovih učinilaca; 4) sprječavanja nezakonitih migracija; 5) sprječavanja i otkrivanja drugih aktivnosti i radnji kojima se „ugrožavaju bezbjednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje”. 	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>11. „granična kontrola“ znači kontrola koja se sprovodi na graničnim prelazima kako bi se osiguralo da se licima i njihovim prevoznim sredstvima te predmetima koje posjeduju može odobriti ulazak u državno područje ili izlazak iz državnog područja država članica;</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.28 i 30 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013)</p>	
<p>12. „nadzor državne granice“ znači zaštita granice između graničnih prelaza i zaštita graničnih prelaza izvan utvrđenog radnog vremena kako bi se spriječilo da osobe izbjegnu graničnu kontrolu;</p>	<p style="text-align: center;">Član 18 st. 1 i 2</p> <p>Član 25 mijenja se i glasi:</p> <p>„Nadzor državne granice vrši se na kopnu, moru i unutrašnjim morskim vodama, u skladu sa analizom rizika i procjenom prijetnji, na osnovu koje policijski službenik preduzima odgovarajuće mjere i radnje i primjenjuje ovlašćenja radi sprječavanja prekograničnog kriminala, nezakonitih migracija, prijetnji po bezbjednost državne granice i odvratanja lica od izbjegavanja provjera na graničnim prelazima.</p> <p style="text-align: center;">Nadzor državne granice podrazumijeva mjere,</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	radnje i ovlaštenja koje se preduzimaju uz državnu granicu, između graničnih prelaza i na graničnim prelazima izvan utvrđenog radnog vremena.“			
13. „kontrola druge linije“ znači dalja kontrola koja se može sprovesti na posebnim mjestima udaljenim od mjesta na kojima sprovode kontrole nad licima (prva linija);	<p style="text-align: center;">Član 21 stav 3</p> <p>Član 29 mijenja se i glasi: „Granična provjera vrši se na području graničnog prelaza na prvoj, odnosno drugoj liniji provjere. Prva linija provjere je mjesto na graničnom prelazu na kojem se uobičajeno vrši granična provjera. Druga linija provjere je posebno određeno mjesto na graničnom prelazu na kojem se granična provjera vrši van mjesta iz stava 2 ovog člana.</p>	Potpuno usklađeno		
14. „službenik granične kontrole“ znači bilo koji državni službenik koji je u skladu s nacionalnim pravom raspoređen na granični prelaz ili duž granice ili u neposrednoj blizini te granice koji izvršava, u skladu s ovom Uredbom i nacionalnim pravom, zadatke kontrole državne granice;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl.3 tač.4 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013)	
15. „prevoznik“ znači bilo koja fizičko ili pravno lice koje se profesionalno bavi pružanjem usluga prevoza lica;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 6 tač. 3 Zakona o strancima („Sl. list CG“, br. 12/2018)	
16. „boravišna dozvola“ znači: (a) sve boravišne dozvole koje su izdale države članice prema jedinstvenom obrascu utvrđenom Uredbom Vijeća (EZ) br. 1030/2002 i boravišne iskaznice izdate u skladu s Direktivom 2004/38/EZ; (b) svi drugi dokumenti koje izdaje država članica državljanima trećih zemalja, kojima im se odobrava boravak na njenom državnom području, koji podliježu obavještaivanju i naknadnoj objavi u skladu s člankom 39., uz izuzetak: i. privremene dozvole izdate tokom razmatranja prvog zahtjeva za izdavanje boravišne dozvole iz tačke (a) ili zahtjeva za azil; i ii. vize izdate u državama članicama na jedinstvenom obrascu utvrđenom u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1683/95 (2);	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Zakonom o strancima („Sl. list CG“, br. 12/2018) i to članovima 10, 39, 41, 67, 94, 150- 158, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176 i 183	

17. „brod za kružna putovanja” znači brod koji slijedi plan putovanja prema prethodno utvrđenom programu koji uključuje program turističkih aktivnosti u različitim lukama, a obično ne prima putnike niti dopušta putnicima iskrcaj tokom putovanja;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl.3 tač.6 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG”, broj 39/2013)	
18. „slobodna plovidba” znači korišćenje slobodnih plovila u sportske ili turističke svrhe;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl.3 tač.8 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG”, broj 39/2013)	
19. „obalni ribolov” znači ribolov koji se vrši pomoću plovila koja se vraćaju u luku na državnom području države članice svaki dan ili u roku od 36 časova, ne pristajući u luci treće zemlje;	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja čl. 4 tač. 28 i 32 Zakona morskog ribarstvu i marikulturi („Sl. list CG”, broj 56/09, 40/11, 47/15)	
20. „offshore radnik” znači lice koje radi na odobalnom postrojenju smještenom u teritorijalnim vodama ili u području isključivog pomorskoga gospodarskog pojasa država članica, kako je definisano međunarodnim pravom mora, te koja se redovno vraća morskim ili vazдушnim putem na državno područje država članica;	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
21. „prijetnja javnom zdravlju” znači bilo koja bolest koja može izazvati epidemiju u smislu Međunarodnog sanitarnog pravilnika Svjetske zdravstvene organizacije te druge infektivne bolesti ili zarazne parazitske bolesti ako su predmetom zaštitnih odredbi koje se primjenjuju na državljane država članica.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja propisa koji uređuju oblast javnog zdravlja	
<p style="text-align: center;">Član 3.</p> <p style="text-align: center;">Područje primjene</p> <p>Ova se Uredba primjenjuje na bilo koju osobu koja prelazi unutrašnje ili vanjske granice država članica, ne dovodeći u pitanje:</p> <p>(a) prava lica s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije;</p> <p>(b) prava izbjeglica i lica koje traže međunarodnu zaštitu,</p>	<p style="text-align: center;">Član 23</p> <p style="text-align: center;">Član 36 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">Osnovna granična provjera</p> <p style="text-align: center;">Član 36</p> <p>Crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske konfederacije podliježu osnovnoj graničnoj provjeri, ako ovim zakonom nije</p>	Potpuno usklađeno	Materija koja se odnosi na prava izbjeglica i lica koje traže međunarodnu zaštitu uređena je Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti	

<p>posebno vezano uz načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja (non-refoulement)</p>	<p>drukčije propisano. Pored lica iz stava 1 ovog člana osnovnoj graničnoj provjeri podliježu stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.</p>		<p>stranaca („Sl.list CG“, 2/2017) i Zakonom o strancima („Sl. list CG“, broj 12/2018)</p>	
<p>Član 4. Temeljna prava Pri sprovođenju ove Uredbe, države članice djeluju u potpunoj usklađenosti s odgovarajućim pravom Unije, uključujući Povelju Evropske unije o osnovnim pravima („Povelja“), odgovarajućim međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju o statusu izbjeglica iz Ženeve, od 28. jula 1951. („Ženevska konvencija“), obvezama vezanim uz međunarodnu zaštitu, posebno načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, i osnovnim pravima. U skladu s opštim načelima prava Unije, odluke prema ovoj Uredbi donose se na pojedinačnoj osnovi.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija osnovnih ljudskih prava i sloboda regulisana je Ustavom Crne Gore („Sl.list CG“, broj 1/2007), te svi ostali akti (zakoni, podzakonski akti) moraju biti u skladu sa istim</p>	
<p>Član 5. Prelazak vanjskih granica 1. Vanjske se granice mogu preći samo na graničnim prelazima i tokom utvrđenog radnog vremena. Radno vrijeme je jasno naznačeno na graničnim prelazima koji nisu otvoreni 24 časa dnevno. Države članice u skladu s članom 39. dostavljaju Komisiji spisak svojih graničnih prelaza.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.10 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013), kojim se propisuje prelazak državne granice na graničnom prelazu u vrijeme koje je određeno za odvijanje saobraćaja na graničnom prelazu i na način koji je u skladu sa namjenom graničnog prelaza. Termin „vanjske granice“ u smislu definicije iz regulative se ne može</p>	

			<p>primijeniti u ovom trenutku imajući u vidu činjenicu da CG nije članica EU, kao ni Šengena. Takođe, budući da Crna Gora još nije članica EU, to nije u obavezi da Komisiji dostavlja popis svojih graničnih prelaza.</p>	
<p>Odstupajući od stava 1., izuzeci od obaveze prelaženja vanjskih granica samo na graničnim prelazima i tokom utvrđenog radnog vremena mogu se dopustiti:</p> <p>(a) pojedincima ili grupi lica, kada za to postoji poseban zahtjev posebne prirode za povremene prelaskе vanjskih granica izvan graničnih prelaza ili izvan utvrđenog radnog vremena, pod uslovom da posjeduju dozvole potrebne u skladu s nacionalnim pravom i da to nije u suprotnosti s interesima javnog reda i unutrašnje sigurnosti država članica. Države članice mogu dogovoriti posebne režime putem bilateralnih sporazuma. O opštim izuzecima predviđenim nacionalnim pravom i bilateralnim sporazumima obavještava se Komisija prema članu 39.;</p> <p>(b) pojedincima ili grupi lica u slučaju nepredviđenih hitnih okolnosti;</p> <p>(c) u skladu s posebnim pravilima utvrđenim u članima 19. i 20. u vezi s prilogima VI. i VII.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 11 stav 1 tačka 3 poslije riječi „ugovoru” tačka - zarez se zamjenjuje tačkom, a tačka 4 briše se.</p> <p><i>Zakon o graničnoj kontroli ("Sl. list Crne Gore", br. 72/09, 39/13)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Prelazak državne granice van graničnog prelaza</i></p> <p style="text-align: center;">Član 11</p> <p><i>Izuzetno od člana 10 ovog zakona, granica se može prelaziti i van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza u slučaju:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) slobodne plovidbe;</i> <i>2) iskrčavanja pomoraca radi boravka u opštini na čijem području je luka u kojoj je njihov brod pristao ili u susjednim opštinama;</i> <i>3) prelaska lica ili grupe lica koja imaju odobrenje za prelazak državne granice, ako je takav prelazak neophodan iz opravdanih razloga i nije suprotan međunarodnom ugovoru.</i> <p><i>Lice koje prelazi državnu granicu u slučajevima iz stava 1 ovog člana dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti Policiju, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano. Odobrenje iz stava 1 tačka 3 ovog člana na zahtjev lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu, izdaje Policija, uz saglasnost organa uprave nadležnog za poslove carina i lučke kapetanije, sa rokom važenja do</i></p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	<p><i>jedne godine.</i> <i>Policija će oduzeti odobrenje iz stava 3 ovog člana prije isteka roka važenja ako je zloupotrijebljeno, ako se ne koristi u svrhu radi koje je izdato i po prestanku razloga radi kojeg je izdato.</i> <i>Sadržaj i obrazac odobrenja iz stava 3 ovog člana i zahtjeva za izdavanje tog odobrenja, kao i bliži način izdavanja odobrenja propisuje Ministarstvo.</i></p> <p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi: „Prelazak državne granice u slučaju elementarne nepogode Član 11a</p> <p>Van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza, državna granica može se preći u bilo koje vrijeme i na bilo kom mjestu u slučaju elementarne nepogode u skladu sa zakonom, odnosno ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.</p> <p>Lice koje prelazi državnu granicu u slučajevima iz stava 1 ovog člana, dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti Policiju.”</p>			
<p>3. Ne dovodeći u pitanje izuzetke iz stava 2. ili njihove obaveze u pogledu međunarodne zaštite, države članice, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, uvode sankcije za neovlašćeno prelaženje vanjskih granica na mjestima izvan graničnih prelaza ili izvan utvrđenog radnog vremena. Te sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.67 st.1 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013)</p>	
<p style="text-align: center;">Član 6.</p> <p style="text-align: center;">Uslovi ulaska državljana trećih zemalja</p> <p>1. Za planirani boravak na državnom području država članica u trajanju od ne više od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, koje podrazumijeva uzimanje u obzir razdoblja od 180 dana koje prethodi svakom danu boravka, uslovi ulaska za državljane trećih zemalja su sljedeći: (a) imaju valjanu putnu ispravu koja nosiocu omogućava</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.38 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013) koji propisuje način vršenja detaljne granične provjere prilikom ulaska u</p>	<p style="text-align: center;">Danom ulaska Crne Gore u Šengen zonu</p>

<p>prelazak granice i zadovoljava sljedeće uslove: i. važeća je barem tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska s državnog područja država članica; u opravdanom hitnom slučaju, od te se obaveze može odstupati; ii. izdata je u prethodnih 10 godina;</p> <p>(b) imaju važeću vizu, ako se to traži na osnovu Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 (1), osim kad imaju važeću boravišnu dozvolu ili važeću vizu za dugotrajni boravak;</p> <p>(c) da opravdavaju svrhu i uslove namjeravanog boravka te imaju dovoljno sredstava za održavanje, kako za vrijeme trajanja namjeravanog boravka tako i za povratak u njihovu matičnu državu ili tranzit do treće zemlje za koju su sigurni da će ih prihvatiti ili su takva sredstva u mogućnosti zakonito pribaviti;</p> <p>(d) da nisu lica za koja je u SIS-u izdato upozorenje u svrhu zabrane ulaska;</p> <p>(e) da ne predstavljaju prijetnju za javni poredak, unutrašnju sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje od država članica, a posebno ako u nacionalnim bazama podataka država članica nije izdato upozorenje u svrhu zabrane ulaska iz istih razloga.</p>			<p>Crnu Goru, kao i Zakonom o strancima („Sl. list CG“, br. 12/2018) i to u poglavljima II (Ulazak i izlazak stranaca), III (Vize) i IV (Boravak stranaca).</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići pristupom Crne Gore SIS-u</p>	
<p>2. Za potrebe sprovođenja stava 1., datum ulaska smatra se prvim danom boravka na državnom području država članica, a datum izlaska smatra se zadnjim danom boravka na državnom području država članica. Razdoblja boravka dopuštena prema boravišnoj dozvoli ili dugotrajnoj vizi ne uzimaju se u obzir kod izračuna trajanja boravka na državnom području država članica.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana Zakonom o strancima („Sl. list CG“, br. 12/2018) i to u dijelu IV Boravak stranaca, gdje je za svaki vid boravka predviđeno vrijeme trajanja dozvole za boravak, odnosno prvi i zadnji dan boravka u Crnoj Gori</p>	
<p>3. Spisak isprava koji nije konačan, a koje službenik granične kontrole može zatražiti od državljanina treće zemlje kako bi utvrdio da on ispunjava uslove utvrđene u stavu 1. točka(c), nalazi se u Prilogu I.</p>	<p>Član 23 Član 36 mijenja se i glasi: „Osnovna granična provjera Član 36</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je detaljno regulisana i čl.33 i 88 Zakona o strancima („Sl. list CG“, br.</p>	

<p>4. Potrebna sredstva za izdržavanje procjenjuju se u skladu s trajanjem i svrhom boravka te s obzirom na prosječne cijene prehrane i smještaja u dotičnoj državi članici (dotičnim državama članicama), pomnoženo s brojem dana boravka.</p> <p>O referentnim iznosima koje utvrđuju države članice Komisiju se izvještava u skladu s članom 39.</p> <p>Procjena dovoljnih sredstava za izdržavanje može se izvršiti na osnovu gotovine, putničkih čekova i kreditnih kartica u posjedu državljanina treće zemlje. Jemstvene izjave, predviđene nacionalnim pravom i jemstvena pisma domaćina, kako su definisana nacionalnim pravom, kada državljanin treće zemlje boravi kod domaćina, mogu predstavljati dokaz o dovoljnoj količini sredstava za izdržavanje.</p>	<p>Crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske konfederacije podliježu osnovnoj graničnoj provjeri, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.</p> <p>Pored lica iz stava 1 ovog člana osnovnoj graničnoj provjeri podliježu stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.</p> <p style="text-align: center;">Član 24 „Detaljna granična provjera Član 37</p> <p>Lica koja nijesu obuhvaćena članom 36 st. 1 i 2 ovog zakona, kao i lica za koja postoje osnovi sumnje da mogu ugroziti bezbjednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje, podliježu detaljnoj graničnoj provjeri prilikom ulaska u Crnu Goru ili izlaska iz Crne Gore.'</p>		12/2018)	
<p>5. Odstupajući od stava 1.:</p> <p>(a) državljani trećih zemalja koji ne ispunjavaju sve uslove iz stava 1., ali posjeduju boravišnu dozvolu ili dugotrajnu vizu, mogu ući na državna područja drugih država članica u svrhu tranzita do državnog područja države članice koja je izdala boravišnu dozvolu ili dugotrajnu vizu, osim ako se njihova imena ne nalaze na nacionalnom popisu upozorenja države članice čije vanjske granice žele preći i ako je upozorenje popraćeno upućivanju da im se zabrani ulazak ili tranzit;</p> <p>(b) državljanima trećih zemalja koji ispunjavaju uslove iz stava 1., osim onih navedenih u tački (b), i koji stupe na granicu, može se odobriti ulazak na državna područja država članica ako je viza izdata na granici u skladu s članovima 35. i 36. Uredbe Vijeća (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća .</p> <p>Države članice prikupljaju statističke podatke o vizama izdatima na granici u skladu s članom 46. Uredbe (EZ) br.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana Zakonom o strancima („Sl. list CG“ , br. 12/2018) i to u dijelu III Vize – čl.14-32, kao i Uredbom o viznom režimu ("Sl.list CG", br. 56/14, 28/15 i 16/16)</p>	

<p>810/2009 i njenim Prilogom XII.</p> <p>U slučaju nemogućnosti unosa vize u ispravu, ona se izuzetno unosi na posebnu stranicu koja se umeće u ispravu. U tom se slučaju koristi jedinstveni oblik obrasca za vize utvrđen Uredbom Vijeća (EZ) br. 333/2002</p>				
<p>c) državljanima trećih zemalja koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova iz stava 1. država članica može dopustiti ulazak na svoje državno područje iz humanitarnih razloga, zbog nacionalnog interesa ili zbog međunarodnih obaveza. Ako je za dotičnog državljanina treće zemlje izdato upozorenje iz stava 1. tačke (d), država članica koja mu dopušta ulazak na njeno državno područje o tome na odgovarajući način obavještava ostale države članice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.9 st.4 Zakona o strancima („Sl. list CG“, br. 12/2018)</p>	
<p>Član 7.</p> <p>Sprovođenje granične kontrole</p> <p>1. Službenici granične kontrole u obavljanju svojih dužnosti u potpunosti poštuju ljudsko dostojanstvo, posebno u slučajevima koji uključuju ranjiva lica. Svaka mjera koju preduzimaju u obavljanju svojih dužnosti je srazmjerna ciljevima koji se tom mjerom žele postići.</p> <p>2. Tokom sprovođenja granične kontrole službenici granične kontrole ne diskriminišu lica na osnovu pola, rasne ili etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, starosne dobi ili polne orijentacije.</p>	<p>Član 2</p> <p>Poslije člana 2 dodaju se dva nova člana koja glase:</p> <p>Zabrana diskriminacije</p> <p>Član 2b</p> <p>Polijski službenik i drugi državni službenik koji na državnoj granici primjenjuje ovlašćenja, mjere i radnje propisane zakonomne smije vršiti diskriminaciju građana po osnovu rase, boje kože, nacionalne pripadnosti, društvenog ili etničkog porijekla, veze sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom nacionalnom zajednicom, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili drugog mišljenja, pola, promjene pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije i/ili interseksualnih karakteristika, zdravstvenog stanja, invaliditeta, starosne dobi, imovnog stanja, bračnog ili porodičnog stanja, pripadnosti grupi ili pretpostavke o pripadnosti grupi, političkoj partiji,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i čl.24 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013)</p>	

	sindikalnoj ili drugoj organizaciji, kao i po osnovu drugih ličnih svojstava.”			
<p>Član 8.</p> <p>Granična kontrola lica</p> <p>1. Kretanje preko vanjskih granica podliježe kontrolama službenika granične kontrole. Kontrole se sprovode u skladu s ovim poglavljem. Kontrole se mogu odnositi i na kontrole prevoznih sredstava i predmeta u posjedu lica koja prelazi granicu. Na provjere koje se obavljaju primjenjuje se pravo dotične države članice.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl.30,31,32 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG”, broj 39/2013	
<p>2. Lica s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije pri ulasku i izlasku podliježu sljedećim kontrolama:</p> <p>(a) provjera identiteta i državljanstva lica te vjerodostojnosti i valjanosti putne isprave za prelazak granice, među ostalim provjerom u relevantnim bazama podataka, a posebno u:</p> <p>1. SIS-u;</p> <p>2. Interpolovoj bazi podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD);</p> <p>3. nacionalnim bazama podataka koje sadržavaju informacije o ukradenim, otuđenim, izgubljenim i poništenim putnim ispravama. Za pasoše i putne isprave koje sadrže uređaji za čuvanje iz člana 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004 (1) provjerava se vjerodostojnost podataka na čipu.</p> <p>(b) provjera da se osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije ne smatra prijetnjom javnom poretku, unutrašnjoj sigurnosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima bilo koje države članice, među ostalim provjerom u SIS-u i drugim relevantnim bazama podataka Unije. Time se ne dovodi u pitanje provjera u nacionalnim bazama podataka i Interpolovim bazama podataka.</p> <p>Ako postoje sumnje u pogledu vjerodostojnosti putne isprave ili identiteta njenog imaoaca, sprovodi se provjera</p>	<p>Član 23</p> <p>Član 36 mijenja se i glasi:</p> <p>„Osnovna granična provjera</p> <p>Član 36</p> <p>Crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske konfederacije podliježu osnovnoj graničnoj provjeri, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.</p> <p>Pored lica iz stava 1 ovog člana osnovnoj graničnoj provjeri podliježu stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.</p> <p>Osnovna granična provjera obuhvata provjeru:</p> <p>1) identiteta lica, vjerodostojnosti i važenja putne isprave, upotrebom tehničkih sredstava i provjerom u evidencijama koje u skladu sa svojim nadležnostima vodi i nad kojima ima pristup Policija;</p> <p>2) saobraćajnog sredstva upotrebom tehničkih sredstava i uvidom u evidencije o saobraćajnim sredstvima koje vode Ministarstvo i drugi organi državne uprave, kao i međunarodne organizacije;</p> <p>3) o ispunjenosti uslova za ulazak i izlazak iz Crne Gore, propisanih zakonom.</p> <p>Provjera iz st. 1 i 2 ovog člana vrši se prilikom ulaska u</p>	Djelimično usklađeno	S obzirom da u Crnoj Gori na osnovu međunarodnih ugovora i Zakona o strancima postoji posebna kategorija stranaca koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte, to u smislu Zakona o graničnoj kontroli, državljani trećih zemalja nisu samo lica koja nisu građani Unije, nego i lica koja nisu državljani pomenute kategorije država. Potpuna usklađenost će se postići izjednačavanjem ovih kategorija lica na način kako predviđa regulativa. U dijelu koji se odnosi na podatke iz baze SIS,	Nakon ulaska CG u EU i danom ulaska Crne Gore u Šengen zonu

<p>najmanje jednog od biometrijskih identifikatora integrisanih u pasoše i putne isprave izdate u skladu s Uredbom (EZ) br. 2252/2004. Ako je moguće, takva provjera takođe se sprovodi u pogledu putnih isprava koje nisu obuhvaćene tom uredbom.</p>	<p>Crnu Goru i izlaska iz Crne Gore.”</p> <p style="text-align: center;">Član 39</p> <p style="text-align: center;">Poslije člana 70 dodaju se dva nova člana koji glase:</p> <p style="text-align: center;">Ograničenje vremenskog važenja pojedinih odredaba</p> <p style="text-align: center;">Član 70b</p> <p style="text-align: center;">Odredbe člana 36 stav 2 ovog zakona, primjenjivaće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.”</p>		<p>potpuna usklađenost će se postići pristupom Crne Gore SIS-u</p>	
<p>2.a Ako bi kontrole provjerom u bazama podataka iz stava 2. tačkaka (a) i (b) imale nerazmjernan učinak na protok prometa, država članica može odlučiti ciljano sprovoditi te kontrole na određenim graničnim prelazima na osnovu procjene rizika povezanih s javnim poretkom, unutrašnjoj sigurnosti, javnim zdravljem ili međunarodnim odnosima bilo koje države članice.</p> <p>Opseg i trajanje privremenog smanjenja ciljanih kontrola provjerom u bazama podataka ne smiju prelaziti okvire stroge nužnosti i definišu se u skladu s procjenom rizika koji utvrđuje dotična država članica. U procjeni rizika navode se razlozi za privremeno smanjenje ciljanih kontrola provjerom u bazama podataka te se njome uzima u obzir, među ostalim, nesrazmjernan učinak na protok prometa i osiguravaju statistički podaci o putnicima i incidentima povezanim s prekograničnim kriminalitetom. Redovno se ažurira.</p> <p>Lica koja u načelu ne podliježu ciljanim kontrolama provjerom u bazama podataka podliježu najmanje kontroli radi utvrđivanja njihovog identiteta na osnovu predočenja putnih isprava. Takva kontrola sastoji se od brze i jednostavne provjere valjanosti putne isprave za prelazak granice i prisutnosti znakova krivotvorenja, prema potrebi upotrebom tehničkih uređaja, te u slučajevima ako postoje sumnje u pogledu putne isprave ili ako postoje naznake da bi takva osoba mogla predstavljati prijetnju javnom poretku, unutrašnjoj sigurnosti, javnom zdravlju ili</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.2 i 34 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013). Takođe, u okviru Sektora granične policije postoji poseban odsjek i linija rada nadležna za analizu rizika i operativni rad definisana u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova („Sl.list CG“, br. 22/ br. 22/08, 42/11 i 54/16).</p>	

<p>međunarodnim odnosima država članica, službenik granične kontrole sprovodi provjeru u bazama podataka iz stava 2. tačkaka (a) i (b).</p>				
<p>Dotična država članica svoju procjenu rizika i njena ažuriranja bez odlaganja dostavlja Agenciji za evropsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”) osnovanoj Uredbom (EU) 2016/1624 Evropskog parlamenta i Vijeća te Komisiju i Agenciju svakih šest mjeseci izvještava o ciljanom sprovođenju kontrole provjerom u bazama podataka. Dotična država članica može odlučiti klasificirati procjenu rizika ili neke njezine dijelove.</p> <p>2.b Ako država članica namjerava sprovođiti ciljane kontrole provjerom u bazama podataka u skladu sa stavom 2.a, o tome obavještava ostale države članice, Agenciju i Komisiju na odgovarajući način i bez odlaganja. Dotična država članica može odlučiti klasificirati obavještenje ili neke njegove dijelove.</p> <p>Ako države članice, Agencija ili Komisija izraze zabrinutost o namjeri sprovedena ciljanih kontrola provjerom u bazama podataka, bez odlaganja o toj zabrinutosti obavještavaju dotičnu državu članicu. Dotična država članica uzima tu zabrinutost u obzir.</p> <p>2.c Komisija do 8. aprila 2019. Evropskom parlamentu i Vijeću dostavlja evaluaciju sprovođenja i posljedica stava 2.</p> <p>2.d U pogledu vazdušnih granica stavu 2.a i 2.b primjenjuju se tokom prelaznog razdoblja od najviše šest mjeseci od 7. aprila 2017.</p> <p>U izuzetnim slučajevima ako u određenom aerodromu postoje posebne infrastrukturne poteškoće zbog kojih je potrebno duže razdoblje za prilagođavanja kojim se omogućava sprovođenje sistemске kontrole provjerom u bazama podataka bez nesrazmjernog učinka na protok prometa, šestomjesečno prelazno razdoblje iz prvog podstavka, može se produžiti u pogledu te određenog aerodroma za najviše 18 mjeseci u skladu s postupkom navedenim u trećem podstavku.</p> <p>U tu svrhu država članica najkasnije tri mjeseca prije isteka</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.59 i 60 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG”, broj 39/2013).</p> <p>Granična policija Crne Gore već ostvaruje saradnju sa Agencijom za evropsku i obalnu stražu (FRONTEX). Naime, Uprava policije je 18. 06. 2009. godine potpisala Radni aranžman sa Agencijom na osnovu kojeg se ostvaruje saradnja u pogledu organizacionih aktivnosti, obuka, zajedničkih operacija i analiza rizika za granice, razmjene podataka (ali ne i ličnih), odnosno učešće crnogorske granične policije u aktivnostima FRONTEX-a. U toku su pregovori s Agencijom u vezi sa zaključivanjem novog sporazuma, a kojim bi</p>	

<p>prelaznog razdoblja iz prvog podstavka obavještava Komisiju, Agenciju i ostale države članice o posebnim infrastrukturnim poteškoćama u dotičnom aerodromu, predviđenim mjerama za njihovo otklanjanje i potrebnom razdoblju za njihovo sprovođenje.</p> <p>Ako postoje posebne infrastrukturne poteškoće zbog kojih je potrebno duže razdoblje za usklađivanje, Komisija u roku od mjesec dana od prijema obavještenja iz trećeg podstavka i nakon savjetovanja s Agencijom odobrava dotičnoj državi članici produženje prelaznog razdoblja u pogledu dotičnog aerodroma i, prema potrebi, određuje trajanje tog produženja.</p>			<p>se ostvarila i operativna saradnja između ove dvije strane.</p>	
<p>2.e Kontrole provjerom u bazama podataka iz stava 2. tačaka (a) i (b) mogu se sprovesti unaprijed na osnovu podataka o putnicima zaprimljenih u skladu s Direktivom Vijeća 2004/82/EZ (1) ili u skladu s drugim pravom Unije ili nacionalnim pravom.</p> <p>Ako se te kontrole sprovode unaprijed na temelju takvih podataka o putnicima, unaprijed primljeni podaci se na graničnom prijelazu upoređuju s podacima na putnoj ispravi. Takođe se provjeravaju identitet i državljanstvo dotičnog lica te vjerodostojnost i valjanost putne isprave za prelazak granice.</p>	<p style="text-align: center;">Član 29</p> <p>U članu 52 stav 3 riječi: „procjene opasnosti koja je u vezi sa bezbjednošću državne granice i nezakonitim migracijama” zamjenjuju se riječima: „procjene prijetnji za bezbjednost državne granice i od nezakonitih migracija”.</p> <p style="text-align: center;">Član 30</p> <p>U članu 52a stav 2 mijenja se i glasi: „Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, država koja je izdala putnu ispravu i datum do kad putna isprava važi, državljanstvo, datum rođenja i pol, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Crnu Goru, oznaka leta, planirani datum, vrijeme i mjesto polaska i dolaska aviona, ukupan broj putnika, mjesto ukrcaja i tranzita putnika.”</p> <p style="text-align: center;"><i>Zakon o graničnoj kontroli (“Sl.listCG”, br. 72/09, 33/13)</i> <i>Granična provjera u međunarodnom vazdušnom saobraćaju</i> Član 52 <i>Granična provjera lica u međunarodnom vazdušnom saobraćaju vrši se na aerodromu, na mjestu određenom za tu svrhu.</i> <i>Operator je dužan da preduzme mjere za usmjeravanje</i></p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

putnika u prostorije određene za vršenje granične provjere.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, granične provjere se mogu vršiti i u avionu ili na izlazima iz aviona, na osnovu „procjene prijetnji za bezbjednost državne granice i od nezakonitih migracija“.
Ako, u slučaju više sile, vazduhoplov sleti na poletno sletnu stazu koja nije granični prelaz, vazduhoplov može nastaviti let samo nakon odobrenja Policije i organa uprave nadležnog za poslove carina.
Odredba stava 4 ovog člana shodno se primjenjuje i na vazduhoplov koji sleti bez dozvole.
Vođa vazduhoplova koji se koristi u svrhe privatnih letova u međunarodnom saobraćaju dužan je da prije polijetanja Policiji dostavi plan leta i opštu izjavu koja sadrži informacije o identitetu putnika.
Na opštu izjavu iz stava 6 ovog člana policijski službenik stavlja otisak štambilja.

Obaveze prevoznika u vazdušnom saobraćaju

Član 52a

Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da, odmah po završetku prijave putnika za let, Policiji na graničnom prelazu na kojem će putnici ući u Crnu Goru, dostavi potpune i tačne podatke o putnicima.
„Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, država koja je izdala putnu ispravu i datum do kad putna isprava važi, državljanstvo, datum rođenja i pol, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Crnu Goru, oznaka leta, planirani datum, vrijeme i mjesto polaska i dolaska aviona, ukupan broj putnika, mjesto ukrcaja i tranzita putnika.“
Podaci iz stava 1 ovog člana prikupljaju se i dostavljaju elektronskim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog dostavljanja, prikupljanje i dostavljanje tih podataka vrši se na drugi odgovarajući način.
O dostavi podataka iz stava 1 ovog člana prevoznik u

	<p>vazdušnom saobraćaju registrovan u Crnoj Gori obavijestiće putnika u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.</p>			
<p>2.f Odstupajući od stava 2., osobe s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije, koje prelaze unutrašnje kopnene granice država članica za koje je provjera u skladu s primjenjivim postupcima schengenske evaluacije već uspješno završena, ali za koje odluka o ukidanju nadzora na njihovim unutrašnjim granicama u skladu s odgovarajućim odredbama relevantnih akata o pristupanju još nije donesena, mogu podlijegati kontrolama na izlasku navedenima u stavu 2. samo na nesustavnoj osnovi, na osnovu procjene rizika.</p>	<p style="text-align: center;">Član 23 Član 36 mijenja se i glasi: „Osnovna granična provjera Član 36</p> <p><i>Crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske konfederacije podliježu osnovnoj graničnoj provjeri, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.</i></p> <p><i>Pored lica iz stava 1 ovog člana osnovnoj graničnoj provjeri podliježu stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.</i></p> <p><i>Osnovna granična provjera obuhvata provjeru:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) identiteta lica, vjerodostojnosti i važenja putne isprave, upotrebom tehničkih sredstava i provjerom u evidencijama koje u skladu sa svojim nadležnostima vodi i nad kojima ima pristup Policija;</i> <i>2) saobraćajnog sredstva upotrebom tehničkih sredstava i uvidom u evidencije o saobraćajnim sredstvima koje vode Ministarstvo i drugi organi državne uprave, kao i međunarodne organizacije;</i> <i>3) o ispunjenosti uslova za ulazak i izlazak iz Crne Gore, propisanih zakonom.</i> <p><i>Provjera iz st. 1 i 2 ovog člana vrši se prilikom ulaska u Crnu Goru i izlaska iz Crne Gore.”</i></p> <p style="text-align: center;">Član 24 Član 37 mijenja se i glasi: „Detaljna granična provjera Član 37</p> <p><i>Lica koja nijesu obuhvaćena članom 36 st. 1 i 2 ovog zakona, kao i lica za koja postoje osnovi sumnje da</i></p>	<p>Potuno usklađeno</p>		

	<p>mogu ugroziti bezbjednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje, podliježu detaljnoj graničnoj provjeri prilikom ulaska u Crnu Goru ili izlaska iz Crne Gore.”</p>			
<p>3. Državljanima trećih zemalja prilikom ulaska i izlaska podliježu detaljnim kontrolama kako slijedi:</p> <p>(a) detaljna kontrola prilikom ulaska uključuje provjeru uslova ulaska utvrđenih članom 6. stavom 1. te, prema potrebi, provjeru isprava na osnovu kojih se odobrava boravak i obavljanje profesionalne djelatnosti. To uključuje detaljnu provjeru koja obuhvata sljedeće aspekte:</p> <p>i. provjera identiteta i državljanstva državljanina treće zemlje te vjerodostojnosti i valjanosti putne isprave za prelazak granice, među ostalim provjerom u relevantnim bazama podataka, a posebno u:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIS-u; 2. Interpolovoj bazi podataka SLTD; 3. nacionalnim bazama podataka koje sadrže informacije o ukradenim, otuđenim, izgubljenim i poništenim putnim ispravama. <p>Za pasoše i putne isprave koje sadrže uređaje za čuvanje provjerava se vjerodostojnost podataka na čipu, zavisno od dostupnosti valjanih potvrda;</p> <p>ii. provjera da je uz putnu ispravu priložena, ako je primjenjivo, potrebna viza ili boravišna dozvola;</p> <p>iii. provjera ulaznog i izlaznog pečata u putnoj ispravi dotičnog državljanina treće zemlje kako bi se poređenjem datuma ulaska i izlaska utvrdilo boravi li osoba duže od najvećeg dopuštenog razdoblja boravka na državnom području država članica;</p> <p>iv. provjera mjesta polaska i odredišta dotičnog državljanina treće zemlje i svrhe namjeravanog boravka, prema potrebi uz provjeru odgovarajućih popratnih isprava;</p> <p>v. provjera raspolaže li dotični državljanin treće zemlje dovoljnim sredstvima za izdržavanje za trajanje i svrhu namjeravanog boravka, za njegov povratak u matičnu zemlju ili tranzit do treće zemlje za koju je siguran da će ga</p>	<p style="text-align: center;">Član 24</p> <p style="text-align: center;">Član 37 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Detaljna granična provjera</p> <p style="text-align: center;">Član 37</p> <p>Lica koja nijesu obuhvaćena članom 36 st. 1 i 2 ovog zakona, kao i lica za koja postoje osnovi sumnje da mogu ugroziti bezbjednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje, podliježu detaljnoj graničnoj provjeri prilikom ulaska u Crnu Goru ili izlaska iz Crne Gore.”</p> <p style="text-align: center;">Član 25</p> <p>U članu 39 stav 1 tačka 3 riječi: „odobrenja privremenog boravka ili stalnog nastanjenja” zamjenjuju se riječima: „dozvole privremenog ili stalnog boravka”.</p> <p>U tački 4 riječi: „prekršilo odobrenje prekoračenjem” zamjenjuju se riječima: „boravilo duže od”.</p> <p style="text-align: center;"><i>Detaljna granična provjera prilikom izlaska iz Crne Gore</i></p> <p style="text-align: center;">Član 39</p> <p><i>Detaljna granična provjera prilikom izlaska iz Crne Gore obuhvata provjeru:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>posjedovanja važeće putne isprave za prelazak državne granice;</i> 2) <i>znakova falsifikovanja na putnoj ispravi;</i> 3) <i>posjedovanja važeće vize, odnosno „dozvole privremenog ili stalnog boravka”.</i> 4) <i>da lice nije „boravilo duže od” odobrenog vremena boravka;</i> 5) <i>upozorenja o licima i predmetima iz odgovarajuće baze podataka.</i> 	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i čl.38 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG”, broj 39/2013).</p> <p>Takođe, materija koja se odnosi na postupak detaljne granične provjere regulisana je podzakonskim aktom o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova čiji se osnov nalazi u Zakonu o unutrašnjim poslovima. U dijelu koji se odnosi na podatke iz baze SIS, potpuna usklađenost će se postići pristupom Crne Gore SIS-u</p>	<p style="text-align: center;">Danom ulaska Crne Gore u Šengen zonu</p>

prihvatiti ili da je on u mogućnosti zakonito steći takva sredstva;

vi. provjeri da dotični državljanin treće zemlje, njegovo prevozno sredstvo i predmeti koje prevozi nisu takve naravi da predstavljaju opasnost za javni poredak, unutrašnju sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje države članice. Takva provjera obuhvata direktnu provjeru podataka i upozorenja o licima i, prema potrebi, predmetima u SIS-u i drugim relevantnim bazama podataka Unije te mjera koje se trebaju preduzeti, prema potrebi, kao rezultat upozorenja. Time se ne dovodi u pitanje provjera u nacionalnim bazama podataka i Interpolovim bazama podataka;

(b) ako je državljanin treće zemlje nositelj vize iz člana 6. stava 1. tačke (b), detaljna kontrola na ulazu uključuje i provjeru identiteta nositelja vize i vjerodostojnosti vize pretraživanjem podataka u Viznom informacijskom sistemu (VIS) u skladu s članom 18. Uredbe (EZ) br. 767/2008;

(c) odstupajući od navedenog, mogu se pretražiti podaci u VIS-u upotrebom broja vizne naljepnice u svim slučajevima ili, nasumičnim odabirom, broj vizne naljepnice u vezi s provjerom otisaka prstiju, kada:

- i. je promet takvih razmjera da vrijeme čekanja na graničnim prelazima postane predugo;
- ii. su iscrpljena sva kadrovska, infrastrukturna i organizacijska sredstva; i
- iii. na osnovu ocjene ne postoji opasnost povezana s unutrašnjom sigurnošću i nezakonitom imigracijom.

Međutim, ako postoji sumnja o identitetu nositelja vize i/ili vjerodostojnosti vize, u svim se slučajevima obavlja sistemsko pretraživanje podataka u VIS-u upotrebom broja vizne naljepnice u vezi s provjerom otisaka prstiju.

Ovo se odstupanje može primijeniti samo na predmetnom graničnom prelazu, sve dok su ispunjeni uslovi iz tačaka i., ii. i iii.;

(d) odluku da se pretražuju podaci u VIS-u u skladu s tačkom (c) donosi rukovodni službenik granične kontrole ili

se odluka donosi na višom nivou. Predmetna država članica o toj odluci odmah obavještava druge države članice i Komisiju;

(e) svaka država članica jedanput godišnje podnosi Evropskom parlamentu i Komisiji izvjetaj o primjeni tačke (c), koja sadrži broj državljana trećih zemalja koji su u VIS-u provjereni samo upotrebom broja vizne naljepnice i o dužini čekanja iz tačke (c) podtačke i.;

(f) tačke (c) i (d) primjenjuju se za razdoblje od najviše tri godine, koje započinje tri godine od početka funkcionisanja VIS-a. Komisija prije završetka druge godine primjene tačaka (c) i (d) podnosi Evropskom parlamentu i Vijeću ocjenu njihovog sprovođenja. Na osnovu te ocjene Evropski parlament i Vijeće mogu pozvati Komisiju da predloži odgovarajuće izmjene ove Uredbe;

(g) detaljne kontrole prilikom izlaska obuhvataju:

i. provjera identiteta i državljanstva državljanina treće zemlje te vjerodostojnosti i valjanosti putne isprave za prelazak granice, među ostalim provjerom u relevantnim bazama podataka, a posebno u:

1. SIS-u;

2. Interpolovoj bazi podataka SLTD;

3. nacionalnim bazama podataka koje sadrže informacije o ukradenim, otuđenim, izgubljenim i poništenim putnim ispravama.

Za pasoše i putne isprave koje sadrže uređaje za čuvanje provjerava se vjerodostojnost podataka na čipu, zavisno od dostupnosti valjanih potvrda;

ii. provjera da se dotični državljanin treće zemlje ne smatra prijetnjom javnom poretku, unutrašnjoj sigurnosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima bilo koje države članice, među ostalim provjerom u SIS-u i drugim relevantnim bazama podataka Unije. Time se ne dovodi u pitanje provjera u nacionalnim bazama podataka i Interpolovim bazama podataka;

(h) Osim kontrola iz tačke (g), detaljne kontrole prilikom izlaska mogu obuhvatati i:

<p>i. provjeru posjeduje li lice valjanu vizu, ako je to potrebno u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2001, osim u slučaju kad ono ima valjanu boravišnu dozvolu; takva provjera može obuhvatiti pretraživanje podataka u VIS-u u skladu s članom 18. Uredbe (EZ) br. 767/2008;</p> <p>ii. provjeru je li lice prekoračilo najduže dopušteno trajanje boravka na državnom području država članica;</p> <p>(i) za potrebe identifikacije bilo kojeg lica koje ne ispunjava, ili više ne ispunjava, uslove za ulazak, boravak ili boravište na državnom području država članica, može se upotrijebiti VIS u skladu s članom 20. Uredbe (EZ) br. 767/2008 ;</p> <p>(ia) kontrole provjerom u bazama podataka iz tačke (a) podtačka i. i vi. te iz tačke (g) mogu se sprovoditi unaprijed na osnovu podataka o putnicima zaprimljenih u skladu s Direktivom 2004/82/EZ ili u skladu s drugim pravom Unije ili nacionalnim pravom.</p> <p>Ako se te kontrole sprovode unaprijed na osnovu takvih podataka o putnicima, unaprijed primljeni podaci se na graničnom prelazu upoređuju s podacima na putnoj ispravi. Takođe se provjeravaju identitet i državljanstvo dotične osobe te vjerodostojnost i valjanost putne isprave za prelazak granice;</p> <p>(ib) ako postoje sumnje u pogledu vjerodostojnosti putne isprave ili identiteta državljanina treće zemlje, kontrole, ako je to moguće, uključuju provjeru najmanje jednog od biometrijskih identifikatora integrisanih u putne isprave.</p> <p>4. Kad postoje mogućnosti i ako to zahtijeva državljanin treće zemlje, takve se detaljne kontrole obavljaju u izdvojenom prostoru.</p>				
<p>5. Ne dovodeći u pitanje drugi podstavak, državljane trećih zemalja podvrgnute detaljnoj kontroli druge linije pisanim se putem upoznaje sa svrhom i postupkom takve kontrole na jeziku koji razumiju ili za koji se opravdano može pretpostaviti da ga razumiju, ili na drugi učinkoviti način. Te su informacije dostupne na svim službenim jezicima Unije i na jeziku (jezicima) zemlje ili zemalja koje graniče s dotičnom državom članicom i navode da državljanin treće</p>	<p style="text-align: center;">Član 21</p> <p style="text-align: center;">Član 29 mijenja se i glasi:</p> <p>„Granična provjera vrši se na području graničnog prelaza na prvoj, odnosno drugoj liniji provjere. Prva linija provjere je mjesto na graničnom prelazu na kojem se uobičajeno vrši granična provjera. Druga linija provjere je posebno određeno mjesto na graničnom prelazu na kojem se granična provjera vrši van</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>zemlje može zatražiti ime ili identifikacijski broj službenika graničnog nadzora koji provode detaljnu kontrolu druge linije, naziv graničnog prijelaza i datum prelaska granice</p>	<p>mjesta iz stava 2 ovog člana. Prije provjere iz stava 3 ovog člana, o svrsi i načinu te provjere lice se obavještava pisanim putem, na jeziku koji razumije, odnosno na jeziku za koji se opravdano smatra da ga razumije. Granična provjera može se vršiti i van područja graničnog prelaza, u prevoznim sredstvima na koja se primjenjuju posebna pravila graničnih provjera, u skladu sa ovim zakonom. Granična provjera ili dio granične provjere može se vršiti na području druge države, ako je to u skladu sa međunarodnim ugovorom.”</p>			
<p>6. Kontrole nad licima s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije vrše se u skladu s Direktivom 2004/38/EZ.</p>	<p style="text-align: center;">Član 23 Član 36 mijenja se i glasi: „Osnovna granična provjera Član 36</p> <p>Crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske konfederacije podliježu osnovnoj graničnoj provjeri, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.</p> <p>Pored lica iz stava 1 ovog člana osnovnoj graničnoj provjeri podliježu stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.</p> <p>Osnovna granična provjera obuhvata provjeru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identiteta lica, vjerodostojnosti i važenja putne isprave, upotrebom tehničkih sredstava i provjerom u evidencijama koje u skladu sa svojim nadležnostima vodi i nad kojima ima pristup Policija; 2) saobraćajnog sredstva upotrebom tehničkih sredstava i uvidom u evidencije o saobraćajnim sredstvima koje vode Ministarstvo i drugi organi državne uprave, kao i međunarodne organizacije; 3) o ispunjenosti uslova za ulazak i izlazak iz Crne Gore, propisanih zakonom. 	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i Zakonom o strancima („Sl. list CG“, br. 12/2018) u dijelu IX Ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad državljana država članica Evropske unije</p>	

Provjera iz st. 1 i 2 ovog člana vrši se prilikom ulaska u Crnu Goru i izlaska iz Crne Gore."

Član 27

U članu 44 stav 2 tačka 2 riječi: „propisom o viznom režimu” zamjenjuju se riječima: „zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori”.

U tački 3 poslije riječi: „Evropske Unije” briše se tačka i dodaju zarez i riječi: „ državljeni država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljeni Švajcarske Konfederacije.”

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Zakon o graničnoj kontroli („Sl.listCG”, br. 39/2013)

Izuzetak od obaveze stavljanja otiska štambilja

Član 44

Izuzetno od člana 43 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:

- 1) putne isprave visokih predstavnika druge države i članova njene delegacije čiji je dolazak službeno najavljen diplomatskim putem;*
- 2) dozvole pilota ili potvrde članova posade aviona;*
- 3) putne isprave pomoraca u slučaju kad ostaju na brodu u području luke u kojoj brod pristaje;*
- 4) putne isprave članova posade i putnika brodova na kružnom putovanju koji podliježu provjerama u skladu sa članom 54 stav 2 ovog zakona;*
- 5) putnu ispravu stranca, na njegov zahtjev, ukoliko bi to moglo prouzrokovati ozbiljne probleme, pri čemu se činjenica ulaska ili izlaska, lično ime i broj putne isprave*

	<p><i>konstatuju na posebnom listu koji se uručuje strancu. Pored slučajeva iz stava 1 ovog člana, u slučajevima odstupanja od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:</i></p> <p><i>1) putne isprave crnogorskih državljana;</i></p> <p><i>2) putne isprave stranaca koji mogu da ulaze u Crnu Goru u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori".</i></p> <p><i>3) putne isprave državljana država članica Evropske Unije, „državljeni država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljeni Švajcarske Konfederacije."</i></p> <p><i>„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo."</i></p>			
<p>7. Detaljna pravila kojima se uređuje unošenje informacija u evidenciju utvrđena su u Prilogu II.</p>	<p style="text-align: center;">Član 33</p> <p>U članu 62 stav 1 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p><i>„4a) licima kojima su izdate identifikacione oznake iz člana 22a ovog zakona;"</i></p> <p>Poslije tačke 8 dodaju se dvije nove tačke koje glase:</p> <p><i>„8a) odstupanju od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona;</i></p> <p><i>8b) licima zatečenim u pokušaju izvršenja ili vršenju krivičnih djela i prekršaja, a koja su tom radnjom ugrozila bezbjednost državne granice;"</i></p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p><i>„Pocaci u evidencijama iz stava 1 tač. 1 do 8b ovog člana čuvaju se pet godina, a podaci iz stava 1 tačka 9 ovog člana, čuvaju se najduže šest mjeseci od dana unosa u evidencije, poslije čega se brišu."</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Vrste evidencija</i></p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i čl. 63 i 64 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013), kao i Pravilnikom o bližem sadržaju i načinu vođenja evidencija za potrebe vršenja granične kontrole („Sl.listCG“, br. 40/2015 i 26/2016). Dio materije koji se odnosi na vođenje evidencija o licima kojima je zabranjen ulazak u CG, regulisan je Pravilnikom o</p>	

	<p style="text-align: center;">Član 62</p> <p><i>Za potrebe vršenja granične kontrole, Policija vodi evidencije o:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) licima i saobraćajnim sredstvima koja su podvrgnuta graničnoj provjeri; 2) licima i saobraćajnim sredstvima kojima nije dozvoljen prelazak državne granice; 3) licima prema kojima je sproveden postupak utvrđivanja identiteta; 4) licima kojima je izdato odobrenje iz člana 11 stav 3, člana 42 stav 2 i člana 57 stav 1 ovog zakona; „4a) licima kojima su izdate identifikacione oznake iz člana 22a ovog zakona;” 5) licima koja su narušila nepovredivost državne granice; 6) licima koja su najavila lov, odnosno ribolov uz graničnu liniju; 7) licima koja unose, prenose i iznose vatreno oružje i municiju preko državne granice; 8) licima o kojima se vodi operativna zbirka podataka; „8a) odstupanju od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona; 8b) licima zatečenim u pokušaju izvršenja ili vršenju krivičnih djela i prekršaja, a koja su tom radnjom ugrozila bezbjednost državne granice;” 9) licima i saobraćajnim sredstvima o kojima se vodi zbirka podataka koja nastaje vršenjem video nadzora. Na zaštitu ličnih podataka iz stava 1 ovog člana, koji se obrađuju u skladu sa ovim zakonom, primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti. „Podaci u evidencijama iz stava 1 tač. 1 do 8b ovog člana čuvaju se pet godina, a podaci iz stava 1 tačka 9 ovog člana, čuvaju se najduže šest mjeseci od dana unosa u evidencije, poslije čega se brišu.” <p style="text-align: center;">Član 38</p> <p>Poslije člana 69a dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>„Usklađivanje podzakonskih akata</p> 		<p>unošenju zabrane ulaska i otkaza boravka stranca u stranu putnu ispravu („Sl.list CG”, br. 43/2018 i 44/2018)</p>	
--	--	--	--	--

	<p>Član 69b Podzakonski akti iz člana 5 stav 5, člana 23 stav 8, člana 44 stav 3 i člana 63 stav 2 uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."</p>			
<p>8. Kada se primjenjuje Član 5. stav 2. tačka (a) ili (b), države članice mogu takođe navesti odstupanja od pravila utvrđenih u ovom članu.</p>	<p>Član 5 U članu 11 stav 1 tačka 3 poslije riječi „ugovoru“ tačka - zarez se zamjenjuje tačkom, a tačka 4 briše se.</p> <p><i>Zakon o graničnoj kontroli („Sl.listCG“, broj 33/2013) Prelazak državne granice van graničnog prelaza Član 11</i></p> <p><i>Izuzetno od člana 10 ovog zakona, granica se može prelaziti i van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza u slučaju:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) slobodne plovidbe;</i> <i>2) iskrnavanja pomoraca radi boravka u opštini na čijem području je luka u kojoj je njihov brod pristao ili u susjednim opštinama;</i> <i>3) prelaska lica ili grupe lica koja imaju odobrenje za prelazak državne granice, ako je takav prelazak neophodan iz opravdanih razloga i nije suprotan međunarodnom ugovoru.</i> <p><i>Lice koje prelazi državnu granicu u slučajevima iz stava 1 ovog člana dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti Policiju, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano. Odobrenje iz stava 1 tačka 3 ovog člana na zahtjev lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu, izdaje Policija, uz saglasnost organa uprave nadležnog za poslove carina i lučke kapetanije, sa rokom važenja do jedne godine.</i></p> <p><i>Policija će oduzeti odobrenje iz stava 3 ovog člana prije isteka roka važenja ako je zloupotrijebljeno, ako se ne koristi u svrhu radi koje je izdato i po prestanku razloga radi kojeg je izdato.</i></p> <p><i>Sadržaj i obrazac odobrenja iz stava 3 ovog člana i zahtjeva za izdavanje tog odobrenja, kao i bliži način</i></p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i čl. 6 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013)</p>	

	<p><i>izdavanja odobrenja propisuje Ministarstvo.</i></p> <p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi: „Prelazak državne granice u slučaju elementarne nepogode Član 11a</p> <p>Van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza, državna granica može se preći u bilo koje vrijeme i na bilo kom mjestu u slučaju elementarne nepogode u skladu sa zakonom, odnosno ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.</p> <p>Lice koje prelazi državnu granicu u slučajevima iz stava 1 ovog člana, dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti Policiju.”</p>			
<p style="text-align: center;">Član 9.</p> <p>Popuštanje u režimu granične kontrole</p> <p>1. Granična kontrola na vanjskim granicama može se popustiti u slučaju izvanrednih i nepredvidivih okolnosti. Takvim se okolnostima smatraju oni nepredvidljivi događaji koji dovode do tako gustog prometa da vrijeme čekanja na graničnom prelazu postane predugo i da su pritom iskorištene sve organizacijske i kadrovske mogućnosti.</p> <p>2. Kada je došlo do popuštanja u režimu granične kontrole u skladu sa stavom 1., obavljanje ulazne granične kontrole u pravilu ima prednost nad obavljanjem izlazne granične kontrole.</p> <p>Odluku o popuštanju u režimu granične kontrole donosi rukovodni službenik graničnog nadzora na graničnom prijelazu.</p> <p>Takva popuštanja u režimu granične kontrole su privremena, prilagođena okolnostima koje ih opravdavaju i uvode se postupno.</p> <p>3. Čak i u slučaju popuštanja u režimu granične kontrole, u skladu s članom 11. službenik granične kontrole otiskuje pečat u putne isprave državljana trećih zemalja prilikom ulaska i izlaska.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.34 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013).</p> <p>Crna Gora budući da nije država članica nema obavezu obavještanja Evropske komisije i Parlamenta</p>	

<p>4. Svaka država članica jednom godišnje Evropskom parlamentu i Komisiji dostavlja izvještaj o primjeni ovog člana.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 10.</p> <p>Posebne trake i informacije na znakovima</p> <p>1. Države članice, posebno na graničnim prelazima u aerodromima osiguravaju posebne trake za sprovođenje kontrola nad licima, u skladu s članom 8. Te se trake odvajaju pomoću znakova s oznakama navedenima u Prilogu III.</p> <p>Države članice mogu osigurati posebne trake na svojim morskim i kopnenim graničnim prelazima te na granicama između država članica koje ne primjenjuju Član 22. na svojim zajedničkim granicama. Ako države članice uvedu posebne trake, na tim se granicama koriste znakovi s oznakama iz Priloga III.</p> <p>Države članice osiguravaju da su takve trake jasno označene i ondje gdje je od pravila o uporabi različitih traka odstupljeno kako je predviđeno stavom 4., kako bi se osigurala optimalni nivoprotoka lica koja prelaze granicu</p> <p>2. Lica s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije imaju pravo koristiti se trakama prikazanim znakom iz dijela A („EU, EGP, CH“) Priloga III. Mogu se isto tako koristiti trakama prikazanim znakom iz dijela B1 („viza nije potrebna“) i B2 („sve putovnice“) Priloga III.</p> <p>Državljeni trećih zemalja koji ne moraju imati vize kod prelaska vanjskih granica država članica u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2001 i državljani trećih zemalja koji imaju valjane boravišne dozvole ili dugotrajne vize mogu koristiti trake prikazane znakom iz dijela B1 („viza nije potrebna“) Priloga III. ovoj Uredbi. Isto tako, mogu se koristiti trakama prikazanim znakom iz dijela B2 („sve putovnice“) Priloga III. ovoj Uredbi.</p> <p>Sva ostala lica koriste trake prikazane znakom iz dijela B2 („sve putovnice“) iz Priloga III.</p> <p>Oznake na znakovima iz prvog, drugog i trećeg podstavka mogu biti prikazane na jeziku ili jezicima koje svaka država</p>	<p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>U članu 17 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:</p> <p>„Troškove uređenja i opremanja graničnih prelaza snosi operator.</p> <p>Međusobni odnosi Policije i operatora u vezi sa korišćenjem objekata i prostora na graničnom prelazu uređuju se ugovorom.“</p> <p style="text-align: center;">Uređenost i opremljenost graničnog prelaza</p> <p style="text-align: center;">Član 17</p> <p>Granični prelazi moraju biti uređeni i opremljeni tako da omogućavaju bezbjedno vršenje granične kontrole, u skladu sa standardima i uslovima koje utvrđuje Vlada. Uređenost i opremljenost graničnih prelaza iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na privremene granične prelaze.</p> <p>„Troškove uređenja i opremanja graničnih prelaza snosi operator.</p> <p>Međusobni odnosi Policije i operatora u vezi sa korišćenjem objekata i prostora na graničnom prelazu uređuju se ugovorom.“</p> <p style="text-align: center;">Član 11</p> <p style="text-align: center;">Član 18 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Posebni uslovi za granične prelaze</p> <p style="text-align: center;">Član 18</p> <p>Radi vršenja granične kontrole granični prelazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u drumskom i pomorskom saobraćaju mogu da imaju posebne trake za razdvajanje različitih kategorija putnika; - u vazdušnom saobraćaju moraju da imaju posebne oznake za razdvajanje različitih kategorija putnika i fizičko razdvajanje kretanja putnika. <p>Kategorije putnika, u smislu stava 1 ovog člana,</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Shodno sugestiji eksperata Evropske komisije, predloženim zakonom je razdvajanja različitih kategorija putnika u drumskom i pomorkom saobraćaj predviđeno kao mogućnost, dok je u vazdušnom saobraćaju to razdvajanje kao i fizičko razdvajanje kretanja putnika propisano kao obaveza. Stoga će se potpuna usklađenost postići obezbjeđivanjem uslova za postavljanje posebnih oznaka za razdvajanje različitih kategorija putnika i fizičko razdvajanje kretanja putnika u vazdušnom saobraćaju koje su dužni da obezbijede operatori</p>	<p style="text-align: center;">Danom ulaska Crne Gore u Šengen zonu</p>

<p>članica smatra prikladnim.</p> <p>Uvođenje posebnih traka prikazanih znakom iz dijela B1 („viza nije potrebna“) Priloga III. nije obavezno. Države članice odlučuju žele li je primijeniti i na kojim graničnim prelazima u skladu s praktičnim potrebama.</p> <p>3. Na morskim i kopnenim graničnim prelazima, države članice mogu vozila odvojiti trakama za laka i teška vozila i autobuse, koristeći se znakovima prikazanim u dijelu C Priloga III.</p> <p>Države članice mogu mijenjati oznake na tim znakovima s obzirom na mjesne okolnosti.</p> <p>4. U slučaju privremene neravnoteže u prometnim tokovima na određenom graničnom prelazu, nadležni organi mogu odstupiti od pravila o upotrebi različitih traka toliko dugo koliko je potrebno da se ta neravnoteža ukloni.</p>	<p>su: crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru, državljani Švajcarske Konfederacije i stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuje ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.</p> <p>Uslove iz stava 1 ovog člana u pomorskom i vazdušnom saobraćaju dužan je da obezbijedi operator.”</p> <p style="text-align: center;">Član 39</p> <p>Poslije člana 70 dodaju se dva nova člana koji glase:</p> <p style="text-align: center;">„Obezbjedivanje posebnih uslova Član 70a</p> <p>Operatori u vazdušnom saobraćaju dužni su da obezbijede posebne uslove na graničnim prelazima u vazdušnom saobraćaju iz člana 18 stav 1 alineja 2 ovog zakona danom ulaska Crne Gore u Šengen zonu.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 11.</p> <p style="text-align: center;">Otiskivanje pečata u putne isprave</p> <p>1. U putne isprave državljanina trećih zemalja sistemski se otiskuje pečat prilikom ulaska i izlaska. Ulazni i izlazni pečat posebno se otiskuju u:</p> <p>(a) isprave s valjanom vizom na osnovu kojih se omogućava prelazak granice državljanima trećih zemalja;</p> <p>(b) isprave na osnovu kojih se državljanima trećih zemalja kojima je viza izdata na granici od strane države članice omogućava prelazak granice;</p> <p>(c) isprave na osnovu kojih se državljanima trećih zemalja koji ne moraju imati vizu omogućava prelazak granice.</p>	<p style="text-align: center;">Član 26</p> <p>U članu 43 stav 2 tačka 4 poslije riječi: „Crne Gore“, briše se tačka i dodaju zarez i riječi: „a na lični zahtjev i prilikom ulaska u Crnu Goru“.</p> <p>Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Strancu u čijoj putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, a koji dokaže da je na zakonit način ušao u Crnu Goru, Policija može izdati potvrdu o zakonitom boravku na propisanom obrascu.“</p> <p style="text-align: center;"><i>Zakon o graničnoj kontroli ("Sl. list Crne Gore", br. 72/09, 20/11, 40/11, 39/13)</i></p> <p style="text-align: center;">Stavljanje otiska štambilja Član 43</p> <p><i>Prelazak državne granice ovjerava se u putnoj ispravi stavljanjem otiska štambilja, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno.</i></p> <p><i>Otisak ulaznog ili izlaznog štambilja stavlja se i u putnu</i></p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	<p><i>ispravu:</i></p> <p>1) u kojoj je već sadržana važeća viza koja strancima omogućava prelazak državne granice;</p> <p>2) stranca kome je na graničnom prelazu izdata viza;</p> <p>3) stranca kome za ulazak nije potrebna viza;</p> <p>4) crnogorskog državljanina prilikom izlaska iz Crne Gore.</p> <p>Licima koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom, na njihov zahtjev, policijski službenik dužan je da izda potvrdu koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore, „a na lični zahtjev i prilikom ulaska u Crnu Goru“.</p> <p>Strancu u čijoj putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, a koji dokaže da je na zakonit način ušao u Crnu Goru, Policija može izdati potvrdu o zakonitom boravku na propisanom obrascu.”</p>			
<p>2. U putne isprave državljana trećih zemalja koji su članovi porodice građanina Unije na kojeg se primjenjuje Direktiva 2004/38/EZ, ali koji ne predoče boravišnu iskaznicu predviđenu tom Direktivom, otiskuje se pečat prilikom ulaska i izlaska.</p> <p>U putne isprave državljana trećih zemalja koji su članovi porodice državljana trećih zemalja s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije, ali koji ne predoče boravišnu iskaznicu predviđenu Direktivom 2004/38/EZ, otiskuje se pečat prilikom ulaska i izlaska.</p>	<p style="text-align: center;">Član 27</p> <p>U članu 44 stav 2 tačka 2 riječi: „propisom o viznom režimu” zamjenjuju se riječima: „zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori”.</p> <p>U tački 3 poslije riječi: „Evropske Unije” briše se tačka i dodaju zarez i riječi: „, državljeni država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljeni Švajcarske Konfederacije.”</p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”</p> <p style="text-align: center;"><i>Zakon o graničnoj kontroli („Sl.listCG”, br. 39/2013)</i> <i>Izuzetak od obaveze stavljanja otiska štambilja</i></p> <p style="text-align: center;">Član 44</p> <p><i>Izuzetno od člana 43 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:</i></p> <p>1) putne isprave visokih predstavnika druge države i</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>S obzirom da je članom 43 važećeg Zakona o graničnoj kontroli predviđeno stavljanje otiska štambilja, a izuzeci od istog u članu 44, te da ni u jednom slučaju nije predviđen izuzetak od stavljanja štambilja u odnosu na kategoriju lica iz ovog stava regulative, to je jasno da se u njihove putne isprave stavlja otisak štambilja</p>	

	<p>članova njene delegacije čiji je dolazak službeno najavljen diplomatskim putem;</p> <p>2) dozvole pilota ili potvrde članova posade aviona;</p> <p>3) putne isprave pomoraca u slučaju kad ostaju na brodu u području luke u kojoj brod pristaje;</p> <p>4) putne isprave članova posade i putnika brodova na kružnom putovanju koji podliježu provjerama u skladu sa članom 54 stav 2 ovog zakona;</p> <p>5) putnu ispravu stranca, na njegov zahtjev, ukoliko bi to moglo prouzrokovati ozbiljne probleme, pri čemu se činjenica ulaska ili izlaska, lično ime i broj putne isprave konstatuju na posebnom listu koji se uručuje strancu.</p> <p>Pored slučajeva iz stava 1 ovog člana, u slučajevima odstupanja od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:</p> <p>1) putne isprave crnogorskih državljana;</p> <p>2) putne isprave stranaca koji mogu da ulaze u Crnu Goru u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori”.</p> <p>3) putne isprave državljana država članica Evropske Unije, „državljana država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljeni Švajcarske Konfederacije.”</p> <p>„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”</p>			
<p>3. Ulazni i izlazni pečat ne otiskuje se:</p> <p>(a) u putne isprave šefova država i dostojanstvenika čiji je dolazak prethodno službeno najavljen diplomatskim putem;</p> <p>(b) u dozvole pilota ili potvrde članova posade vazduhoplova;</p> <p>(c) u putne isprave pomoraca koji ne borave na državnom</p>	<p>Član 26</p> <p>U članu 43 stav 2 tačka 4 poslije riječi: „Crne Gore”, briše se tačka i dodaju zarez i riječi: „a na lični zahtjev i prilikom ulaska u Crnu Goru”.</p> <p>Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Strancu u čijoj putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, a koji dokaže da je na zakonit način</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o</p>	<p>II kvartal 2019</p> <p>Nakon ulaska CG u EU</p>

<p>području države članice osim u trenutku pristajanja njihovog broda i u području luke u kojoj je brod pristao;</p> <p>(d) u putne isprave članova posade i putnika na brodovima za kružna putovanja koji ne podliježu graničnoj kontroli u skladu s tačkom 3.2.3. Priloga VI.;</p> <p>(e) u isprave kojima se državljanima Andore, Monaka i San Marina omogućuje prelazak granice;</p> <p>(f) u putne isprave posada putničkih i teretnih vozova na međunarodnim linijama;</p> <p>(g) u putne isprave državljana trećih zemalja koji predoče boravišne iskaznice kako je predviđeno Direktivom 2004/38/EZ.</p> <p>Izuzetno, na zahtjev državljanina treće zemlje, ulazni ili izlazni pečat ne mora se otisnuti ako bi mu njegovo otiskivanje moglo prouzrokovati ozbiljne poteškoće. U tom se slučaju ulazak ili izlazak bilježi na posebnom listu u kojem se navodi ime i broj pasoša. Taj se list uručuje državljaninu treće zemlje. Nadležni organi država članica mogu voditi statističke podatke o takvim izuzetnim slučajevima i mogu te statističke podatke podnositi Komisiji.</p> <p>4. Praktični postupci za otiskivanje pečata navedeni su u Prilogu IV.</p> <p>5. Kad god je to moguće, državljanke trećih zemalja upoznaje se s obavezom otiskivanja pečata prilikom ulaska i izlaska u njihovu putnu ispravu od strane službenika granične kontrole čak i kad se sprovodi propuštanje u režimu granične kontrole u skladu s članom 9.</p>	<p>ušao u Crnu Goru, Policija može izdati potvrdu o zakonitom boravku na propisanom obrascu.”</p> <p><i>Zakon o graničnoj kontroli ("Sl. list Crne Gore", br. 72/09, 20/11, 40/11, 39/13)</i></p> <p>Stavljanje otiska štambilja</p> <p>Član 43</p> <p><i>Prelazak državne granice ovjerava se u putnoj ispravi stavljanjem otiska štambilja, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno. Otisak ulaznog ili izlaznog štambilja stavlja se i u putnu ispravu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) u kojoj je već sadržana važeća viza koja strancima omogućava prelazak državne granice; 2) stranca kome je na graničnom prelazu izdata viza; 3) stranca kome za ulazak nije potrebna viza; 4) crnogorskog državljanina prilikom izlaska iz Crne Gore. <p><i>Licima koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom, na njihov zahtjev, policijski službenik dužan je da izda potvrdu koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore, „a na lični zahtjev i prilikom ulaska u Crnu Goru”.</i></p> <p>Strancu u čijoj putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, a koji dokaže da je na zakonit način ušao u Crnu Goru, Policija može izdati potvrdu o zakonitom boravku na propisanom obrascu.”</p> <p>Član 27</p> <p>U članu 44 stav 2 tačka 2 riječi: „propisom o viznom režimu” zamjenjuju se riječima: „zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori”.</p> <p>U tački 3 poslije riječi: „Evropske Unije” briše se tačka i dodaju zarez i riječi: „, državljanin država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljanin Švajcarske Konfederacije.”</p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja</p>		<p>izgledu, sadržaju i načinu stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, načinu čuvanja i zaduživanja štambilja i obrascu potvrde koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore za lica koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom i obrascu potvrde o zakonitom boravku za stranca koji u putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, kao i obrascu posebnog lista koji se uručuje strancu u kojem se konstatuje činjenica ulaska ili izlaska, lično ime i broj putne isprave, kao i propisivanjem svih kategorija putnih isprava u koje se ulazni i izlazni pečat ne otiskuju a koje propisuje ovaj član regulative</p>	
---	---	--	--	--

u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

*Zakon o graničnoj kontroli („Sl.listCG“, br. 39/2013)
Izuzetak od obaveze stavljanja otiska štambilja
Član 44*

Izuzetno od člana 43 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:

- 1) putne isprave visokih predstavnika druge države i članova njene delegacije čiji je dolazak službeno najavljen diplomatskim putem;*
 - 2) dozvole pilota ili potvrde članova posade aviona;*
 - 3) putne isprave pomoraca u slučaju kad ostaju na brodu u području luke u kojoj brod pristaje;*
 - 4) putne isprave članova posade i putnika brodova na kružnom putovanju koji podliježu provjerama u skladu sa članom 54 stav 2 ovog zakona;*
 - 5) putnu ispravu stranca, na njegov zahtjev, ukoliko bi to moglo prouzrokovati ozbiljne probleme, pri čemu se činjenica ulaska ili izlaska, lično ime i broj putne isprave konstatuju na posebnom listu koji se uručuje strancu.*
- Pored slučajeva iz stava 1 ovog člana, u slučajevima odstupanja od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:*
- 1) putne isprave crnogorskih državljana;*
 - 2) putne isprave stranaca koji mogu da ulaze u Crnu Goru u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori”.*
 - 3) putne isprave državljana država članica Evropske Unije, „državljanima država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljanima Švajcarske Konfederacije.”*

	<p>„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”</p> <p style="text-align: center;">Član 12</p> <p>U članu 22 stav 1 riječi: „lica koja obavljaju djelatnost” zamjenjuju se riječima: „lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost”.</p> <p>U stavu 2 riječi: „Lica koja obavljaju djelatnost” zamjenjuju se riječima: „Lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost”.</p> <p style="text-align: center;">Kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza</p> <p style="text-align: center;">Član 22</p> <p>Na području graničnog prelaza mogu se kretati i zadržavati: službena lica, lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla i „lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost” na području graničnog prelaza.</p> <p>„Lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost” na području graničnog prelaza i lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla mogu se kretati i zadržavati na za to određenom prostoru i dužna su da se pridržavaju upozorenja i izvršavaju naređenja policijskog službenika koji vrši graničnu kontrolu (u daljem tekstu: policijski službenik)</p>			
<p style="text-align: center;">Član 12.</p> <p>Pretpostavke o ispunjavanju uslova o trajanju boravka</p> <p>1. Ako u putnoj ispravi državljanina treće zemlje nema ulaznog pečata, nadležna nacionalni organi mogu pretpostaviti da nosioc ne ispunjava ili da više ne ispunjava</p>	<p style="text-align: center;">Član 26</p> <p>U članu 43 stav 2 tačka 4 poslije riječi: „Crne Gore”, briše se tačka i dodaju zarez i riječi: „a na lični zahtjev i prilikom ulaska u Crnu Goru”.</p> <p>Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o</p>	<p style="text-align: center;">II kvartal 2019</p>

uslove o trajanju boravka koji se primjenjuju u dotičnoj državi članici.

2. Pretpostavka iz stava 1. može se pobiti predoči li državljanin treće zemlje vjerodostojan dokaz, u bilo kakvom obliku, kao što su putne karte ili dokaz o njegovom boravku izvan državnog područja država članica pomoću kojih može dokazati da se on pridržavao uslova o trajanju kratkog boravka.

U slučaju da:

(a) se državljanin treće zemlje nalazi na državnom području države članice na kojem se schengenska pravna tekovina primjenjuje u potpunosti, nadležni organi u skladu s nacionalnim pravom i praksom u njegovoj putnoj ispravi naznačuju datum kada je i mjesto na kojem je on prešao vanjsku granicu jedne od država članica koje u potpunosti primjenjuju schengensku pravnu tekovinu;

(b) se državljanin treće zemlje nalazi na državnom području države članice u pogledu koje odluka iz člana 3. stava 2. Akta o pristupanju iz 2003., člana 4. stava 2. Akta o pristupanju iz 2005. te člana 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2011. nije donesena, nadležni organi u skladu s nacionalnim propisima i praksom u njegovoj putnoj ispravi naznačuju datum kada je i mjesto na kojem je on prešao vanjsku granicu takve države članice.

Osim naznaka iz tačaka (a) i (b), državljaninu treće zemlje može se izdati obrazac prikazan u Prilogu VIII.

Države članice se međusobno izvještavaju te Komisiju i Glavno sekretarijat Vijeća izvještava o svojim nacionalnim praksama u vezi s naznakama iz ovog člana.

3. U slučaju da pretpostavka navedena u stavu 1. nije pobijena, državljanin treće zemlje može se vratiti u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća i nacionalnim pravom u skladu s tom Direktivom.

4. Odgovarajuće odredbe iz st. 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis ako nedostaje izlazni pečat.

„Strancu u čijoj putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, a koji dokaže da je na zakonit način ušao u Crnu Goru, Policija može izdati potvrdu o zakonitom boravku na propisanom obrascu.”

Zakon o graničnoj kontroli ("Sl. list Crne Gore", br. 72/09, 20/11, 40/11, 39/13)

Stavljanje otiska štambilja

Član 43

Prelazak državne granice ovjerava se u putnoj ispravi stavljanjem otiska štambilja, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno.

Otisak ulaznog ili izlaznog štambilja stavlja se i u putnu ispravu:

1) u kojoj je već sadržana važeća viza koja strancima omogućava prelazak državne granice;

2) stranca kome je na graničnom prelazu izdata viza;

3) stranca kome za ulazak nije potrebna viza;

4) crnogorskog državljanina prilikom izlaska iz Crne Gore.

Licima koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom, na njihov zahtjev, policijski službenik dužan je da izda potvrdu koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore, „a na lični zahtjev i prilikom ulaska u Crnu Goru”.

Strancu u čijoj putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, a koji dokaže da je na zakonit način ušao u Crnu Goru, Policija može izdati potvrdu o zakonitom boravku na propisanom obrascu.”

Član 27

U članu 44 stav 2 tačka 2 riječi: „propisom o viznom režimu” zamjenjuju se riječima: „zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori”.

U tački 3 poslije riječi: „Evropske Unije” briše se tačka i dodaju zarez i riječi: „, državljanin država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljanin

obrascu potvrde o zakonitom boravku za stranca koji u putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja

Švajcarske Konfederacije.”

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Zakon o graničnoj kontroli („Sl.listCG“, br. 39/2013)

Izuzetak od obaveze stavljanja otiska štambilja

Član 44

Izuzetno od člana 43 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:

1) putne isprave visokih predstavnika druge države i članova njene delegacije čiji je dolazak službeno najavljen diplomatskim putem;

2) dozvole pilota ili potvrde članova posade aviona;

3) putne isprave pomoraca u slučaju kad ostaju na brodu u području luke u kojoj brod pristaje;

4) putne isprave članova posade i putnika brodova na kružnom putovanju koji podliježu provjerama u skladu sa članom 54 stav 2 ovog zakona;

5) putnu ispravu stranca, na njegov zahtjev, ukoliko bi to moglo prouzrokovati ozbiljne probleme, pri čemu se činjenica ulaska ili izlaska, lično ime i broj putne isprave konstatuju na posebnom listu koji se uručuje strancu.

Pored slučajeva iz stava 1 ovog člana, u slučajevima odstupanja od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:

1) putne isprave crnogorskih državljana;

2) putne isprave stranaca koji mogu da ulaze u Crnu Goru u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori”.

3) putne isprave državljana država članica Evropske Unije, „državljan i država potpisnica Ugovora o evropskom

	<p>ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske Konfederacije.”</p> <p>„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”</p>			
<p>Član 13.</p> <p>Kontrola državne granice</p> <p>1. Glavna je svrha kontrole državne granice sprečavanje neovlašćenih prelazaka granice, suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i preuzimanje mjera protiv lica koja su nezakonito prešla granicu. Osoba koja je nezakonito prešla granicu i koja nema pravo boravka na državnom području dotične države članice mora se uhapsiti i podvrgnuti procedurama u skladu s Direktivom 2008/115/EZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.2 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG”, broj 39/2013). Takođe, dio odredbe koji se odnosi na procedure vraćanja lica koja nezakonito pređu granicu ili nezakonito borave u Crnoj Gori, uređen je čl. 106 - 124 kao i članom 8 Zakona o strancima („Sl.list CG”, broj 12/2018)</p>	
<p>2. Službenici granične kontrole koriste stacionarne ili pokretne jedinice radi sprovođenja kontrole državne granice.</p> <p>Kontrola se provodi na način koji sprečava i odvraća osobe od izbjegavanja kontrola na graničnim prelazima.</p>	<p>Član 1</p> <p>U Zakonu o graničnoj kontroli (“Sl.listCG”, br. 72/09 i 39/13) u članu 2 stav 1 tačka 5 riječi: „ugrožava javna bezbjednost” zamjenjuju se riječima: „ugrožavaju bezbjednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje”.</p> <p>Zakon o graničnoj kontroli (“Sl. list Crne Gore”, br. 72/09, 39/13)</p> <p>Granična kontrola</p> <p>Član 2</p> <p>Granična kontrola, u smislu ovog zakona, obuhvata nadzor državne granice, granične provjere i procjenu prijetnji za bezbjednost državne granice i vrši se radi:</p> <p>1) obezbjeđenja državne granice;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>2) zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine; 3) sprječavanja vršenja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja i pronalaženja i hvatanja njihovih učinilaca; 4) sprječavanja nezakonitih migracija; 5) sprječavanja i otkrivanja drugih aktivnosti i radnji kojima se „ugrožavaju bezbjednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje”.</p>			
<p>3. Kontrolu državne granice između graničnih prelaza vrše službenici granične kontrole čiji broj i metode se prilagođavaju postojećim ili predviđenim rizicima i prijetnjama. To obuhvata česte i iznenadne promjene razdoblja sprovođenja kontrole tako da se neovlašćeni prelasci granice mogu uvijek otkriti.</p>	<p>Član 18 st. 1 i 2</p> <p>Član 25 mijenja se i glasi: „Nadzor državne granice vrši se na kopnu, moru i unutrašnjim morskim vodama, u skladu sa analizom rizika i procjenom prijetnji, na osnovu koje policijski službenik preduzima odgovarajuće mjere i radnje i primjenjuje ovlašćenja radi sprječavanja prekograničnog kriminala, nezakonitih migracija, prijetnji po bezbjednost državne granice i odvratanja lica od izbjegavanja provjera na graničnim prelazima.</p> <p>Nadzor državne granice podrazumijeva mjere, radnje i ovlašćenja koje se preduzimaju uz državnu granicu, između graničnih prelaza i na graničnim prelazima izvan utvrđenog radnog vremena.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>4. Kontrolu vrše stacionarne ili pokretne jedinice koje svoje dužnosti obavljaju ophodnjom ili smještajem na mjestima koja jesu ili koja se smatraju osjetljivim, a cilj je takvog postupanja uhapsiti pojedince koji nezakonito prelaze granicu. Kontrola se može sprovođiti i tehničkim sredstvima, uključujući i elektronička sredstva.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl.24 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013)	
<p>5. Komisija je ovlašćena donositi delegirane akte u skladu s članom 37. u pogledu dodatnih mjera u vezi sa zaštitom državne granice.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 14. Zabrana ulaska</p> <p>1. Državljaninu treće zemlje koji ne ispunjava uslove ulaska utvrđene u članu 6. stavu 1. i ne spada u kategoriju osoba iz člana 6. stava 5. zabranjuje se ulazak na državna područja država članica. Time se ne dovodi u pitanje primjena posebnih odredbi o pravu na azil i na</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 8 Zakona o strancima („Sl.list CG“, br. 12/2018)	

<p>međunarodnu zaštitu ili na izdavanje viza za dugotrajni boravak.</p> <p>2. Ulazak se može zabraniti isključivo na osnovu obrazložene odluke u kojoj se precizno navode razlozi zabrane. Odluku donosi organ koji je za to ovlašten nacionalnim pravom. Ta odluka odmah stupa na snagu. Obrazložena odluka u kojoj se navode razlozi za zabranu ulaska izdaje se u obliku standardizovanog obrasca kako je određeno u dijelu B Priloga V.; obrazac popunjava organ koji u skladu s nacionalnim pravom ima ovlaštenja zabraniti ulazak. Popunjeni standardizovani obrazac predaje se državljaninu treće zemlje, a državljanin potvrđuje prijem odluke o zabrani ulaska.</p> <p>3. Lica kojima se zabrani ulazak imaju pravo na žalbu. Žalbeni postupak se vodi u skladu s nacionalnim pravom. Državljaninu treće zemlje takođe se uručuje popis kontaktnih tačaka koje mogu pružiti informacije o zastupnicima koji su ovlašćeni zastupati državljanina treće zemlje u skladu s nacionalnim pravom. Žalba ne odlaže izvršenje odluke o zabrani ulaska. Ne dovodeći u pitanje odštetu dodijeljenu u skladu s nacionalnim pravom, dotični državljanin treće zemlje, u slučaju okončanja žalbenog postupka rješenjem o neosnovanosti odluke o zabrani ulaska, ima pravo na ispravku poništenog ulaznog pečata i svih drugih poništenja ili dodataka koje je unijela država članica koja mu je zabranila ulazak.</p>				
<p>4. Službenici granične kontrole osiguravaju da državljanin treće zemlje kome je zabranjen ulazak ne uđe na državno područje dotične države članice.</p> <p>5. Države članice prikupljaju statističke podatke o broju lica kojima je zabranjen ulazak, o razlozima zabrane, o državljanstvu lica sa zabranom ulaska i vrsti granice (kopnene, vazdušne ili morske) na kojoj im je zabranjen ulazak i podnose ih Komisiji (Eurostat) na godišnjoj osnovi, u skladu s Uredbom (EZ) br. 862/2007 Europskog</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.2 tač.4 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013), kao i u poglavlju VI Zakona o strancima („Sl.list CG“, br. 12/2018) koje uređuje nezakoniti ulazak,</p>	

<p>parlamenta i Vijeća (1). 6. Detaljna pravila kojima se uređuje zabrana ulaska navedena su u dijelu A Priloga V</p>			<p>boravak i napuštanje Crne Gore. Imajući u vidu da Crna Gora još uvijek nije država članica Evropske Unije to nije u obavezi da podnosi prikupljene statističke podatke Komisiji .</p>	
<p>Član 15. Osoblje i sredstva za kontrolu državne granice Države članice, u skladu s članovima od 7. do 14. raspoređuju dovoljan broj odgovarajućeg osoblja i sredstava za sprovođenje nadzora državne granice na vanjskim granicama kako bi osigurale učinkovit, visok i jedinstven stupanj nadzora na njihovim vanjskim granicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana propisom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova</p>	
<p>Član 16. Sprovođenje kontrole državne granice 1. Kontrolu državne granice, propisanu članovima od 7. do 14., vrše službenici granične kontrole u skladu s odredbama ove Uredbe i nacionalnim pravom. Kod vršenje kontrole državne granice, ovlaštenje za pokretanje krivičnog postupka dodijeljeno službenicima granične kontrole nacionalnim pravom i koje su izvan područja primjene ove Uredbe ostaju nepromijenjene. Države članice osiguravaju da su službenici granične kontrole specijalizovani i odgovarajuće osposobljeni stručnjaci, uzimajući u obzir zajednički temeljni kurikulum za službenike granične kontrole koji je uspostavila i razvila Evropska agencija za upravljanje operativnom saradnjom na vanjskim granicama država članica („Agencija”) osnovana Uredbom (EZ) br. 2007/2004. Kurikulum za obučavanje uključuje specijalističku obuku za prepoznavanje i ponašanje u situacijama koje uključuju ranjive osobe, kao što su maloljetnici bez pratnje i žrtve trgovanja ljudima. Države članice, uz podršku Agencije, potiču službenike granične kontrole na učenje stranih</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.24 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG”, broj 39/2013). Graničnu kontrolu sprovode policijski službenici granične policije, odnosno policijski službenici Sektora granične policije čiji je opis poslova predviđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova. Nadalje, kada je u pitanju posebna</p>	

jezika potrebnih za izvršavanje njihovih dužnosti.

2. Države članice u skladu s članom 39. Komisiji dostavljaju spisak nacionalnih službi odgovornih za nadzor državne granice prema njihovom nacionalnom pravu.

3. Radi učinkovite kontrole granica države članice osiguravaju blisku i trajnu saradnju između svojih nacionalnih službi odgovornih za kontrolu državne granice.

stručnost policijskih službenika koji rade poslove granične kontrole, postoji poseban program obuka koji se zove Kurs granične policije a koji sprovodi Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija Danilovgrad“. Cilj Kursa je osposobiti policijske službenike za nadzor državne granice (kontrolu i zaštitu) za obavljanje poslova iz djelokruga rada granične policije u skladu s programom FRONTEX-a za obuku granične policije u zemljama Evropske Unije. Kurs se sprovodi na osnovu posebnog Plana i programa donijetog od strane Policijske akademije, iz 2013. godine
Crna Gora nije u obavezi da obavještava Komisiju s obzirom da još uvijek nije članica Evropske Unije

<p style="text-align: center;">Član 17</p> <p style="text-align: center;">Saradnja između država članica</p> <p>1. Države članice se uzajamno pomažu te blisko i trajno saraduju s ciljem učinkovitog vršenja kontrole državne granice u skladu s članovima od 7. do 16. Razmjenjuju sve relevantne informacije.</p> <p>2. Operativnom saradnjom između država članica u području upravljanja vanjskim granicama koordinira Agencija.</p> <p>3. Države članice mogu, ne dovodeći pritom u pitanje nadležnosti Agencije, nastaviti operativnu saradnju s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama na vanjskim granicama, uključujući i razmjenu časnika za vezu, kada takva saradnja upotpunjuje djelovanje Agencije. Države članice suzdržavaju se od svake aktivnosti koja bi mogla ugroziti rad Agencije ili postizanje njenih ciljeva. Države članice izvještavaju Agenciju o operativnoj saradnji iz podstava 1.</p> <p>4. Države članice pružaju obuku o pravilima za nadzor državne granice i o osnovnim pravima. U tom smislu, vodi se računa o zajedničkim standardima obuke kako ih je utvrdila i dalje razvila Agencija.</p> <p style="text-align: center;">Član 18.</p> <p style="text-align: center;">Zajednička kontrola</p> <p>1. Države članice koje na svojim zajedničkim kopnenim granicama ne primjenjuju Član 22. mogu, do dana primjene tog člana, zajednički nadzirati te zajedničke granice, u kojem slučaju mogu lice zaustaviti samo jednom u svrhu obavljanja ulazne i izlazne kontrole ne dovodeći pritom u pitanje individualnu odgovornost država članica koja proizlazi iz Člana od 7. do 14. U tu svrhu države članice mogu međusobno sklapati bilateralne dogovore.</p> <p>2. Države članice Komisiju obavještavaju o svim dogovorima sklopljenim u skladu sa stavom 1.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl.59 i 60 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013)</p>	
<p>Član 19.</p>	<p>Član 11</p> <p>Član 18 mijenja se i glasi:</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i u dijelu IV Zakona o</p>	<p>Danom ulaska Crne Gore u</p>

Posebna pravila za različite vrste granica i prevoznih sredstava koja se koriste
Posebna pravila navedena u Prilogu VI. primjenjuju se na kontrole koje se sprovode na različitim vrstama granica i nad prevoznim sredstvima koja se koriste pri prelasku graničnih prijelaza.
Ta posebna pravila mogu sadržati odstupanja od Člana 5. i 6. te od Člana od 8. do 14.

„Posebni uslovi za granične prelaze

Član 18

Radi vršenja granične kontrole granični prelazi:
- u drumskom i pomorskom saobraćaju mogu da imaju posebne trake za razdvajanje različitih kategorija putnika;
- u vazдушnom saobraćaju moraju da imaju posebne oznake za razdvajanje različitih kategorija putnika i fizičko razdvajanje kretanja putnika.

Kategorije putnika, u smislu stava 1 ovog člana, su: crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru, državljani Švajcarske Konfederacije i stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuje ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.

Uslove iz stava 1 ovog člana u pomorskom i vazдушnom saobraćaju dužan je da obezbijedi operator.”

Član 39

Poslije člana 70 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Obezbeđivanje posebnih uslova

Član 70a

Operatori u vazдушnom saobraćaju dužni su da obezbijede posebne uslove na graničnim prelazima u vazдушnom saobraćaju iz člana 18 stav 1 alineja 2 ovog zakona danom ulaska Crne Gore u Šengen zonu.

Član 7

U članu 12 stav 2 poslije riječi „stalni,” dodaje se riječ „zajednički.”

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zajednički granični prelaz je granični prelaz koji se nalazi na teritoriji Crne Gore ili na teritoriji susjedne države, na kojem policijski službenici i drugi državni

graničnoj kontroli („Sl. list CG”, broj 39/2013) u okviru tačke 5. *Posebna pravila graničnih provjera u međunarodnom željezničkom, vazдушnom, pomorskom, jezerskom i riječnom saobraćaju* i to čl. 51, 52, 53, 54, 55 i 56.

Predlogom zakona nije predviđeno fizičko razdvajanje za granične prelaze u željezničkom saobraćaju zbog nepostojanja uslova za ovu vrstu razdvajanja.

Shodno sugestiji eksperata Evropske komisije, predloženim zakonom je razdvajanja različitih kategorija putnika u drumskom i pomorskom saobraćaju predviđeno kao mogućnost, dok je u vazдушnom saobraćaju to razdvajanje kao i fizičko razdvajanje kretanja putnika

Šengen zonu

	<p>službenici koji na državnoj granici primjenjuju ovlaštenja, mjere i radnje propisane zakonom i službenici susjedne države nadležni za graničnu kontrolu, neposredno jedni nakon drugih vrše granične provjere, u skladu sa pravom svoje države i međunarodnim ugovorom.”</p> <p>Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.</p>		<p>propisano kao obaveza. Stoga će se potpuna usklađenost postići obezbjeđivanjem uslova za postavljanje posebnih oznaka za razdvajanje različitih kategorija putnika i fizičko razdvajanje kretanja putnika u vazдушnom saobraćaju koje su dužni da obezbijede operatori</p>	
<p>Član 20.</p> <p>Posebna pravila za kontrole određenih kategorija lica</p> <p>1. Posebna pravila navedena u Prilogu VII. primjenjuju se na kontrole sljedeće kategorije lica:</p> <p>(a) šefove država i članove njihove delegacije (njihovih delegacija);</p> <p>(b) pilote vazduhoplova i druge članove posade; (c) pomorce;</p> <p>(d) nositelje diplomatskih, službenih ili servisnih pasoša i članove međunarodnih organizacija;</p> <p>(e) prekogranične radnike;</p> <p>(f) maloljetnike;</p> <p>(g) službe spašavanja, policijske i vatrogasne postrojbe te službenike granične kontrole;</p> <p>(h) offshore radnike.</p> <p>Ta posebna pravila mogu sadržavati odstupanja od Člana 5 i 6. te od Člana od 8. do 14.</p> <p>2. Države članice obavještavaju Komisiju o uzorcima iskaznica koje su akreditiranim članovima diplomatskih misija i konzularnih predstavništava te članovima njihovih porodica izdala njihova ministarstva vanjskih poslova u skladu s članom 39.</p>	<p>Član 5</p> <p>U članu 11 stav 1 tačka 3 poslije riječi „ugovoru” tačka - zarez se zamjenjuje tačkom, a tačka 4 briše se.</p> <p><i>Zakon o graničnoj kontroli ("Sl. list Crne Gore", br. 72/09, 39/13)</i></p> <p><i>Prelazak državne granice van graničnog prelaza</i></p> <p>Član 11</p> <p><i>Izuzetno od člana 10 ovog zakona, granica se može prelaziti i van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza u slučaju:</i></p> <p><i>1) slobodne plovidbe;</i></p> <p><i>2) iskrcavanja pomoraca radi boravka u opštini na čijem području je luka u kojoj je njihov brod pristao ili u susjednim opštinama;</i></p> <p><i>3) prelaska lica ili grupe lica koja imaju odobrenje za prelazak državne granice, ako je takav prelazak neophodan iz opravdanih razloga i nije suprotan međunarodnom ugovoru.</i></p> <p><i>Lice koje prelazi državnu granicu u slučajevima iz stava 1 ovog člana dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti Policiju, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.</i></p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i čl.42,45,47,48,49 i 50 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013), dok kada je u pitanju obavještavanje Komisije, Crna Gora još uvijek nema tu obavezu</p>	

Odobrenje iz stava 1 tačka 3 ovog člana na zahtjev lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu, izdaje Policija, uz saglasnost organa uprave nadležnog za poslove carina i lučke kapetanije, sa rokom važenja do jedne godine.

Policija će oduzeti odobrenje iz stava 3 ovog člana prije isteka roka važenja ako je zloupotrijebljeno, ako se ne koristi u svrhu radi koje je izdato i po prestanku razloga radi kojeg je izdato.

Sadržaj i obrazac odobrenja iz stava 3 ovog člana i zahtjeva za izdavanje tog odobrenja, kao i bliži način izdavanja odobrenja propisuje Ministarstvo.

Član 6

Poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi:

„Prelazak državne granice u slučaju elementarne nepogode

Član 11a

Van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza, državna granica može se preći u bilo koje vrijeme i na bilo kom mjestu u slučaju elementarne nepogode u skladu sa zakonom, odnosno ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Lice koje prelazi državnu granicu u slučajevima iz stava 1 ovog člana, dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti Policiju.”

Član 12

U članu 22 stav 1 riječi: „lica koja obavljaju djelatnost” zamjenjuju se riječima: „lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost”.

U stavu 2 riječi: „Lica koja obavljaju djelatnost” zamjenjuju se riječima: „Lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost”.

	<p>Kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza Član 22</p> <p>Na području graničnog prelaza mogu se kretati i zadržavati: službena lica, lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla i „lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost” na području graničnog prelaza.</p> <p>„Lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost” na području graničnog prelaza i lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla mogu se kretati i zadržavati na za to određenom prostoru i dužna su da se pridržavaju upozorenja i izvršavaju naređenja policijskog službenika koji vrši graničnu kontrolu (u daljem tekstu: policijski službenik).</p>			
<p>Član 21.</p> <p>Mjere na vanjskim granicama i potpora Agencije</p> <p>1. Ako se ozbiljni nedostaci u vršenju kontrole vanjskih granica utvrde u izvještaju o evaluaciji sastavljenom u skladu s članom 14. Uredbe (EU) br. 1053/2013 te s ciljem osiguravanja usklađenosti s preporukama iz člana 15. te Uredbe, Komisija može podzakonski aktom ocijenjenoj državi članici preporučiti preduzimanje određenih posebnih mjera, koje mogu uključivati jedno ili oboje od sljedećeg:</p> <p>(a) uvođenje timova evropskih službenika granične kontrole u skladu s Uredbom (EZ) br. 2007/2004;</p> <p>(b) podnošenje njenih strateških planova, utemeljenih na procjeni rizika, uključujući podatke o slanju osoblja i opreme, Agenciji na davanje mišljenja.</p> <p>Taj se podzakonski akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 38. stava 2</p> <p>2. Komisija redovno obavještava odbor osnovan na osnovu člana 38. stava 1. o napretku sprovođenja mjera iz stava 1. ovog člana te o učinku na navedene nedostatke.</p> <p>O njima takođe obavještava Evropski parlament i Vijeće.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>3. Ako je u izvještaju o evaluaciji, kako je navedeno u stavu 1., zaključeno da postoji ozbiljan nemar ocijenjene države članice prema njenim obavezama te stoga mora izvjestiti o sprovođenju relevantnog akcionog plana u roku od tri mjeseca u skladu s članom 16. stavom 4. Uredbe (EU) br. 1053/2013, i ako nakon tog razdoblja od tri mjeseca Komisija ustanovi da ista situacija i dalje traje, ona može pokrenuti primjenu postupka navedenog u članu 29. ove Uredbe ako su za to ispunjeni svi uslovi.</p>				
<p>Čl. 22-35</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Čl. 36-45</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Prilog I</p> <p>Dokazi za utvrđivanje ispunjavanja uslova za ulazak Dokazi navedeni u članu 6. stavu 3. mogu uključivati sljedeće:</p> <p>a) za poslovna putovanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> i poziv firme ili nekog tijela na sastanke, konferencije ili događaje vezane za trgovinu, industriju ili posao; ii ostale dokumente koji dokazuju postojanje trgovinskih ili poslovnih odnosa; iii. ulaznice za sajmove i kongrese, ako ih lice posjećuje; <p>b) za putovanja radi školovanja ili drugih oblika obrazovanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> i potvrda o upisu u obrazovnu ustanovu u svrhu pohađanja strukovnih ili teorijskih časova u okviru osnovne i daljeg obrazovanja; ii. studentske isprave ili potvrde za upisane časove; <p>(c) za turistička putovanja ili putovanja u privatne svrhe:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dokazi o smještaju: <ul style="list-style-type: none"> — poziv domaćina ako lice kod njega odsjeda, — dokaz ustanove koja pruža uslugu smještaja ili 	<p>Član 23</p> <p>Član 36 mijenja se i glasi:</p> <p>„Osnovna granična provjera Član 36</p> <p>Crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske konfederacije podliježu osnovnoj graničnoj provjeri, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.</p> <p>Pored lica iz stava 1 ovog člana osnovnoj graničnoj provjeri podliježu stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.</p> <p>Član 24</p> <p>Član 37 mijenja se i glasi:</p> <p>„Detaljna granična provjera Član 37</p> <p>Lica koja nijesu obuhvaćena članom 36 st. 1 i 2 ovog zakona, kao i lica za koja postoje osnovi sumnje da mogu ugroziti bezbjednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje, podliježu detaljnoj graničnoj provjeri prilikom ulaska u Crnu Goru ili izlaska iz Crne Gore.”</p> <p>Član 25</p> <p>U članu 39 stav 1 tačka 3 riječi: „odobrenja</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i čl.38 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013), kao i Zakonom o strancima („Sl.list CG“, broj 12/2018) i to čl. 43, kao i u potpoglavlju 2.2 <i>Dozvola za privremeni boravak</i></p>	

<p>drugi odgovarajući dokument u kojem se navodi predviđeni smještaj;</p> <p>ii dokazi u vezi s planom putovanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — potvrda rezervacije organizovanog putovanja ili drugi odgovarajući dokument u kojem je naveden plan putovanja; <p>iii. dokazi u vezi s povratkom:</p> <ul style="list-style-type: none"> — povratna ili druga putna karta; <p>d za putovanja radi saradnje na političkim, naučnim, kulturnim, sportskim ili vjerskim događajima ili putovanja iz drugih razloga: pozivnice, ulaznice, potvrde o upisu ili programi u kojima se, gdje god je to moguće, navodi naziv organizacije domaćina i trajanje boravka ili drugi odgovarajući dokument u kojem se navodi razlog posjeta.</p>	<p>privremenog boravka ili stalnog nastanjenja;" zamjenjuju se riječima: „dozvole privremenog ili stalnog boravka;”.</p> <p>U tački 4 riječi: „prekršilo odobrenje prekoračenjem” zamjenjuju se riječima: „boravilo duže od”.</p> <p>Detaljna granična provjera prilikom izlaska iz Crne Gore Član 39</p> <p>Detaljna granična provjera prilikom izlaska iz Crne Gore obuhvata provjeru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) posjedovanja važeće putne isprave za prelazak državne granice; 2) znakova falsifikovanja na putnoj ispravi; 3) posjedovanja važeće vize, odnosno „dozvole privremenog ili stalnog boravka;”; 4) da lice nije „boravilo duže od” prekoračenjem odobrenog vremena boravka; 5) upozorenja o licima i predmetima iz odgovarajuće baze podataka. 			
<p style="text-align: center;">Prilog II Unošenje podataka</p> <p>Na svim graničnim prelazima sve službene i druge informacije od posebne važnosti evidentiraju se ručno ili elektronskim putem. Informacije koje se evidentiraju posebno uključuju:</p> <ol style="list-style-type: none"> a imena službenika granične kontrole odgovornog za lokalno sprovođenje granične kontrole te imena drugih službenika u svakom timu; b) popuštanje u režimu granične kontrole lica primijenjeno u skladu s članom 9.; (c) izdavanje, na granici, zamjenskih isprava za pasoše; (d) uhapšena lica i prigovori (krivična djela i prekršaji); e lica kojima je zabranjen ulazak u skladu s članom 14. (razlozi zabrane i državljanstva); f) sigurnosni kodovi ulaznih i izlaznih pečata, lični podaci 	<p style="text-align: center;">Član 33</p> <p>U članu 62 stav 1 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„4a) licima kojima su izdate identifikacione oznake iz člana 22a ovog zakona;”</p> <p>Poslije tačke 8 dodaju se dvije nove tačke koje glase:</p> <p>„8a) odstupanju od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona;</p> <p>8b) licima zatečenim u pokušaju izvršenja ili vršenju krivičnih djela i prekršaja, a koja su tom radnjom ugrozila bezbjednost državne granice;”</p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>„Podaci u evidencijama iz stava 1 tač. 1 do 8b ovog člana čuvaju se pet godina, a podaci iz stava 1 tačka 9 ovog člana, čuvaju se najduže šest mjeseci od dana unosa u evidencije, poslije čega se brišu.”</p> <p style="text-align: center;"><i>Vrste evidencija</i> Član 62</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o izgledu, sadržaju i načinu stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, načinu čuvanja i zaduživanja štambilja i obrascu potvrde koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore za lica koja državnu</p>	<p style="text-align: center;">II kvartal 2019</p>

<p>službenika granične kontrole kojima se povjerava određeni pečat u bilo kojem trenutku ili smjeni te informacije koje se odnose na izgubljene i ukradene pečate;</p> <p>(g) prigovori lica koja podliježu kontrolama;</p> <p>(h) ostale policijske ili sudske mjere od posebne važnosti;</p> <p>(i) posebni događaji.</p>	<p><i>Za potrebe vršenja granične kontrole, Policija vodi evidencije o:</i></p> <p><i>1) licima i saobraćajnim sredstvima koja su podvrgnuta graničnoj provjeri;</i></p> <p><i>2) licima i saobraćajnim sredstvima kojima nije dozvoljen prelazak državne granice;</i></p> <p><i>3) licima prema kojima je sproveden postupak utvrđivanja identiteta;</i></p> <p><i>4) licima kojima je izdato odobrenje iz člana 11 stav 3, člana 42 stav 2 i člana 57 stav 1 ovog zakona;</i></p> <p>„4a) licima kojima su izdate identifikacione oznake iz člana 22a ovog zakona;”</p> <p><i>5) licima koja su narušila nepovredivost državne granice;</i></p> <p><i>6) licima koja su najavila lov, odnosno ribolov uz graničnu liniju;</i></p> <p><i>7) licima koja unose, prenose i iznose vatreno oružje i municiju preko državne granice;</i></p> <p><i>8) licima o kojima se vodi operativna zbirka podataka;</i></p> <p>„8a) odstupanju od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona;</p> <p>8b) licima zatečenim u pokušaju izvršenja ili vršenju krivičnih djela i prekršaja, a koja su tom radnjom ugrozila bezbjednost državne granice;”</p> <p><i>9) licima i saobraćajnim sredstvima o kojima se vodi zbirka podataka koja nastaje vršenjem video nadzora. Na zaštitu ličnih podataka iz stava 1 ovog člana, koji se obrađuju u skladu sa ovim zakonom, primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.</i></p> <p>„Podaci u evidencijama iz stava 1 tač. 1 do 8b ovog člana čuvaju se pet godina, a podaci iz stava 1 tačka 9 ovog člana, čuvaju se najduže šest mjeseci od dana unosa u evidencije, poslije čega se brišu.”</p> <p style="text-align: center;">Član 26</p> <p style="text-align: center;">U članu 43 stav 2 tačka 4 poslije riječi: „Crne Gore” tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „a na</p>		<p>granicu prelaze sa ličnom kartom i obrascu potvrde o zakonitom boravku za stranca koji u putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, kao i obrascu posebnog lista koji se uručuje strancu u kojem se konstatuje činjenica ulaska ili izlaska, lično ime i broj putne isprave</p>
---	--	--	---

lični zahtjev i prilikom ulaska u Crnu Goru”.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Strancu u čijoj putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, a koji dokaže da je na zakonit način ušao u Crnu Goru, Policija može izdati potvrdu o zakonitom boravku na propisanom obrascu.”

Stavljanje otiska štambilja

Član 43

Prelazak državne granice ovjerava se u putnoj ispravi stavljanjem otiska štambilja, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno. Otisak ulaznog ili izlaznog štambilja stavlja se i u putnu ispravu:

- 1) u kojoj je već sadržana važeća viza koja strancima omogućava prelazak državne granice;
 - 2) stranca kome je na graničnom prelazu izdata viza;
 - 3) stranca kome za ulazak nije potrebna viza;
 - 4) crnogorskog državljanina prilikom izlaska iz Crne Gore
- „a na lični zahtjev i prilikom ulaska u Crnu Goru”.

Licima koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom, na njihov zahtjev, policijski službenik dužan je da izda potvrdu koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore.

„Strancu u čijoj putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, a koji dokaže da je na zakonit način ušao u Crnu Goru, Policija može izdati potvrdu o zakonitom boravku na propisanom obrascu.”

Član 27

U članu 44 stav 2 tačka 2 riječi: „propisom o viznom režimu” zamjenjuju se riječima: „zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori”.

U tački 3 poslije riječi: „Evropske Unije” briše se tačka i dodaju zarez i riječi: „državljeni država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske Konfederacije.”

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

*Zakon o graničnoj kontroli („Sl.listCG“, br. 39/2013)
izuzetak od obaveze stavljanja otiska štambilja*

Član 44

Izuzetno od člana 43 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:

- 1) putne isprave visokih predstavnika druge države i članova njene delegacije čiji je dolazak službeno najavljen diplomatskim putem;*
- 2) dozvole pilota ili potvrde članova posade aviona;*
- 3) putne isprave pomoraca u slučaju kad ostaju na brodu u području luke u kojoj brod pristaje;*
- 4) putne isprave članova posade i putnika brodova na kružnom putovanju koji podliježu provjerama u skladu sa članom 54 stav 2 ovog zakona;*
- 5) putnu ispravu stranca, na njegov zahtjev, ukoliko bi to moglo prouzrokovati ozbiljne probleme, pri čemu se činjenica ulaska ili izlaska, lično ime i broj putne isprave konstatuju na posebnom listu koji se uručuje strancu.*

Pored slučajeva iz stava 1 ovog člana, u slučajevima odstupanja od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:

- 1) putne isprave crnogorskih državljana;*
- 2) putne isprave stranaca koji mogu da ulaze u Crnu Goru u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori”.*
- 3) putne isprave državljana država članica Evropske Unije, „državljeni država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljeni Švajcarske Konfederacije.”*

	<p>„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”</p> <p>Član 38</p> <p>Poslije člana 69a dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>„Usklađivanje podzakonskih akata</p> <p>Član 69b</p> <p>Podzakonski akti iz člana 5 stav 5, člana 23 stav 8, člana 44 stav 3 i 63 stav 2 uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.”</p>			
<p>Prilog III</p> <p>Uzorci znakova kojima se označavaju trake na graničnim prelazima</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl.17 st.1 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG”, broj 39/2013) i Uredbom o standardima i uslovima koje moraju ispunjavati granični prelazi (“Sl.list CG”, 12/2010).	
<p>Prilog IV</p> <p>Otiskivanje pečata</p> <p>1 U putne isprave državljana trećih zemalja sistemski se otiskuje pečat prilikom ulaska i izlaska u skladu s članom 11. Specifikacije tih pečata utvrđene su Odlukom Schengenskog izvršnog odbora SCH/COM-EX (94) 16 rev i SCH/Gem-Handb (93) 15 (POVJERLIVO).</p> <p>2 Sigurnosni kodovi na pečatima mijenjaju se u pravilnim vremenskim razmacima od najviše mjesec dana.</p> <p>3 Na ulasku i izlasku državljana trećih zemalja koji podliježu obavezi posjedovanja vize, pečat se po</p>	<p>Član 27</p> <p>U članu 44 stav 2 tačka 2 riječi: „propisom o viznom režimu” zamjenjuju se riječima: „zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori”.</p> <p>U tački 3 poslije riječi: „Evropske Unije” briše se tačka i dodaju zarez i riječi: „, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljani Švajcarske Konfederacije.”</p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o izgledu, sadržaju i načinu stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, načinu čuvanja i zaduživanja štambilja i obrascu potvrde koja služi kao	II kvartal 2019

pravilu otiskuje na stranicu suprotnu od one na koju je unesena viza.

Ako se ta stranica ne može iskoristiti, pečat se otiskuje na sljedećoj stranici. Pečat se ne otiskuje u području koje se strojno očitava.

4 Države članice određuju nacionalne kontaktne tačke odgovorne za razmjenu informacija o sigurnosnim kodovima ulaznih i izlaznih pečata na graničnim prelazima i o njima obavještavaju druge države članice, Glavni sekretarijat Vijeća i Komisiju. Te kontaktne tačke bez odlaganja imaju pristup informacijama vezanim za zajedničke ulazne i izlazne pečate koji se koriste na vanjskim granicama dotičnih država članica, a posebno informacijama o:

(a) graničnom prelazu kojem je dodijeljen dani pečat;

b ličnim podacima službenika granične kontrole kojem je pečat povjeren u bilo kojem trenutku;

(c) sigurnosnom kodu žiga u bilo kojem trenutku.

Sva pitanja koja se odnose na zajedničke ulazne i izlazne pečate dostavljaju se gore navedenim nacionalnim kontaktnim tačkama.

Nacionalne kontaktne tačke bez odlaganja šalju drugim kontaktnim tačkama, Glavnom sekretarijatu Vijeća i Komisiji informacije o promjenama vezanima uz kontaktne tačke kao i o izgubljenim ili ukradenim pečatima.

propisuje Ministarstvo.”

Zakon o graničnoj kontroli („Sl.listCG“, br. 39/2013)

Izuzetak od obaveze stavljanja otiska štambilja

Član 44

Izuzetno od člana 43 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:

1) putne isprave visokih predstavnika druge države i članova njene delegacije čiji je dolazak službeno najavljen diplomatskim putem;

2) dozvole pilota ili potvrde članova posade aviona;

3) putne isprave pomoraca u slučaju kad ostaju na brodu u području luke u kojoj brod pristaje;

4) putne isprave članova posade i putnika brodova na kružnom putovanju koji podliježu provjerama u skladu sa članom 54 stav 2 ovog zakona;

5) putnu ispravu stranca, na njegov zahtjev, ukoliko bi to moglo prouzrokovati ozbiljne probleme, pri čemu se činjenica ulaska ili izlaska, lično ime i broj putne isprave konstatuju na posebnom listu koji se uručuje strancu.

Pored slučajeva iz stava 1 ovog člana, u slučajevima odstupanja od režima granične provjere iz člana 34 ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne stavlja se u:

1) putne isprave crnogorskih državljana;

2) putne isprave stranaca koji mogu da ulaze u Crnu Goru u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori”.

3) putne isprave državljana država članica Evropske Unije, „državljeni država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru i državljeni Švajcarske Konfederacije.”

„Izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja i obrazac potvrde iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona, kao i obrazac posebnog lista iz stava 1 tačka 5 ovog člana

dokaz o ulasku u Crnu

Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore za lica koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom i obrascu potvrde o zakonitom boravku za stranca koji u putnoj ispravi nema otiska ulaznog štambilja, kao i obrascu posebnog lista koji se uručuje strancu u kojem se konstatuje činjenica ulaska ili izlaska, lično ime i broj putne isprave

	<p>propisuje Ministarstvo.”</p> <p style="text-align: center;">Član 38</p> <p>Poslije člana 69a dodaje se novi član koji glasi: „Usklađivanje podzakonskih akata Član 69b</p> <p>Podzakonski akti iz člana 5 stav 5, člana 23 stav 8, člana 44 stav 3 i 63 stav 2 uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.”</p>			
<p style="text-align: center;">Prilog V DIO A</p> <p>Postupci za zabranu ulaska na granici</p> <p>1 Nadležni službenik granične kontrole u slučaju zabrane ulaska:</p> <p>a ispunjava standardni obrazac za zabranu ulaska prikazan u dijelu B. Dotični državljanin treće zemlje potpisuje obrazac i zadržava primjerak potpisanog obrasca. Ako državljanin treće zemlje odbije potpisati obrazac, službenik granične kontrole to upisuje u obrazac u stavku „napomene”;</p> <p>b otiskuje ulazni pečat u pasoš poništavajući ga) tako da ga prekriži neizbrisivom crnim mastilom, a na desnoj strani, nasuprot njemu, takođe neizbrisivim mastilom upisati slovo (slova) koja odgovaraju razlogu (razlozima) zabrane ulaska, a koji se popis slova navodi u gore navedenom standardnom obrascu za zabranu ulaska;</p> <p>c poništava ili ukida vizu, ako je potrebno, u skladu) s uslovima iz člana 34. Uredbe (EZ) br. 810/2009;</p> <p>d evidentira svaku zabranu ulaska u evidenciju ili) popis navodeći lične podatke i državljanstvo dotičnog državljanina treće zemlje, podatke iz dokumenta kojim se državljaninu treće zemlje odobrava prelazak granice, razlog i datum</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 8 i 13 st.2 i 3 Zakona o strancima („Sl.list CG,br.12/2018) i Pravilnikom o unošenju zabrane ulaska i otkaza boravka stranca u stranu putnu ispravu(“Sl.list CG”, br. 43/2018)</p>	

<p>zabrane ulaska.</p> <p>2 Ako je državljanina treće zemlje kome je zabranjen ulazak do granice doveo prevoznik, mjesno nadležni organ:</p> <p>a nalaže prevozniku da preuzme odgovornost za) državljanina treće zemlje i da njega bez odlaganja preveze u treću zemlju iz koje ga je dovezao, u treću zemlju koja je izdala ispravu kojom se njemu odobrava prelazak granice ili u bilo koju treću zemlju koja jemči njegov prihvata; ili da mu osigura prevozno sredstvo za dalji prevoz u skladu s članom 26. Schengenske konvencije i Direktive Vijeća 2001/51/EZ;</p> <p>b u očekivanju daljeg prevoza preduzima) odgovarajuće mjere u skladu s nacionalnim pravom i uzimajući u obzir lokalne prilike kako bi spriječilo nezakoniti ulazak u zemlju državljanina treće zemlje kojima je zabranjen ulazak.</p> <p>3 Kada postoje razlozi za zabranu ulaska i uhapšenje državljanina treće zemlje, službenik granične kontrole kontaktira organ nadležan za odluku o daljnjim mjerama u skladu s nacionalnim pravom.</p> <p>DIO B Standardni obrazac za zabranu ulaska na granici</p>				
<p>Prilog VI Posebna pravila za različite vrste granica i različita prevozna sredstva koja se koriste za prelazak vanjskih granica država članica</p> <p>1. Kopnene granice</p> <p>1.1. <i>Kontrole drumskog saobraćaja</i></p> <p>1.1.1. Za osiguranje učinkovite kontrole lica te istovremeno osiguravajući siguran i neometan protok drumskog saobraćaja, kretanje na graničnim prelazima uređuje se na odgovarajući način. Prema potrebi, države članice mogu sklopiti bilateralne sporazume o</p>	<p>Član 11</p> <p>Član 18 mijenja se i glasi:</p> <p>„Posebni uslovi za granične prelaze</p> <p>Član 18</p> <p>Radi vršenja granične kontrole granični prelazi:</p> <p>- u drumskom i pomorskom saobraćaju mogu da imaju posebne trake za razdvajanje različitih kategorija putnika;</p> <p>- u vazdušnom saobraćaju moraju da imaju posebne oznake za razdvajanje različitih kategorija putnika i fizičko razdvajanje kretanja putnika.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i u dijelu IV Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013) u okviru tačke 5. Posebna pravila graničnih provjera u međunarodnom željezničkom, vazdušnom, pomo-</p>	<p>Danom ulaska Crne Gore u Šengen zonu</p>

usmjeravanju i zaustavljanju prometa. O tome obavještavaju Komisiju u skladu s članom 42.

1.1.2. Države članice mogu, kad to smatraju prikladnim i kada to okolnosti dopuštaju, na određenim graničnim prelazima na kopnenim granicama uspostaviti posebne trake u skladu s članom 10.

Nadležni organi država članica mogu u bilo kom trenutku ukinuti posebne trake u izuzetnim okolnostima i ako to zahtijevaju prometni i infrastrukturni uslovi.

Države članice mogu sarađivati sa susjednim zemljama u vezi s uvođenjem posebnih traka na graničnim prelazima na vanjskim granicama.

1.1.3. Po pravilu, lica koja putuju vozilom mogu za vrijeme kontrola ostati u vozilu. Međutim, ako to zahtijevaju okolnosti, od licamože biti zatraženo da napuste vozilo.

Detaljne kontrole će se sprovoditi, ako to lokalne okolnosti dopuštaju, u područjima koja su određena za tu svrhu. Kad je to god moguće, a u interesu sigurnosti osoblja, kontrole će provoditi dva službenika granične kontrole.

1.1.4. Zajednički granični prelazi

1.1.4 Države članice mogu sklapati ili zadržati

1. bilateralne sporazume sa susjednim trećim zemljama o uspostavi zajedničkih graničnih prelaza, na kojima službenici granične kontrole države članice i službenici granične kontrole treće zemlje neposredno jedan nakon drugoga obavljaju izlazne i ulazne kontrole u skladu sa svojim nacionalnim pravom na državnom području druge stranke. Zajednički granični prelazi mogu se nalaziti na državnom području države članice ili na državnom području treće zemlje.

1.1.4 Zajednički granični prelazi koji se nalaze na

2. državnom području države članice: bilateralni sporazumi kojima se uspostavljaju zajednički granični prelazi koji se nalaze na državnom području države članice obuhvataju odobrenje za

Kategorije putnika, u smislu stava 1 ovog člana, su: crnogorski državljani, državljani Evropske unije, državljani država potpisnica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru, državljani Švajcarske Konfederacije i stranci koji mogu da ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte u skladu sa međunarodnim ugovorom i zakonom kojim se uređuje ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.

Uslove iz stava 1 ovog člana u pomorskom i vazdušnom saobraćaju dužan je da obezbijedi operator."

Član 7

U članu 12 stav 2 poslije riječi „stalni," dodaje se riječ „zajednički,".

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zajednički granični prelaz je granični prelaz koji se nalazi na teritoriji Crne Gore ili na teritoriji susjedne države, na kojem policijski službenici i drugi državni službenici koji na državnoj granici primjenjuju ovlašćenja, mjere i radnje propisane zakonom i službenici susjedne države nadležni za graničnu kontrolu, neposredno jedni nakon drugih vrše granične provjere, u skladu sa pravom svoje države i međunarodnim ugovorom."

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 31

U članu 53 stav 3 mijenja se i glasi:

„Zapovjednik plovnog objekta ili brodara, odnosno lice koje prilikom vršenja granične kontrole zastupa zapovjednika plovnog objekta ili brodarara (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), popis članova posade i svih putnika dostavlja Policiji na obrascu koji je propisan međunarodnim ugovorom, i to:

- u roku od najmanje 24 časa prije dolaska u luku;
- najkasnije kad brod napusti prethodnu luku, ako je vrijeme putovanja kraće od 24 časa; ili
- ako luka pristajanja nije poznata ili se tokom putovanja promijeni, čim bude dostupna informacija o

rskom, jezerskom i riječnom saobraćaju i to čl. 51, 52, 53, 54, 55 i 56.

Predlogom zakona nije predviđeno fizičko razdvajanje za granične prelaze u željezničkom saobraćaju zbog nepostojanja uslova za ovu vrstu razdvajanja. Shodno sugestiji eksperata Evropske komisije, predloženim zakonom je razdvajanja različitih kategorija putnika u drumskom i pomorskom saobraćaju predviđeno kao mogućnost, dok je u vazdušnom saobraćaju to razdvajanje kao i fizičko razdvajanje kretanja putnika propisano kao obaveza. Stoga će se potpuna usklađenost postići obezbjeđivanjem uslova za postavljanje posebnih oznaka za razdvajanje različitih kategorija putnika i

<p>službenike granične kontrole iz treće zemlje za obavljanje njihovih dužnosti u državi članici, poštujući sljedeća načela:</p> <p>a Međunarodna zaštita: državljaninu treće zemlje koji zatraži međunarodnu zaštitu na državnom području države članice daje se pristup odgovarajućim postupcima dotične države članice u skladu s pravnom stečevinom Unije o azilu.</p> <p>b Hapšenje lica ili privremeno oduzimanje vlasništva: ako službenici granične kontrole iz treće zemlje ustanove činjenice koje opravdavaju hapšenje ili stavljanje pod zaštitu lica ili privremeno oduzimanje vlasništva, o tim činjenicama obavještavaju nadležne organe države članice, a ti organi države članice osiguravaju odgovarajuće praćenje u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom i pravom Unije, nezavisno o državljanstvu dotičnog lica.</p> <p>c Lica s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije koja ulaze na područje Unije: službenici granične kontrole iz treće zemlje ne sprečavaju licima s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije ulazak na područje Unije. Ako postoje razlozi koji opravdavaju uskraćivanje izlaska iz dotične treće zemlje, službenici granične kontrole iz treće zemlje obavještavaju nadležna tijela države članice o tim razlozima i nadležni organi države članice osiguravaju odgovarajuće praćenje u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom i pravom Unije.</p> <p>1.1.4 Zajednički granični prelazi koji se nalaze na državnom području treće zemlje: bilateralni</p>	<p>luci pristajanja.”</p> <p>U stavu 6 poslije riječi „luci” tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „na teritorijalnom moru i unutrašnjim vodama Crne Gore.”</p> <p>Poslije stava 8 dodaje se novi stav, koji glasi: „Ako se u luku iskrca skriveni putnik ili lice kome je ulazak u Crnu Goru zabranjen, troškove boravka i prinudnog udaljenja tog lica snosi zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice.”</p> <p>Dosadašnji st. 9, 10 i 11 postaju st.10, 11 i 12.</p> <p>Opšti postupci za granične provjere u međunarodnom pomorskom, jezerskom i riječnom saobraćaju</p> <p>Član 53</p> <p>Granična provjera na plovnom objektu u međunarodnom saobraćaju vrši se u luci dolaska ili polaska u kojoj se nalazi granični prelaz ili na plovnom objektu. U skladu sa međunarodnim ugovorom, granična provjera se može vršiti i tokom plovidbe ili nakon pristajanja plovnog objekta na području druge države. Provjerom iz stava 1 ovog člana utvrđuje se da li članovi posade i putnici ispunjavaju uslove za ulazak u Crnu Goru ili izlazak iz Crne Gore, u skladu sa posebnim zakonom.</p> <p>„Zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno lice koje prilikom vršenja granične kontrole zastupa zapovjednika plovnog objekta ili brodara (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), popis članova posade i svih putnika dostavlja Policiji na obrascu koji je propisan međunarodnim ugovorom, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u roku od najmanje 24 časa prije dolaska u luku; - najkasnije kad brod napusti prethodnu luku, ako je vrijeme putovanja kraće od 24 časa; ili - ako luka pristajanja nije poznata ili se tokom putovanja promijeni, čim bude dostupna informacija o luci pristajanja.” 		<p>fizičko razdvajanje kretanja putnika u vazdušnom saobraćaju koje su dužni da obezbijede operatori</p>	
--	---	--	--	--

sporazumi kojima se uspostavljaju zajednički granični prelazi smješteni na državnom području treće zemlje obuhvataju odobrenje za službenike granične kontrole države članice za obavljanje svojih dužnosti u trećoj zemlji. Za potrebe ove Uredbe, sve kontrole koje obavljaju službenici granične kontrole države članice na zajedničkom graničnom prelazu koji se nalazi na državnom području treće zemlje smatraju se obavljenim na državnom području dotične države članice. Službenici granične kontrole države članice obavljaju svoje zadatke u skladu s ovom Uredbom i poštujući sljedeća načela:

- a Međunarodna zaštita: državljaninu treće) zemlje koji je na izlasku prošao kontrolu službenika granične kontrole treće zemlje i koji potom od službenika granične kontrole države članice smještenoga u trećoj zemlji zatraži međunarodnu zaštitu, daje se pristup odgovarajućim postupcima države članice u skladu s pravnom stečevinom Unije o azilu. Nadležni organi treće zemlje prihvataju premještaj dotičnog lica na državno područje države članice.
- b Hapšenje lica ili privremeno oduzimanje) vlasništva: ako službenici granične kontrole države članice ustanove činjenice koje opravdavaju hapšenje ili stavljanje pod zaštitu lica ili privremeno oduzimanje vlasništva, djeluju u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom i pravom Unije. Nadležni organi treće zemlje prihvataju premještaj dotičnog lica na državno područje države članice.
- c Pristup IT sistemima: službenici granične) kontrole države članice treba da imaju

Ako, usljed više sile, plovni objekat pristane u mjestu gdje se ne nalazi granični prelaz, zapovjednik plovnog objekta dužan je da kopiju popisa članova posade i putnika dostavi Policiji, odnosno najbližoj ili dostupnoj lučkoj kapetaniji ili lučkoj ispostavi. U slučaju iz stava 4 ovog člana zapovjednik plovnog objekta ne smije ukravati i iskravati lica osim ako se radi o spašavanju tih lica.

Kopiju popisa iz stava 4 ovog člana potpisuje policijski službenik koji vrši graničnu provjeru i vraća je zapovjedniku plovnog objekta koji je dužan da je pokaže na zahtjev Policije za vrijeme boravka u luci, „na teritorijalnom moru i unutrašnjim vodama Crne Gore.”. Zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice o svim promjenama sastava posade ili broja putnika odmah obavještava Policiju.

Zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice obavještava Policiju, ako je moguće i prije pristajanja plovnog objekta u luci, o prisustvu skrivenih putnika. Zapovjednik broda odgovoran je za skrivene putnike.

Ako se u luku iskrca skriveni putnik ili lice kome je ulazak u Crnu Goru zabranjen, troškove boravka i prinudnog udaljenja tog lica snosi zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice.”

Zapovjednik plovnog objekta dužan je da blagovremeno obavijesti policijske službenike koji vrše granične provjere o isplavljanju plovnog objekta, odnosno najbližu ili dostupnu lučku kapetaniju ili lučku ispostavu.

Prije isplavljanja zapovjednik plovnog objekta dužan je da kopiju popisa iz stava 4 ovog člana preda policijskom službeniku nadležnom za vršenje graničnih provjera.

Zapovjednik plovnog objekta ili brodar, odnosno ovlašćeno lice, dužan je da, nakon završene granične provjere, najkraćim plovnim putem, plovnim objektom

· mogućnost korišćenja informatičkih sistema za obradu ličnih podataka u skladu s članom 8. Državama članicama dopušteno je uspostavljanje tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera koje nalaže pravo Unije u pogledu zaštite ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, promjena, neovlašćenog odavanja podataka ili pristupa, uključujući pristup nadležnih organa treće zemlje.

- 1.2. *Kontrole u željezničkom prometu*
2. Vazdušne granice
 - 2.1. *Postupci za kontrole u međunarodnim aerodromima*
 - 2.2. *Postupci za kontrole na aerodromima*
 - 2.3. *Kontrole osoba na privatnim letovima*
3. Morske granice
 - 3.1. *Opšti postupci kontrole u pomorskom saobraćaju*
 - 3.2. *Posebni postupci kontrole za određene vrste plovila*
Brodovi za kružna putovanja
Izletnička plovidba
Obalni ribolov
Trajektne linije
Teretne linije između država članica
4. Plovidba unutrašnjim vodama

napusti teritorijalne vode Crne Gore.

Član 32

U članu 54 stav 3 briše se.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Zapovjednik broda ili brodar, odnosno ovlašćeno lice dostavlja popis članova posade i putnika na način propisan članom 53 st. 3 i 4 ovog zakona.”

U stavu 6 riječi: „procjena rizika povezanih sa bezbjednošću državne granice i nezakonitom migracijom” zamjenjuju se riječima: „procjena prijetnji za bezbjednost državne granice i zaštitu od nezakonitih migracija”.

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5.

Posebni postupak granične provjere broda na kružnom putovanju

Član 54

Zapovjednik broda na kružnom putovanju ili brodar, odnosno ovlašćeno lice dužan je da dostavi Policiji plan puta i program kružnog putovanja najkasnije 24 časa prije napuštanja luke polaska i prije uplovljavanja u luku dolaska u kojoj se nalazi granični prelaz.

Nakon uplovljavanja, odnosno prije isplovljavanja iz luke članovi posade i putnici podliježu graničnim provjerama na osnovu popisa članova posade i putnika koji se nalaze na brodu.

„Zapovjednik broda ili brodar, odnosno ovlašćeno lice dostavlja popis članova posade i putnika na način propisan članom 53 st. 3 i 4 ovog zakona.”

Na popis članova posade i putnika iz stava 2 ovog člana stavlja se otisak štambilja.

Putnici koji se iskrcavaju na obalu podliježu graničnoj provjeri u skladu sa ovim zakonom, osim ako „procjena prijetnji za bezbjednost državne granice i zaštitu od nezakonitih migracija” ukazuje da ne postoji potreba da se provjera vrši.

<p>Prilog VII</p> <p>Posebna pravila za određene kategorije lica</p> <p>1. Šefovi država</p> <p>Odstupajući od člana 6. i Člana od 8. do 14., nad šefovima država i članovima njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak službenicima granične kontrole službeno najavljen diplomatskim putem ne sprovodi se granična kontrola.</p> <p>2. Piloti vazduhoplova i ostali članovi posade</p> <p>2.1. Odstupajući od člana 6., vlasnici pilotskih dozvola ili potvrde člana posade iz Priloga 9. Konvenciji o civilnom vazduhoplovstvu od 7. decembra 1944., tokom obnašanja svojih dužnosti i na osnovu tih isprava mogu: (a) ukrcati se i iskrcati u aerodromima u kojima se vazduhoplov zaustavlja ili u aerodromu dolaska na državnom području države članice; (b) ući na državno područje opštine u kojoj se nalazi aerodrom gdje se vazduhoplov zaustavio ili u aerodrom dolaska na državnom području države članice; (c) kretati se, svim prevoznim sredstvima, do aerodroma na državnom području države članice kako bi se ukrcao u vazduhoplov koji polazi iz te iste zračne luke. U svim ostalim slučajevima ispunjavaju se zahtjevi iz člana 6. stava 1.</p> <p>2.2. Na članove posade vazduhoplova primjenjuju se čl. od 7. do 14. Gdje god je to moguće, pri kontroli se daje prednost članovima posade. Tačnije, kontrola posade sprovodi se ili prije provjera putnika ili na za tu svrhu posebno namijenjenim mjestima. Odstupajući od člana 8., posade koje su službenici odgovorni za kontrolu državne granice tokom obnašanja svojih dužnosti upoznali, mogu biti podvrgnute samo nasumičnoj kontroli.</p> <p>3. Pomorci</p> <p>Odstupajući od člana 5. i 8., države članice mogu pomorcima koji imaju pomorsku identifikacijsku ispravu, izdatu u skladu s Konvencijom o ličnim ispravama pomoraca br. 108 (iz 1958.) ili br. 185 (iz 2003.) Međunarodne organizacije rada (ILO), Konvencijom o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 11 stav 1 tačka 3 poslije riječi „ugovoru” tačka - zarez se zamjenjuje tačkom, a tačka 4 briše se.</p> <p style="text-align: center;"><i>Zakon o graničnoj kontroli ("Sl. list Crne Gore", br. 72/09, 39/13)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Prelazak državne granice van graničnog prelaza</i></p> <p style="text-align: center;">Član 11</p> <p><i>Izuzetno od člana 10 ovog zakona, granica se može prelaziti i van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza u slučaju:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) slobodne plovidbe;</i> <i>2) iskrčavanja pomoraca radi boravka u opštini na čijem području je luka u kojoj je njihov brod pristao ili u susjednim opštinama;</i> <i>3) prelaska lica ili grupe lica koja imaju odobrenje za prelazak državne granice, ako je takav prelazak neophodan iz opravdanih razloga i nije suprotan međunarodnom ugovoru.</i> <p><i>Lice koje prelazi državnu granicu u slučajevima iz stava 1 ovog člana dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti Policiju, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano. Odobrenje iz stava 1 tačka 3 ovog člana na zahtjev lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu, izdaje Policija, uz saglasnost organa uprave nadležnog za poslove carina i lučke kapetanije, sa rokom važenja do jedne godine.</i></p> <p><i>Policija će oduzeti odobrenje iz stava 3 ovog člana prije isteka roka važenja ako je zloupotrijebljeno, ako se ne koristi u svrhu radi koje je izdato i po prestanku razloga radi kojeg je izdato.</i></p> <p><i>Sadržaj i obrazac odobrenja iz stava 3 ovog člana i zahtjeva za izdavanje tog odobrenja, kao i bliži način izdavanja odobrenja propisuje Ministarstvo.</i></p> <p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i čl.42,45,47,48,49 i 50 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013)</p>	
--	---	--------------------------	--	--

(Konvencija FAL) i dotičnim nacionalnim pravom, odobriti da uđu na državno područje država članica odlaženjem na kopno u okviru područja luke u koju njihovi brodovi pristaju ili u okviru susjednih opština, ili da izađu s državnog područja država članica povratkom na svoje brodove, bez da se pojave na graničnom prelazu, pod uslovom da se nalaze na popisu posade broda kojem pripadaju, koji je prethodno dostavljen nadležnim organima radi kontrole. Međutim, prema procjeni rizika po unutrašnju sigurnost i opasnosti od nezakonitog useljavanja, pomorci se podvrgavaju kontroli službenika granične kontrole prije odlaska na kopno u skladu s članom 8

4. Nositelji diplomatskih, službenih i servisnih pasoša i članovi međunarodnih organizacija

4.1. S obzirom na posebne povlastice ili imunitete koje uživaju, nositelji diplomatskih, službenih ili servisnih pasoša izdatih od strane trećih zemalja ili njihovih vlada koje države članice priznaju, kao i nositelji isprava izdatih od strane međunarodnih organizacija, navedenih u tački 4.4., koji putuju u okviru obnašanja svojih dužnosti, mogu na graničnim prelazima ostvarivati prednost pred drugim putnicima iako, prema potrebi, i dalje podliježu viznom režimu. Odstupajući od člana 6. stavka 1. tačke (c) nositelji tih isprava ne trebaju dokazivati da imaju dovoljno sredstava za izdržavanje.

4.2. Ako na vanjsku granicu stupi lice koje se poziva na povlastice, imunitet i izuzeća, službenik granične kontrole može od nje zatražiti na uvid odgovarajuće isprave kao dokaz pri utvrđivanju njegovog statusa, a posebno potvrde izdate od strane akreditacijske države ili diplomatski pasoš ili druga sredstva. U slučaju bilo kakve sumnje, službenik granične kontrole može se, u slučaju hitnosti, obratiti izravno ministarstvu vanjskih poslova.

4.3. Akreditovani članovi diplomatskih misija i konzularnih predstavništva i njihove porodice mogu ući na državno područje država članica po predočenju isprave iz člana 20.

**„Prelazak državne granice u slučaju elementarne nepogode
Član 11a**

Van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza, državna granica može se preći u bilo koje vrijeme i na bilo kom mjestu u slučaju elementarne nepogode u skladu sa zakonom, odnosno ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Lice koje prelazi državnu granicu u slučajevima iz stava 1 ovog člana, dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti Policiju.”

Član 12

U članu 22 stav 1 riječi: „lica koja obavljaju djelatnost” zamjenjuju se riječima: „lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost”.

U stavu 2 riječi: „Lica koja obavljaju djelatnost” zamjenjuju se riječima: „Lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost”.

**Kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza
Član 22**

Na području graničnog prelaza mogu se kretati i zadržavati: službena lica, lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla i „lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost” na području graničnog prelaza.

„Lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost” na području graničnog prelaza i lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla mogu se kretati i zadržavati na za to određenom prostoru i dužna su da se pridržavaju upozorenja i izvršavaju naređenja policijskog službenika koji vrši graničnu

stava 2. i isprave na temelju koje im se odobrava prelazak preko granice. Nadalje, odstupajući od člana 14. službenici granične kontrole ne mogu nositeljima diplomatskih, službenih i servisnih pasoša zabraniti ulazak na državno područje države članice a da se najprije nisu savjetovali s odgovarajućim nacionalnim organima. To važi i kad je za takva licu SIS-u izdato upozorenje. 4.4. Isprave izdate od strane međunarodnih organizacija u svrhe iz tačke 4.1. su sljedeće: — propusnica (laissez-passer) Ujedinjenih nacija koja se izdaje osoblju Ujedinjenih nacija i podređenim agencijama na temelju Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih agencija, koju je u New Yorku usvojila Glavna skupština Ujedinjenih naroda 21. studenoga 1947., — propusnica (laissez-passer) Evropske unije (EU), — propusnica (laissez-passer) Evropske zajednice za atomsku energiju (Euratom), — legitimacijska potvrda koju izdaje glavni sekretar Vijeća Europe, — isprave izdane u skladu s člankom III. stavom 2. Sporazuma između država ugovornica Sjevernoatlantskog ugovora o statusu njihovih snaga (vojne lične iskaznice popraćene putnim nalogom, putnim jemstvom ili pojedinačnim ili skupnim službenim nalogom), kao i isprave izdate u okviru Partnerstva za mir.

5. Prekogranični radnici

5.1. Postupci kontrole prekograničnih radnika utvrđeni su opštim pravilima o nadzoru državne granice, a posebno čl. 8. i 14.

5.2. Odstupajući od člana 8., prekogranični radnici koje službenici granične kontrole dobro poznaju zbog njihova učestala prelaženja granice na istom graničnom prelazu, a za koje je pri prvoj kontroli utvrđeno da za njih ni u SIS-u ni u nacionalnoj bazi podataka nije izdato upozorenje, podliježu samo nasumičnim kontrolama kako bi se na taj način provjerilo posjeduju li valjanu ispravu za prelazak granice i ispunjavaju li potrebne uslove za ulazak. Detaljne kontrole tih lica provode se povremeno, bez najave i u nepravilnim vremenskim razmacima.

kontrolu (u daljem tekstu: policijski službenik).

5.3. Odredbe tačke 5.2. mogu se proširiti i na druge kategorije lica koje redovno prelaze granicu.

6. Maloljetnici

6.1. Službenici granične kontrole obraćaju posebnu pažnju na maloljetnike koji putuju sami ili u pratnji. Maloljetnici koji prelaze vanjsku granicu podliježu istoj kontroli prilikom ulaska i izlaska kao i odrasle osobe, na način utvrđen ovom Uredbom.

6.2. U slučaju maloljetnika s pratnjom, službenik granične kontrole provjerava imaju li lica koja prate maloljetnike roditeljsko starateljstvo nad njima, posebno kada su maloljetnici u pratnji samo jednog odraslog lica i kada postoje ozbiljni razlozi za sumnju da su možda nezakonito odvojene od starateljstva lica koje zakonito ostvaruje roditeljsko starateljstvo nad njima. U tom slučaju, službenik granične kontrole provodi dalju istragu u svrhu otkrivanja bilo kakve nedosljednosti ili protivrječnosti u danim informacijama.

6.3. U slučaju maloljetnika koji putuju sami, službenici granične kontrole detaljnom kontrolom putnih isprava i dokaznih isprava utvrđuju napuštaju li maloljetnici državno područje protiv volje lica koje ostvaruje roditeljsko starateljstvo nad njima.

6.4. Države članice imenuju nacionalne kontaktne tačke za savjetovanja o maloljetnicima i o tome obavještavaju Komisiju. Popis tih nacionalnih kontaktnih tačaka Komisija stavlja na raspolaganje državama članicama.

6.5. Kada se bilo koje okolnosti iz tačaka 6.1., 6.2. i 6.3. dovode u pitanje, službenici granične kontrole koriste popis nacionalnih kontaktnih tačaka za potrebe savjetovanja o maloljetnicima.

7. Službe spašavanja, policija, vatrogasne jedinice i službenici granične kontrole

U nacionalnom pravu utvrđuju se pravila za ulazak i izlazak pripadnika službi spašavanja, policije, vatrogasnih jedinica koje djeluju u hitnim slučajevima, kao i u pogledu službenika granične kontrole kada granicu prelaze kod

<p>vršenja njihovih službenih dužnosti. Države članice mogu sklopiti bilateralne sporazume s trećim zemljama o ulasku i izlasku tih kategorija lica. Takvim pravilima i bilateralnim sporazumima mogu se predvidjeti odstupanja od Člana 5., 6. i 8.</p> <p>8. Offshore radnici Odstupajući od Člana 5. i 8., offshore radnici koji se redovno vraćaju morskim ili vazdušnim putem na državno područje država članica bez boravljenja na državnom području treće zemlje ne kontrolišu se sistemski. Ipak, uzima se u obzir procjena rizika od nezakonitog useljavanja, posebno kada se obala treće zemlje nalazi u neposrednoj blizini od obalnog mjesta, kako bi se utvrdila učestalost kontrola koje je potrebno obaviti.</p>				
<p>Prilog VIII</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijemljivo</p>	<p>U pitanju je obrazac koji se odnosi isključivo na države članice</p>	
<p>Prilog IX. Regulativa stavljena izvan snage i popis njenih naknadnih izmjena</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Direktiva Savjeta 2004/82/EZ</p>				
<p>Član 1. Svrha Svrha je ove Direktive poboljšati kontrole na granici i spriječiti ilegalnu imigraciju tako da prevoznici unaprijed prenesu podatke o putnicima nadležnim nacionalnim organima</p>	<p>Član 30 U članu 52a stav 2 mijenja se i glasi: „Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, država koja je izdala putnu ispravu i datum do kad putna isprava važi, državljanstvo, datum rođenja i pol, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Crnu Goru, oznaka leta, planirani datum, vrijeme i mjesto polaska i dolaska aviona, ukupan broj putnika, mjesto ukrcaja i tranzita putnika.” Poslije stava 4 dodaju se tri nova stava koji glase: „Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da izbriše podatke iz stava 2 ovog člana u roku od 24 časa od vremena pristajanja aviona na aerodrom u kojem je obavljena granična kontrola na ulazu. Policija je dužna da podatke iz stava 2 ovog člana,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

izbriše u roku od 24 časa od momenta ulaska putnika u zemlju, osim ako su podaci naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova.

Sa podacima koji su naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova iz stava 6 ovog člana, Policija postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.”

Obaveze prevoznika u vazdušnom saobraćaju

Član 52a

Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da, odmah po završetku prijave putnika za let, Policiji na graničnom prelazu na kojem će putnici ući u Crnu Goru, dostavi potpune i tačne podatke o putnicima.

„Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, država koja je izdala putnu ispravu i datum do kad putna isprava važi, državljanstvo, datum rođenja i pol, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Crnu Goru, oznaka leta, planirani datum, vrijeme i mjesto polaska i dolaska aviona, ukupan broj putnika, mjesto ukrcaja i tranzita putnika.”

Podaci iz stava 1 ovog člana prikupljaju se i dostavljaju elektronskim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog dostavljanja, prikupljanje i dostavljanje tih podataka vrši se na drugi odgovarajući način.

O dostavi podataka iz stava 1 ovog člana prevoznik u vazdušnom saobraćaju registrovan u Crnoj Gori obavijestice putnika u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

„Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da izbriše podatke iz stava 2 ovog člana u roku od 24 časa od vremena pristajanja aviona na aerodrom u kojem je obavljena granična kontrola na ulazu.

Policija je dužna da podatke iz stava 2 ovog člana, izbriše u roku od 24 časa od momenta ulaska putnika u zemlju, osim ako su podaci naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova.

Sa podacima koji su naknadno potrebni za

	vršenje policijskih poslova iz stava 6 ovog člana, Policija postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti."			
<p>Član 2. Definicije</p> <p>U smislu ove Direktive:</p> <p>a) „prevoznik“ znači bilo koja fizičko ili pravno lice čija se djelatnost sastoji u prevozu putnika vazdušnim putem;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 6 tač. 3 Zakona o strancima („Sl. list CG“, br. 12/2018)	
<p>b) „vanjske granice“ znači vanjske granice država članica s trećim zemljama;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmljivo	Imajući u vidu da Crna Gora još uvijek nije članica Evropske Unije, niti je dio Šengen zone, to je nemoguće propisivati vanjske granice u smislu značenja iz direktive	
<p>(c) „kontrola na granici“ znači provjera koja se obavlja na granici isključivo na osnovu namjere da se pređa ta granica, bez obzira na druge aspekte;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl.28 i 30 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013)	
<p>(d) „granični prelaz“ znači bilo koji prelaz kojeg su odobrila organi nadležni za prelaženje vanjskih granica;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl.12 st.1 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. list CG“, broj 39/2013)	
<p>(e) „lični podaci“, „obrada ličnih podataka“ i „sistem odlaganja ličnih podataka“ imaju značenje navedeno u članu 2. Direktive 95/46/EZ.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.list CG“, br.70/2009, 44/2012 i 22/2017)	
<p>Član 3 Prenos podataka 1. Države članice preduzimaju sve potrebne mjere kako bi</p>	<p>Član 30 U članu 52a stav 2 mijenja se i glasi: „Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime,</p>	Potpuno usklađeno		

uvele obavezu za prevoznike da na zahtjev tijela odgovornih za kontrolu lica na vanjskim granicama, po završetku prijave putnika, prenesu informacije o putnicima koje će prevoziti, službenom graničnom prelazu preko kojeg će ta lica ući na državno područje države članice.

2. Navedene informacije sadrže:

- broj i vrstu putnog dokumenta koji se koristi,
- nacionalnost,
- puno ime,
- datum rođenja,
- granični prelaz na kojem se ulazi na državno područje države članice,
- oznaku prevoza,
- vrijeme polaska i dolaska prevoza,
- ukupan broj putnika koji se prevoze,
- prvo mjesto ukrcaja.

3. Prenos gore navedenih podataka ni u kom slučaju ne poništava obaveze i odgovornosti utvrđene odredbama člana 26. Schengenske konvencije za prevoznike, dopunjene Direktivom 2001/51/EZ

broj i vrsta putne isprave, država koja je izdala putnu ispravu i datum do kad putna isprava važi, državljanstvo, datum rođenja i pol, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Crnu Goru, oznaka leta, planirani datum, vrijeme i mjesto polaska i dolaska aviona, ukupan broj putnika, mjesto ukrcaja i tranzita putnika.”

Poslije stava 4 dodaju se tri nova stava koji glase:
„Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da izbriše podatke iz stava 2 ovog člana u roku od 24 časa od vremena pristajanja aviona na aerodrom u kojem je obavljena granična kontrola na ulazu.

Policija je dužna da podatke iz stava 2 ovog člana, izbriše u roku od 24 časa od momenta ulaska putnika u zemlju, osim ako su podaci naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova.

Sa podacima koji su naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova iz stava 6 ovog člana, Policija postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.”

Obaveze prevoznika u vazdušnom saobraćaju

Član 52a

Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da, odmah po završetku prijave putnika za let, Policiji na graničnom prelazu na kojem će putnici ući u Crnu Goru, dostavi potpune i tačne podatke o putnicima.

„Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, država koja je izdala putnu ispravu i datum do kad putna isprava važi, državljanstvo, datum rođenja i pol, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Crnu Goru, oznaka leta, planirani datum, vrijeme i mjesto polaska i dolaska aviona, ukupan broj putnika, mjesto ukrcaja i tranzita putnika.”

Podaci iz stava 1 ovog člana prikupljaju se i dostavljaju elektronskim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog dostavljanja, prikupljanje i dostavljanje tih podataka vrši se na drugi odgovarajući način.

O dostavi podataka iz stava 1 ovog člana prevoznik u

	<p><i>vazdušnom saobraćaju registrovan u Crnoj Gori obavijestiti putnika u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.</i></p> <p>„Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da izbriše podatke iz stava 2 ovog člana u roku od 24 časa od vremena pristajanja aviona na aerodrom u kojem je obavljena granična kontrola na ulazu.</p> <p>Policija je dužna da podatke iz stava 2 ovog člana, izbriše u roku od 24 časa od momenta ulaska putnika u zemlju, osim ako su podaci naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova.</p> <p>Sa podacima koji su naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova iz stava 6 ovog člana, Policija postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.”</p>			
<p>Član 4. Sankcije</p> <p>1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi nametnule sankcije prevoznicima koji vlastitom krivicom ne prenesu podatke ili prenesu nepotpune ili netačne podatke. Države članice preduzimaju potrebne mjere da bi osigurale da sankcije budu odvratajuće, učinkovite i proporcionalne, te da ili:</p> <p>(a) najviši iznos takvih sankcija ne bude manji od EUR 5 000, ili odgovarajuće vrijednosti u nacionalnoj valuti prema deviznom kursu objavljenom u Službenom listu Evropske unije na dan stupanja ove Direktive na snagu, za svako putovanje za koje nisu dostavljeni podaci o putnicima ili nisu tačno dostavljeni; ili</p> <p>(b) najniži iznos takvih sankcija ne bude manji od EUR 3 000, ili odgovarajuće vrijednosti u nacionalnoj valuti prema deviznom kursu objavljenom u Službenom listu Evropske unije na dan stupanja ove Direktive na snagu, za svako putovanje za koje nisu dostavljeni podaci o putnicima ili nisu tačno dostavljeni.</p> <p>2. Ova Direktiva ne sprečava države članice da za prevoznike koji vrlo ozbiljno krše obaveze koje proizlaze iz</p>	<p style="text-align: center;">Član 37</p> <p>U članu 68a stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„Novčanom kaznom od 3.000 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:</p> <p>1) Policiji odmah po završetku prijave putnika za let ne dostavi podatke ili dostavi nepotpune ili netačne podatke o putnicima (član 52a stav 1);</p> <p>2) ne izbriše podatke o putnicima u vazdušnom saobraćaju u roku od 24 časa od vremena pristajanja aviona na aerodrom u kojem je obavljena granična kontrola (član 52a stav 5).”</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>odredaba ove Direktive, usvoje ili zadrže druge sankcije, poput imobilizacije, zapljene i oduzimanja prevoznih sredstava, ili privremene suspenzije ili povlačenja dozvole za rad.</p>				
<p>Član 5. Postupci Države članice osiguravaju da njihovi zakoni i drugi propisi definišu učinkovita prava na obranu i žalbu prevoznicima protiv kojih budu pokrenuti postupci radi izricanja sankcija</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Pravo na odbranu je propisano članom 37 Ustava Crne Gore ("Sl.listCG", br. 1/2007) , dok je pravo na žalbu propisano članom 119 Zakona o upravnom postupku ("Sl.listCG", broj 37/2017)</p>	
<p>Član 6. Obrada podataka 1. Lični podaci iz člana 3. stava 1. dostavljaju se organima odgovornim za kontrolu lica na vanjskim granicama preko kojih će putnik ući na državno područje države članice, kako bi im olakšali obavljanje takvih provjera s ciljem učinkovitijeg sprečavanja ilegalne imigracije. Države članice osiguravaju da prevoznici prikupljaju te podatke i prenose ih elektronskim putem, ili u slučaju nemogućnosti takvog prenosa nekim drugim prikladnim sredstvom, organima odgovornim za kontrolu lica na službenom graničnom prelazu preko kojeg će putnik ući na državno područje države članice. Organi odgovorni za kontrolu lica na vanjskim granicama čuvaju te podatke u privremenoj datoteci. Nakon ulaska putnika ti organi brišu podatke u roku od 24 sata nakon prenosa, osim ako podaci ne budu kasnije potrebni organima odgovornim za kontrolu lica na vanjskim granicama za izvršenje njihovih zakonskih funkcija u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i pridržavajući se odredaba o zaštiti podataka iz Direktive 95/46/EZ. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obavezale prevoznike da u roku od 24 sata od dolaska</p>	<p>Član 30 U članu 52a stav 2 mijenja se i glasi: „Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, država koja je izdala putnu ispravu i datum do kad putna isprava važi, državljanstvo, datum rođenja i pol, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Crnu Goru, oznaka leta, planirani datum, vrijeme i mjesto polaska i dolaska aviona, ukupan broj putnika, mjesto ukrcaja i tranzita putnika.” Poslije stava 4 dodaju se tri nova stava koji glase: „Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da izbriše podatke iz stava 2 ovog člana u roku od 24 časa od vremena pristajanja aviona na aerodrom u kojem je obavljena granična kontrola na ulazu. Policija je dužna da podatke iz stava 2 ovog člana, izbriše u roku od 24 časa od momenta ulaska putnika u zemlju, osim ako su podaci naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova. Sa podacima koji su naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova iz stava 6 ovog člana, Policija postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.” Obaveze prevoznika u vazdušnom saobraćaju</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>prevoznog sredstva, prema članu 3. stavu 1. obrišu lične podatke koje su prikupili i prenijeli graničnim organima za svrhe ove Direktive.</p> <p>U skladu s vlastitim nacionalnim zakonodavstvom i pridržavajući se odredaba o zaštiti podataka iz Direktive 95/46/EZ, države članice mogu koristiti lične podatke iz člana 3. stava 1. takođe u svrhu izvršavanja zakona.</p> <p>2. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obavezale prevoznike da informišu putnike u skladu s odredbama utvrđenim u Direktivom 95/46/EZ. To takođe uključuje informacije iz člana 10. tačke (c) i člana 11. stavka 1. tačke (c) Direktive 95/46/EZ.</p>	<p style="text-align: center;">Član 52a</p> <p><i>Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da, odmah po završetku prijave putnika za let, Policiji na graničnom prelazu na kojem će putnici ući u Crnu Goru, dostavi potpune i tačne podatke o putnicima.</i></p> <p>„Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, država koja je izdala putnu ispravu i datum do kad putna isprava važi, državljanstvo, datum rođenja i pol, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Crnu Goru, oznaka leta, planirani datum, vrijeme i mjesto polaska i dolaska aviona, ukupan broj putnika, mjesto ukrcaja i tranzita putnika.”</p> <p><i>Podaci iz stava 1 ovog člana prikupljaju se i dostavljaju elektronskim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog dostavljanja, prikupljanje i dostavljanje tih podataka vrši se na drugi odgovarajući način.</i></p> <p><i>O dostavi podataka iz stava 1 ovog člana prevoznik u vazdušnom saobraćaju registrovan u Crnoj Gori obavijestice putnika u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.</i></p> <p>„Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da izbriše podatke iz stava 2 ovog člana u roku od 24 časa od vremena pristajanja aviona na aerodrom u kojem je obavljena granična kontrola na ulazu.</p> <p>Policija je dužna da podatke iz stava 2 ovog člana, izbriše u roku od 24 časa od momenta ulaska putnika u zemlju, osim ako su podaci naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova.</p> <p>Sa podacima koji su naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova iz stava 6 ovog člana, Policija postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.”</p>			
<p style="text-align: center;">Član 7. Prenošenje</p> <p>1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s odredbama ove Direktive najkasnije do 5. septembar 2006. One o tome odmah obavještavaju</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		

Komisiju.

Kad države članice donose ove mjere, one prilikom njihove službene objave sadrže uput na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takav uput. Načine tog upućivanja predviđaju države članice.

2. Države članice Komisiji dostavljaju glavne odredbe nacionalnog prava koje donose u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Član 8.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u *Službenom listu Evropske unije*.

Član 9.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice.

--	--	--	--	--